



Crna Gora
Vlada Crne Gore

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	11. 06 20. 25. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	13/25-3
VEZA:	
EPA:	568 XXVIII
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Br: 11-011/25-1784/4

4. jun 2025. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. maja 2025. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O AKVAKULTURI**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su VLADIMIR JOKOVIĆ, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i KATARINA BURZANOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s. r.



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Naziv propisa	Zakon o akvakulturi	
	oblast	podoblast
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	XIX Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda	6. ribarstvo i lovstvo
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	13 - Ribarstvo	
Ključni termini - eurovok deskriptori	Uzgoj ribe, strane i lokane neprisutne vrste, premijštanje ribe, uzgajalište, objekti akvakulture	

ZAKON O AKVAKULTURI

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se način i uslovi obavljanja djelatnosti akvakulture, uslovi za stavljanje na tržište proizvoda akvakulture, kao i druga pitanja od značaja za akvakulturu.

Primjena

Član 2

Ovaj zakon ne primjenjuje se na uzgoj ukrasnih vodenih organizama.

Akvakultura

Član 3

Akvakultura je uzgoj ili oplemenjivanje vodenih organizama korišćenjem tehnika, koje su predviđene za povećanje proizvodnje vodenih organizama preko prirodnog kapaciteta okruženja, gdje organizmi ostaju u vlasništvu pravnog lica ili preduzetnika tokom svih faza uzgoja i proizvodnje uključujući i fazu izlova.

Javni interes

Član 4

Obavljanje djelatnosti akvakulture je djelatnost od javnog interesa.

Javni interes ostvaruje se na način da se obezbijedi dugoročna održivost i održivi razvoj akvakulture, kroz mjere:

- a) poboljšanja konkurentnost industrije akvakulture i podrške razvoju i inovacijama u akvakulturi;
- b) smanjenja administrativnog opterećenja i povećanja efikasnosti u skladu sa potrebama učesnika;
- c) podsticanja privredne aktivnost;
- d) diverzifikacije i poboljšanja kvaliteta života u obalnim i kopnenim područjima;
- e) integrisanja aktivnosti akvakulture u pomorsko, obalno i kopneno prostorno planiranje.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 5

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 6

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) **karantin** je proces kojim se vodeni organizmi i svi organizmi koji su sa njima povezani mogu držati u potpunoj izolaciji od životne sredine;
- 2) **karantinski objekat** je objekat u kojem se vodeni organizmi i svi organizmi koji su sa njima povezani mogu držati u potpunoj izolaciji od životne sredine;
- 3) **kopnene vode** su stajaće i tekuće vode na površini zemlje i sve podzemne vode na kopnenoj strani od linije od koje se mjeri širina teritorijalnih voda određene posebnim propisom o vodama;
- 4) **lokalno nepprisutna vrsta** je vrsta ili podvrsta vodenog organizma koja zbog biogeografskih razloga nije lokalno prisutna u određenom dijelu područja njene prirodne rasprostranjenosti;
- 5) **neciljana vrsta** je svaka vrsta ili podvrsta vodenog organizma koja bi mogla štetiti vodenoj sredini, a koja se slučajno prenosi zajedno sa vodenim organizmom, koji se unosi ili

- prenosi, ne uključujući organizme uzročnike bolesti čije je praćenje i suzbijanje uređeno posebnim propisom o veterinarstvu;
- 6) **nerutinsko premještanje** je svako premještanje vodenih organizama koje ne ispunjava kriterijume za rutinsko premještanje;
 - 7) **otvoreni objekat akvakulture** znači objekat u kojem se akvakultura sprovodi u vodenom medijumu koji nije odvojen od divljeg vodenog medijuma preprekama koje sprečavaju bekstvo uzgajanih primeraka ili biološkog materijala koji bi mogli preživeti i kasnije se razmnožavati;
 - 8) **eksperimentalno puštanje** je unošenje ili prenos stranih ili lokalno neprisutnih vrsta u ograničenom obimu kako bi se ocijenile ekološke interakcije sa autohtonim vrstama i staništima, i na taj način ispitale pretpostavke o procjeni rizika;
 - 9) **premještanje** je unošenje i/ili prenos vodenog organizma;
 - 10) **prenos** je postupak kojim se strane i lokalno neprisutna vrsta premješta unutar područja njene prirodne rasprostranjenosti u svrhu korišćenja u akvakulturi u dijelu tog područja u kojem ranije nije postojala zbog biogeografskih razloga;
 - 11) **prioritetna vrsta** je vrsta vodenog organizma koja je ugrožena i za čije očuvanje je odgovorna država, zbog veličine njihove rasprostranjenosti u prirodi, u skladu sa pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima
 - 12) **rutinsko premještanje** je premještanje vodenih organizama iz nekog izvora pri kojem postoji nizak stepen opasnosti od prijenosa neciljanih vrsta i koji zbog karakteristika vodenih organizama i/ili metode akvakulture koja će se koristiti, nema štetnih uticaja na životnu sredinu;
 - 13) **strana (alohtona) vrsta** je:
 - a) vrsta ili podvrsta vodenog organizma koja se javlja izvan poznatog područja svoje prirodne rasprostranjenosti i područja mogućeg prirodnog širenja;
 - b) poliploidni organizam i vještački stvorena hibridna vrsta bez obzira na područje njihove prirodne rasprostranjenosti ili mogućnost širenja;
 - 14) **stok** je biološki resurs koji se javlja na određenom području upravljanja;
 - 15) **unošenje** je postupak kojim se strana i lokalno neprisutna vrsta namjerno premješta u okolinu van područja njene prirodne rasprostranjenosti u svrhu njenog korišćenja u akvakulturi;
 - 16) **uzgajališta u akvakulturi** su tehnološke jedinice koje mogu da se sastoje od inkubatora, ribnjaka, objekata za uzgoj i drugih objekata koji se koriste za uzgoj vodenih organizama;
 - 17) **vodeni organizmi** su organizmi koji žive u vodi i pripadaju carstvima Animalia, Plantae i Protista, uključujući bilo koji deo, gamete, semenke, jaja ili propagule njihovih jedinki koje mogu preživeti i kasnije se razmnožavati;
 - 18) **zatvoreni objekat akvakulture** označava objekat u kojem se akvakultura sprovodi u vodenom medijumu, što uključuje recirkulaciju vode i koji je od divljeg vodenog medijuma odvojen preprekama koje sprečavaju bekstvo uzgajanih jedinki ili biološkog materijala koji bi mogli preživeti i kasnije se razmnožavati.

II. NADLEŽNI ORGAN I INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Nadležni organ

Član 7

Poslove državne uprave u oblasti akvakulturi vrši organ državne uprave nadležan za poslove akvakulture (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Savjetodavno tijelo

Član 8

Radi praćenja stanja i razvoja akvakulture i pružanja stručne pomoći u postupku donošenja odluka i pripremi propisa u oblasti akvakulture, kao i o drugim pitanjima koja se tiču primjene ovog zakona, osniva se savjetodavno tijelo za akvakulturu (u daljem tekstu: savjetodavno tijelo).

Savjetodavno tijelo osniva se odlukom Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Savjetodavno tijelo ima predsjednika i deset članova koje, na predlog Ministarstva, imenuje Vlada.

Članovi savjetodavnog tijela imenuju se na period od četiri godine.

Članovi savjetodavnog tijela imenuju se iz reda: istaknutih naučnih i stručnih lica iz oblasti akvakulture, privrede i finansija, organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, nevladinih organizacija iz oblasti akvakulture i zaštite životne sredine, organizacija proizvođača iz oblasti akvakulture, u skladu sa aktom o osnivanju savjetodavnog tijela.

Rad savjetodavnog tijela je javan.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe savjetodavnog tijela obavlja Ministarstvo.

Savjetodavno tijelo podnosi Vladi godišnji izvještaj o svom radu.

Kriterijume za imenovanje članova savjetodavnog tijela propisuje Ministarstvo.

Odbor za strane i lokalno neprisutne vrste u akvakulturi

Član 9

Odbor za strane i lokalno neprisutne vrste u akvakulturi (u daljem tekstu: Odbor) kao tijelo koje pruža stručnu pomoć i daje mišljenje u postupcima odobravanja korišćenja stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi osniva Ministarstvo.

Članovi Odbora imenuju se iz područja akvakulture, zaštite životne sredine i veterinarstva.

Članove iz stava 2 ovog člana imenuje Ministarstvo.

Odbor ima najmanje pet članova koji se imenuju na period od četiri godine.

Kriterijume za izbor članova Odbora propisuje Ministarstvo.

Naučno-istraživački rad u oblasti akvakulture

Član 10

Naučno-istraživački rad u oblasti akvakulture, mogu da obavljaju domaće i strane naučne ustanove, na osnovu odobrenja Ministarstva.

Naučno-istraživački rad iz stava 1 ovog člana, može da se obavlja samo na registrovanim uzgajalištima.

Odobrenje iz st. 1 ovog člana izdaje se na osnovu podnijetog zahtjeva.

Zahtjev iz stava 3 ovog člana sadrži:

- 1) rezime naučno-istraživačkog projekta;
- 2) skicu lokacije sa ukupnom površinom uzgajališta na kojem će se obavljati naučno-istraživački rad;
- 3) vremenski period u kojem će se obavljati naučno istraživanje;
- 4) spisak lica koja će obavljati naučna istraživanja;
- 5) tehničko-tehnološke postupke koji će se vršiti tokom obavljanja istraživanja;
- 6) ugovor sa nosiocem dozvole za obavljanje akvakulture o korišćenju dijela uzgajališta.

U slučaju naučno-istraživačkog rada koji uključuje korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta, zahtjev iz stava 4 ovog člana, mora da sadrži i dozvolu za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta.

Riba i drugi vodeni organizmi uzgojeni prilikom obavljanja naučno-istraživačkog rada u oblasti akvakulture ne smiju se stavljati na tržište.

Nosilac odobrenja za obavljanje naučno-istraživačkog rada u oblasti akvakulture dužan je da, u roku od šest mjeseci od završetka istraživanja, dostavi izvještaj Ministarstvu o rezultatima istraživanja sa predlogom mjera za unapređenje oblasti akvakulture.

III. NACIONALNI STRATEŠKI PLAN I TEHNIČKA PODRŠKA

Nacionalni strateški plan razvoja akvakulture

Član 11

Nacionalni plan akvakulture kao srednjoročni akt strateškog planiranja iz oblasti akvakulture na predlog Ministarstva donosi Vlada.

Nacionalni plan akvakulture izrađuje se u skladu sa propisom kojim se uređuje područje strateškog planiranja i upravljanja razvojem Crne Gore.

Nacionalni plan akvakulture ima sljedeće ciljeve:

- 1) administrativno pojednostavljenje, posebno vezano za procjene i studije uticaja, kao i za dozvole;
- 2) razumnu sigurnost za subjekte u akvakulturi u vezi sa pristupom vodama i prostoru;
- 3) utvrđivanje indikatora za ekonomsku i socijalnu održivost, kao i održivost životne sredine;
- 4) ocjenu mogućih prekograničnih uticaja, posebno na morske biološke resurse i morske ekosisteme na susjedne države;
- 5) stvaranje bolje povezanosti između nacionalnih istraživačkih programa i saradnje između privrede i naučne zajednice;
- 6) promovisanje konkurentne prednosti održive, visokokvalitetne hrane;
- 7) promovisanje praksi u akvakulturi i istraživanja sa ciljem jačanja pozitivnih uticaja na životnu sredinu i riblje resurse, kao i smanjivanje negativnih uticaja, uključujući smanjenje pritiska na riblje stokove koji se koriste za proizvodnju hrane za životinje i povećanje efikasnosti resursa.

Osim ciljeva iz stava 3 ovog člana, Nacionalni plan akvakulture naročito sadrži i sljedeće ciljeve: dugoročne pravce, prioritete, mjere, potrebna finansijska sredstva i rokove za njihovo izvršenje, kao i obaveze preuzete biz međunarodnih sporazuma.

Nacionalni plan akvakulture donosi se na period od najmanje sedam godina sa mogućnošću revizije tokom tog perioda na osnovu naučnog savjeta ili uslijed promijenjenih okolnosti.

Tehnička podrška

Član 12

Mjere podrške obuhvataju finansijsku podršku za sprovođenje politike akvakulture.

Uslove i način i dinamiku sprovođenja mjera politike akvakulture utvrđenih Nacionalnim planom akvakulture, do početka fiskalne godine (Agrobudžet), propisuje Vlada.

IV. OBAVLJANJE DJELATNOSTI AKVAKULTURE

Uslovi za obavljanje djelatnosti akvakulture

Član 13

Akvakulturom mogu da se bave samo privredna društva i preduzetnici koji imaju dozvolu za akvakulturu i koji:

- 1) su upisani u Centralni registar privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS) za obavljanje djelatnosti akvakulture;
- 2) imaju saglasnost na Projekat o tehničko-tehnološkim uslovima akvakulture sa elaboratom o ekonomskoj opravdanosti investicije (u daljem tekstu: Projekat akvakulture); i
- 3) su platili naknadu za dozvolu za akvakulturu.

Lica iz stava 1 ovog člana, mogu da uzgajaju samo vrste vodenih organizama koje su upisane u dozvolu.

Saglasnost na Projekat akvakulture

Član 14

Saglasnost na Projekat akvakulture, izdaje Ministarstvo na osnovu podnjetog zahtjeva.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, dostavlja se:

- 1) Projekat akvakulture;
- 2) vodna akta izdata u skladu sa zakonom kojim su uređene vode;
- 3) skica lokacije sa ukupnom planiranom površinom uzgajališta;
- 4) urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju uzgajališta;
- 5) druga dokumentacija od značaja za Projekat akvakulture.

Ako se planira obavljanje akvakulture u zaštićenom prirodnom dobru, pored dokumentacije iz stava 2 ovog člana, uz zahtjev se dostavlja i saglasnost, odnosno mišljenje upravljača prirodnim dobrom na Projekat akvakulture.

Sadržinu Projekta akvakulture propisuje Ministarstvo.

Dozvola za akvakulturu

Član 15

Dozvola za akvakulturu (u daljem tekstu: dozvola) izdaje se na osnovu podnijetog zahtjeva privrednog društva ili preduzetnika, posebno za svako uzgajalište.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, dostavlja se:

- 1) saglasnost Ministarstva na Projekat akvakulture;
- 2) vodna akta izdata u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje vodama;
- 3) dokaz o procjeni uticaja na životnu sredinu za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena uticaja na životnu sredinu;
- 4) dokaz o uplati naknade za dozvolu za akvakulturu.

Ispunjenost uslova iz stava 2 ovog člana, rješenjem utvrđuje Ministarstvo i izdaje dozvolu.

Dozvola može se izdati najduže na period do deset godina.

U slučaju promjene podataka koji su upisani u dozvolu člana nosilac dozvole dužan je podnijeti zahtjev za upis promjene podataka u dozvoli.

Ministarstvo vodi Registar dozvola o akvakulturi u elektronskoj formi u koji se upisuju podaci o izdatoj dozvoli i sve promjene podataka.

Registar iz stava 6 ovog člana objavljuju se na internet stranici Ministarstva.

Postupak podnošenja i sadržinu zahtjeva za izdavanje dozvole sa obrazloženjem, sadržinu zahtjeva za upis promjene u dozvoli, sprovođenje monitoringa na uzgajalištu, sadržinu dozvole kao i sadržinu i način vođenja Registra dozvola u akvakulturi propisuje Ministarstvo.

Naknada za dozvolu

Član 16

Za izdavanje dozvole plaća se naknada.

Sredstva od naknada iz stava 1 ovog člana prihod su Budžeta.

Visinu i način plaćanja naknade utvrđuje Vlada.

Ukidanje dozvole

Član 17

Dozvola ukida se:

- 1) na zahtjev nosioca dozvole;
- 2) u slučaju brisanja iz CRPS privrednog društva ili preduzetnika kome je dozvola za akvakulturu izdata;
- 3) ako je nosilac dozvole za akvakulturu prestao da obavlja djelatnost akvakulture;
- 4) ako nosilac dozvole za akvakulturu u roku od dvije godine od dana izdavanja dozvole nije započeo proizvodnju;
- 5) ako nosilac dozvole u periodu od dvije godine uzastopno ne dostavlja podatke iz člana 30 ovog zakona;
- 6) ako nosilac dozvole obavlja djelatnost akvakulture suprotno članu 13 ovog zakona:

Nosilac dozvole kojem je ukinuta dozvola dužan je da u roku od 90 dana od dana ukidanja dozvole, ukloni uzgajanu ribu i druge vodene organizme, kao i opremu ako se uzgajalište nalazi na lokaciji pod zakupom.

Nosilac dozvole kojem je ukinuta dozvola nema pravo na naknadu štete i izmaklu dobit.

Zabranjeno je postavljanje uzgojnih instalacija i opreme za uzgoj bez posjedovanja dozvole za akvakulturu.

Područja za obavljanje djelatnosti akvakulture

Član 18

Područja za obavljanje djelatnosti akvakulture, tehnologiju uzgoja i vrste riba i drugih vodenih organizama, koje se mogu uzgajati u tim područjima utvrđuju se u skladu sa

kriterijumima koje propisuje Ministarstvo, uz saglasnost organa državne uprave nadležnih za poslove zaštite životne sredine, sigurnosti plovidbe, uređenje prostora i za vode.

Područja iz stava 1 ovog člana, definiše se u prostornim planovima za djelove morskog dobra, kopna i kopnenih voda.

Radi utvrđivanja pogodnosti područja iz stava 1 ovog člana, za obavljanje djelatnosti akvakulture, naučno istraživačka institucija vrši istraživanja područja na zahtjev Ministarstva.

Strane i lokalno neprisutne vrste u akvakulturi

Član 19

Nosiocu dozvole, odobriće se unos stranih ili prenos lokalno neprisutne vrste, koja nije na listi iz člana 26 stav 1 ovog zakona, radi njenog korišćenja u akvakulturi na osnovu dozvole za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi.

Dozvolu za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, na zahtjev nosioca dozvole za akvakulturu, izdaje Ministarstvo, na osnovu mišljenja Odbora.

Odbor daje stručno mišljenje o tome sadrži li zahtjev iz stava 2 ovog člana sve potrebne podatke na osnovu kojih se može ocijeniti i prema tome prihvatiti zahtjev, odnosno izdati dozvola iz stava 1 ovog člana.

Sadržaj zahtjeva iz stava 2 ovog člana i potrebnu dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev propisuje Ministarstvo.

Odbor daje stručno mišljenje o tome je li premještanje vodenih organizama predloženo u zahtjevu iz stava 2 ovog člana rutinsko ili nerutinsko.

U slučaju rutinskog premještanja vodenih organizama, Ministarstvo izdaje dozvolu iz stav 1 ovog člana.

U slučaju nerutinskog premještanja vodenih organizama, nosilac dozvole je dužan da sprovede karantin ili eksperimentalno puštanje u skladu sa propisima organa uprave za bezbednost hrane, a na osnovu mišljenja Odbora.

Procjena rizika za životnu sredinu

Član 20

U slučaju nerutinskog premještanja vodenih organizama, mora se sprovesti procjena rizika za životnu sredinu, koju sprovodi tijelo nadležno za strane i invazivne lokalno neprisutne vrste.

Postupak procjene rizika iz stava 1 ovoga člana, koja uključuje procjenu ekološkog i genetskog rizika, propisuje Ministarstvo.

Postupci Odbora

Član 21

Ako Odbor smatra da je rizik koji je povezan sa predloženim premještanjem vodenih organizama veliki ili srednji, u saradnji sa podnosiocem zahtjeva razmotriće zahtjev kako bi utvrdio postoje li postupci ili tehnologije ublažavanja rizika kojima bi se on smanjio na nivo niskog rizika.

Odbor dostavlja Ministarstvu mišljenje, detaljno opisujući nivo rizika i navodeći razloge za eventualne mjere smanjenja rizika.

Ministarstvo može izdati dozvolu u slučaju nerutinskog premještanja jedino ako procjena rizika, uključujući i sve mjere za ublažavanje rizika, pokazuje da postoji nizak nivo rizika za životnu sredinu.

Podnosilac zahtjeva biće obaviješten o odluci o izdavanju ili odbijanju izdavanja dozvole pisanim putem najkasnije u roku šest mjeseci od datuma podnošenja potpunog zahtjeva, ne računajući vrijeme potrebno podnosiocu zahtjeva za dostavljanje dodatnih podataka, ako to od njega zahtijeva Odbor.

Obaveze podnosioca zahtjeva

Član 22

Za svako nerutinsko premještanje i eksperimentalno puštanje podnosilac zahtjeva sastavlja plan djelovanja u nepredvidivim okolnostima, koji odobrava Ministarstvo.

Plan iz stava 1 ovog člana uključuje, između ostalog, uklanjanje unesene vrste iz životne sredine ili smanjenje njene gustoće u slučaju nepredviđenih događaja koji imaju štetne uticaje na životnu sredinu ili autohtone populacije.

Ako nastane događaj iz stava 2 ovog člana, plan djelovanja u nepredvidivim okolnostima sprovodi se bez odlaganja.

Kontrola otvorenih objekata akvakulture u slučaju unosa lokalno neprisutne vrste

Član 23

Nakon puštanja u otvorene objekte akvakulture, lokalno neprisutne vrste moraju da se kontrolišu u periodu od dvije godine ili tokom cijelog generacijskog ciklusa, u zavisnosti od toga koji je period duži, kako bi se ocijenilo jesu li uticaji tačno predviđeni ili postoje dodatni ili drugačiji uticaji, uzimajući u obzir stadijum širenja ili zadržavanja vrste.

Ministarstvo odlučuje o tome hoće li kontrolu da obavlja podnosilac zahtjeva ili drugo tijelo.

Ukidanje ili odbijanje izdavanja dozvole za unos strane i lokalno neprisutne vrste

Član 24

Ministarstvo može u bilo kojem trenutku privremeno ili trajno ukinuti dozvolu ili odbiti izdavanje dozvole, ako dođe do nepredviđenih događaja sa negativnim uticajima na životnu sredinu ili autohtone populacije.

Svako ukidanje dozvole ili odbijanje izdavanja dozvole mora se zasnivati na naučnim podacima, a ako još uvijek ne postoje dovoljni naučni podaci, na načelu predostrožnosti.

Saradnja sa susjednim državama u slučaju premještanja vodenih organizama

Član 25

Ako postoji vjerovatnoća da će mogući ili poznati uticaji na životnu sredinu koji su posljedica predloženog premještanja organizma uticati na susjedne države, Ministarstvo obavještava nadležno tijelo dotične države zajedno sa nacrtom odobrenja, memorandumom sa objašnjenjima i sažetkom procjene rizika za životnu sredinu i rokom od dva mjeseca za dostavu mišljenja u pisanom obliku.

Lista uobičajeno korišćenih stranih i lokalno neprisutnih vrsta

Član 26

Listu uobičajeno korišćenih stranih i lokalno neprisutnih vrsta za koje nije potrebno izdavanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi utvrđuje Ministarstvo.

Za strane i lokalno neprisutne vrste koje su na listi iz stava 1 ovoga člana, a koje se nisu koristile u akvakulturi na području Crne Gore prije stupanja na snagu ovoga zakona, Odbor daje mišljenje o potrebi provedbe procjene rizika, u svrhu mogućeg ograničavanja njihova korišćenja.

Popis zatvorenih objekata akvakulture, Registar dozvola za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi i Registar unosa i prenosa

Član 27

Ministarstvo u elektronskoj formi vodi i objavljuje na svojoj internet stranici:

- popis zatvorenih objekata akvakulture;
- registar dozvola za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi;
- registar unosa i prenosa vodenih organizama;

Na internet stranici Ministarstva objavljuju se i informacije o pojedinostima iz svih zahtjeva za izdavanje dozvole za unošenje strane i lokalno neprisutne vrste ili prenošenje strane i lokalno neprisutne vrste na propisanom obrascu.

Sadržaj popisa i registara iz stava 1 i obrazac iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

V. PODACI I SARADNJA U AKVAKULTURI

Vođenje evidencije o uzgoju vodenih organizama

Član 28

Nosioci dozvole su dužni da vode evidenciju o uzgoju vodenih organizama.

Sastavni dio evidencije o uzgoju je i evidencija o bježanju vodenih organizama.

Bježanje vodenih organizama u smislu ovog zakona podrazumijeva svaki nekontrolisani izlazak vodenih organizama iz uzgajališta ili bilo kojeg njegovog dijela.

Nosioci dozvole su dužni da evidenciju iz stava 1 ovog člana vode tačno i ažurno i dostavljaju Ministarstvu mjesečno, najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Obrazac, sadržinu i način vođenja i dostavljanja evidencije iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Statistički podaci o akvakulturi

Član 29

Nosioci dozvole dužni su da Ministarstvu u roku od tri mjeseca od završetka referentne kalendarske godine dostave tačne statističke podatke o akvakulturi u elektronskoj formi i na propisan način.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, dio statističkih podataka dostavlja se tokom referentne kalendarske godine.

Obuhvat i način dostavljanja podataka iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Prikupljanje podataka o akvakulturi

Član 30

Ministarstvo donosi Godišnji plan prikupljanja podataka u ribarstvu, uključujući prikupljanje podataka u akvakulturi i objavljuje na svojoj internet stranici.

Za potrebe prikupljanja socio-ekonomskih podataka u akvakulturi u okviru sprovođenja Godišnjeg plana prikupljanja podataka u ribarstvu iz stava 1 ovog člana, nosioci dozvole dužni su Ministarstvu na propisanim obrascima i u propisanom roku dostavljati tačne i potpune knjigovodstvene i druge podatke o finansijskim i poslovnim aktivnostima u akvakulturi.

Oblik, sadržaj, način dostavljanja, kao i rokove dostavljanja obrazaca iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Drugi podaci

Član 31

U svrhu prikupljanja podataka u akvakulturi, osim podataka propisanih ovim zakonom, nosioci dozvole dužni su na zahtjev Ministarstvu dostaviti i druge podatke u skladu sa zakonom.

Plovila u akvakulturi

Član 32

Sva plovila koja se koriste u akvakulturi moraju biti upisana u Registar plovila u akvakulturi kojeg vodi Ministarstvo u elektronskoj formi.

Odobrenje za upis plovila u Registar plovila u akvakulturi na zahtjev nosioca dozvole izdaje Ministarstvo.

Sadržinu zahtjeva, sadržinu odobrenja i sadržinu Registra plovila u akvakulturi propisuje Ministarstvo.

Međunarodna saradnja u akvakulturi

Član 33

Ministarstvo je nadležno za uspostavljanje i sprovođenje međunarodne saradnje u akvakulturi kroz učestvovanje u međunarodnim organizacijama, međunarodnim projektima ili kroz bilateralnu saradnju.

Uspostavljanje i sprovođenje međunarodne saradnje iz stava 1 ovog člana finansira se iz Budžeta Crne Gore.

VI. STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA AKVAKULTURE

Zajednički tržišni standardi

Član 34

Privredni subjekti u svim fazama lanca snabdijevanja odgovorni za otkup, prodaju, skladištenje ili prevoz serija proizvoda akvakulture moraju dokazati da proizvodi, prema potrebi, ispunjavaju zajedničke tržišne standarde u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizovanje tržišta u ribarstvu i akvakulturi.

Serija ili lot

Član 35

Privredni subjekti koji stavljaju na tržište proizvode akvakulture razvrstavaju te proizvode u serije.

Serija proizvoda akvakulture sadrži proizvode akvakulture od samo jedne vrste sa jedne proizvodne jedinice u akvakulturi i koje su na isti način prezentovane.

Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne odnose se na direktnu prodaju do 5 kg dnevno po krajnjem potrošaču koja se prodaju direktno iz proizvodne jedinice u akvakulturi za ličnu potrošnju.

Sljedljivost

Član 36

Proizvodi akvakulture moraju da budu sljedljivi u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, od faze izlova do faze maloprodaje.

Serije proizvoda akvakulture koje se stavljaju na raspolaganje na tržištu ili će vjerovatno biti stavljene na raspolaganje na tržištu moraju biti označene na odgovarajući način, kako bi se osigurala sljedljivost svake serije.

Podaci o sljedljivosti moraju se dati na raspolaganje inspekciji na osnovu zahtjeva.

Minimalne informacije potrebne za dokaz sljedljivosti, način vođenja njihove evidencije te način označavanja proizvoda akvakulture iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

VII. NADZOR

Nadzor

Član 37

Upravni nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega obavlja Ministarstvo.

Inspeksijski nadzor

Član 38

Poslove inspeksijskog nadzora u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspeksijski nadzor vrše inspektori za ribarstvo (u daljem tekstu: inspektori), poljoprivredni inspektori i veterinarski inspektori u dijelu koji se odnosi na praćenje proizvoda akvakulture.

Inspekcija u okviru međunarodnih obaveza

Član 39

Ministarstvo ovlašćuje inspektore koji učestvuju u sprovođenju nadzora i kontrole u dijelu koji se odnosi na akvakulturu u okviru međunarodnih ugovora kojih je Crna Gora potpisnica.

Popis inspektora za kontrolu

Član 40

Ministarstvo vodi i ažurira popis inspektora za kontrolu akvakulture odgovornih za obavljanje inspeksijskih pregleda.

Obavljanje inspekcijskih pregleda

Član 41

Inspektori obavljaju inspekcijske preglede na nediskriminirajući način na uzgajalištima, uz obalu, u lukama i na iskrcajnim mjestima, tokom prevoza, u objektima za preradu i duž cijelog lanca snabdijevanja proizvodima akvakulture.

Inspektori provjeravaju usklađenost sa ovim zakonom, a posebno provjeravaju zakonitost proizvoda akvakulture koji se zadržavaju na uzgajalištu, plovilu, koji se skladište, prevoze, prekrcaju, premještaju, iskrcaju, prerađuju ili stavljaju na tržište, kao i tačnost pratećih dokumenata.

Inspektori mogu pregledati sve relevantne prostore, palube na plovilima, izlovljene proizvode akvakulture, opremu, skladišne prostore i ambalaže u kojima se nalaze proizvodi akvakulture, kao i sve relevantne dokumente za koje smatraju da ih je potrebno pregledati kako bi se provjerila usklađenost sa zakonom.

U sprovođenju inspekcijskog nadzora inspektori su ovlašćeni fotografisati ili snimati lica, prostore, ribolovne alate i sve ostale prostore i sredstva koja su predmet inspekcijskog nadzora.

Pod poslovnim prostorijama, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se uzgojne instalacije, plovila u akvakulturi i stambene prostorije prijavljene kao poslovni prostor i druge prostorije, prevozna sredstva i slično, u kojima nadzirano pravno lice obavlja poslovnu djelatnost.

Inspektor i ovlašćene osobe su ovlašćeni u postupku nadzora zatražiti i pregledati isprave na osnovu kojih se može utvrditi identitet lica (lična karta, pasoš i sl.), a lica koja podliježu nadzoru i lica zatečena na mjestu nadzora dužna su na zahtjev inspektora dati takvu ispravu na uvid.

U skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak inspektori mogu ispitivati lica za koja se smatra da imaju informacije o pitanjima koja su predmet inspekcijskog pregleda.

Inspektori obavljaju inspekcijske preglede na način kojim u najvećoj mogućoj mjeri sprječavaju svako smanjenje kvaliteta proizvoda akvakulture, smetnje u obavljanju uzgoja, prevoza, skladištenja, prerade i stavljanja na tržište.

Inspektori obavljaju inspekcijske nadzore bez prethodne najave.

Izuzetno od stava 9 ovog člana, o početku obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor može obavijestiti nadzirani subjekat ako smatra da se time neće umanjiti efikasnost inspekcijskog nadzora.

Inspekcijski nadzor obavlja se nadzorom.

O obavljenom nadzoru sastavlja se zapisnik.

Sadržinu i izgled obrasca zapisnika propisuje Ministarstvo.

Evidencija o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama

Član 42

O obavljenim inspekcijskim nadzorima i preduzetim mjerama inspektori vode evidenciju u elektronskom obliku.

Sadržinu, oblik i način vođenja evidencije inspekcijskih nadzora i preduzetih mjera propisuje Ministarstvo.

Prava i obaveze inspektora

Član 43

U slučaju sumnje na prekršaj na osnovu ovog zakona, inspektori su ovlašćeni da:

- 1) narede zabranu obavljanja djelatnosti;
- 2) narede otklanjanje utvrđenih nedostataka i odrede primjereni rok za njihovo otklanjanje;
- 3) zabrane stavljanje na tržište ili narede povlačenje sa tržišta proizvoda akvakulture;
- 4) odrede mjeru opreza privremene obustave djelatnosti u skladu sa zakonom kojim se propisuju prekršaji;
- 5) utvrde da li privredno društvo ili preduzetnik djelimično ili u potpunosti ispunjava uslove propisane ovim zakonom;
- 6) podnesu nadležnom tijelu prijavu zbog kaznenog djela;

- 7) izdaju prekršajni nalog;
- 8) naplate novčanu kaznu na mjestu učinjenog prekršaja.

Postupak sa oduzetim predmetima u prekršajnom postupku/plombiranje

Član 44

Inspektori mogu privremeno oduzeti proizvode akvakulture, i opremu, kao i druge predmete kojima je učinjen prekršaj u skladu sa odredbama kojima se uređuje postupak oduzimanja.

Inspektori mogu staviti plombu na alate, opremu, prevozno sredstvo i/ili skladišni prostor sa ciljem naknadne kontrole u odredišnom objektu.

Svaka plomba je označena serijskim brojem.

Postupak plombiranja i postupak sa privremeno oduzetim proizvodima akvakulture, alatima i opremom, drugim predmetima kojima je učinjen prekršaj, kao i obrazac potvrde o oduzetim predmetima propisuje Ministarstvo.

Obaveze subjekata

Član 45

Subjekt nadzora dužan je da:

- 1) pomaže i sarađuje sa inspektorom u obavljanju njegovih dužnosti u vezi sa inspekcijskim pregledom;
- 2) olakša siguran pristup uzgajalištu, plovilu, kao i njegovim skladištima, prevoznim sredstvima ili skladišnim prostorijama u kojima se proizvodi akvakulture skladište, prerađuju ili stavljaju na tržište;
- 3) garantuju sigurnost službenim licima;
- 4) ne zastrašuju i ne sprječavaju niti ometaju inspektore u obavljanju službenih dužnosti.

Službena legitimacija inspekcije

Član 46

Inspektori službenom legitimacijom dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlašćenja.

Plan rada inspekcija u akvakulturi

Član 47

Godišnji plan inspekcijskih nadzora u akvakulturi kao dio Godišnjeg plana inspekcijskih nadzora u ribarstvu donosi Ministarstvo.

Godišnji plan iz stava 1 ovog člana sadrži aktivnosti svih inspekcija.

Godišnji plan iz stava 1 ovog člana zasniva se na procjeni rizika i ažurira se jednom godišnje, ako je to potrebno, posebno uzimajući u obzir novodonešene mjere čuvanja i kontrole i sve dodatne podatke.

VIII. KAZNE ODREDBE

Član 48

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 eura do 20.000,00 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

- 1) obavlja djelatnost akvakulture bez dozvole (član 13 stav 1);
- 2) uzgaja u akvakulturi vrste vodenih organizama koje nisu upisane u dozvolu (član 13 stav 2);
- 3) koristi u akvakulturi strane i lokalno neprisutne vrste koje nisu na listi iz člana 26 stav 1 ovog zakona bez dozvole (član 19 stav 1);
- 4) ne dostavi Ministarstvu u roku od tri mjeseca od završetka referentne kalendarske godine tačne statističke podatke o akvakulturi i/ili dio statističkih podataka koji se dostavljaju tokom referentne kalendarske godine, u elektronskoj formi i na propisan način (član 28 stav 1 i 2);

- 5) ne dostavi Ministarstvu na propisanim obrascima i u propisanom roku tačne i potpune knjigovodstvene i druge podatke o finansijskim i poslovnim aktivnostima u akvakulturi (član 29 stav 2);
- 6) ne dostavi na zahtjev Ministarstva i druge podatke koje je obavezno voditi u skladu sa drugim propisima (član 30 stav 1);
- 7) koristi plovilo u akvakulturi koje nije upisano u Registar plovila u akvakulturi koje vodi Ministarstvo u elektronskoj formi (član 32 stav 1).

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 eura kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana i odgovorno lice u privrednom društvu.

Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 3.000,00 eura kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana preduzetnik.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 eura kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana fizičko lice.

Član 49

Novčanom kaznom u iznosu 400,00 do 2.000,00 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

- 1) proizvodi akvakulture nisu sljedljivi u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, od faze izlova do faze maloprodaje (član 36 stav 1);
- 2) za sve serije proizvoda akvakulture koje se stavljaju na raspolaganje na tržištu ili će vjerovatno biti stavljene na raspolaganje na tržištu nisu označene na odgovarajući način, kako bi se osigurala sljedljivost svake serije (član 36 stav 2)

Novčanom kaznom u iznosu od 75,00 do 2000,00 eura kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom u iznosu od 150,00 do 2000,00 eura kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana preduzetnik.

Novčanom kaznom u iznosu od 75,00 do 400,00 eura kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana fizičko lice.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 50

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona primjenjivaće se podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o morskome ribarstvu i marikulturi („Službeni list CG“, br. 56/09, 47/15) i Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi („Službeni list CG“, broj 17/18), ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Rok za donošenje Nacionalnog plana akvakulture

Član 51

Nacionalni plan akvakulture donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja

Član 52

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 67 do 88 Zakona o morskome ribarstvu i marikulturi („Službeni list CG“, br. 56/09 i 47/15) i čl. 53 do 63 Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi („Službeni list CG“, broj 17/18).

Stupanje na snagu

Član 53

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o akvakulturi sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore ("Službeni list CG", broj 1/07), kojim je propisano da se zakonom uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donošenje Zakona o akvakulturi neophodno je radi usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u cilju primjene programa podrške za akvakulturu uz podjelu nadležnosti i uspostavljanje procedura kakve su definisane propisima EU.

Ovim zakonom stvara se osnov za obezbjeđivanje efikasnog funkcionisanja oblasti akvakulture i uređuje se: dozvola i naknada za dozvolu u akvakulturi, ukidanje dozvole, područja za obavljanje dejelatnosti akvakulture, strane i lokalno neprisutne vrste u akvakulturi, procena rizika za životnu sredinu, lista uobičajeno korišćenih stranih i lokalno neprisutnih vrsta, podaci u akvakulturi, stavljanje na tržište proizvoda akvakulture, uz adekvatnu kontrolu sprovođenja djelatnosti akvakulture.

Takođe, daju se osnove za donošenje nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture, kao i za obavljanje naučno istraživačkog rada u oblasti akvakulture. Definiše se i nadležno tijelo, savjetodavno tijelo kao i odbor za strane i lokalno neprisutne vrste u akvakulturi.

Predložena zakonska rješenja doprinijeće razvoju sektora akvakulture i stvoriće bolje uslove za efikasno funkcionisanje svih učesnika uključenih u djelatnost akvakulture. Sve navedeno je u cilju postizanja veće konkurentnosti u sektoru akvakulture.

Donošenje ovog zakona proisteklo je i iz potrebe usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU, a posebno imajući u vidu da u Crnoj Gori trenutno ne postoji jedinstveno zakonsko rješenje kojim je regulisana akvakultura kao jedna oblast, odnosno marikultura i slatkovodna kultura koju obuhvata jedinstveni zakon.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Prilikom izrade teksta zakona prenesen je niz odredbi propisa Evropske unije, a naročito:

- Regulativa br. 1379/2013 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 11. decembra 2013. godine o zajedničkoj organizaciji tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, koja mijenja regulativu Savjeta (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavlja van snage regulativu Savjeta (EZ) br. 104/2000;
- Regulativa br. 1224/2009 od 20. novembra 2009. godine o uspostavljanju sistema kontrole Zajednice za obezbjeđivanje usaglašenosti sa pravilima zajedničke politike ribarstva, o izmjenama i dopunama Regulativa (EZ) br. 847/96, (EZ) 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ)

br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i prestanku važenja Regulativa (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006;

- Regulativa (EU) 2017/1004 Evropskog Parlamenta i Vijeća od 17. maja 2017. godine;
- Uredba Saveta (EZ) br. 708/2007 od 11. juna 2007. godine o upotrebi stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Ovim zakonom uređuju se način i uslovi obavljanja djelatnosti akvakulture, uslovi za stavljanje na tržište proizvoda akvakulture, kao i druga pitanja od značaja za akvakulturu.

U poglavlju I (čl 1 - 6) je definisan predmet zakona, upotreba rodno osjetljivog jezika, javni interes i značenje izraza.

U poglavlju II (čl. 7 – 10) je definisan nadležni organ i institucionalna podrška u vidu Savjetodavnog tela koje će se formirati radi praćenja stanja i razvoja akvakulture i pružanja stručne pomoći u postupku donošenja odluka i pripremi propisa u oblasti akvakulture, kao i o drugim pitanjima koja se tiču primjene ovog zakona, kao i Odbor za strane i lokalno neprisutne vrste u akvakulturi kao tijelo koje pruža stručnu pomoć i daje mišljenje u postupcima odobravanja korišćenja stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi.

U poglavlju III (čl. 11 – 12) su definisani uslovi za donošenje Nacionalnog strateškog plana za razvoj akvakulture, kao srednjoročni akt strateškog planiranja iz oblasti akvakulture, koji se izrađuje u skladu sa propisom kojim se uređuje područje strateškog planiranja i upravljanja razvojem Crne Gore. Nacionalni plan akvakulture naročito sadrži dugoročne pravce, prioritete, mjere, potrebna finansijska sredstva i rokove za njihovo izvršenje, kao i obaveze preuzete iz međunarodnih sporazuma. Definisana je i tehnička podrška, odnosno mjere i finansijsku podršku za sprovođenje politike akvakulture, a uslove, način i dinamiku sprovođenja mjera politike akvakulture utvrđeni su Nacionalnim planom akvakulture.

U poglavlju IV (čl. 13 – 27) je definisano obavljanje djelatnosti akvakulture kroz uslove za obavljanje djelatnosti, dobijanje saglasnost na Projekat i dozvole za akvakulturu, naknada za dozvolu, ukidanje dozvole, područja za obavljanje djelatnosti, definisanje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, procena rizika za životnu sredinu, nadzor otvorenih objekata akvakulture u slučaju unosa strane vrste, korišćenje autohtonih i prioriternih vrsta u akvakulturi.

U poglavlju V (čl. 28 – 33) je definisano prikupljanje podataka, kao što je vođenje evidencije o uzgoju vodenih organizama, statistički i drugi podaci o akvakulturi, kao i međunarodna saradnja u oblasti akvakulture.

U poglavlju VI (čl. 34 – 36) je definisano stavljanje na tržište proizvoda akvakulture kroz zajedničke tržišne standard, kao i definisanje pojmova serija ili lot, i sledljivost.

U poglavlju VII (čl. 37 – 47) je definisan nadzor i to upravni i inspeksijski, inspekcija u okviru međunarodno preuzetih obaveza, obavljanje inspeksijskih pregleda, evidencija o obavljenim

nadzorima i preduzetim mjerama, prava i obaveze inspektora, obaveze subjekata, službena legitimacija inspekcije, plan rada inspekcije u akvakulturi.

U poglavlju VIII (čl. 48 – 49) su propisane kaznene odredbe.

U poglavlju IX (čl. 50 – 53) su propisane prelazne i završne odredbe.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno dodatno obezbjeđivati finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore neohodno je da se zakon donese po hitnom postupku jer se istim trebaju urediti pitanja i odnosi nastali usled usaglašavanja sa evropskim pravom, a sve u cilju ispunjenja završnog mjerila za zatvaranje Poglavlja 13 – Ribarstvo koje je kandidovano za zatvaranje u 2025. godini.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

NAZIV PROPISA

Predlog Zakona o akvakulturi

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
 - Koji su uzroci problema?
 - Koje su posljedice problema?
 - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
 - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?
- Donošenje ovog zakona proisteklo je iz potrebe za usaglašavanjem sa pravnom tekovinom EU, a posebno imajući u vidu da u Crnoj Gori trenutno ne postoji jedinstveno zakonsko rješenje kojim je regulisana akvakultura u cjelini, odnosno da su ovu oblast regulisala dva zakona: Zakon o morskom ribarstvu i marikulturi i Zakon o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi. Ovim zakonom daje se osnov za obezbjeđivanje efikasnog funkcionisanja akvakulture, jačanje konkurentnosti proizvođača kroz obim i kvalitet proizvodnje, uz adekvatnu kontrolu sprovođenja mjera akvakulture.
 - U ovom trenutku postoji pravni okvir koji nije u potpunosti regulisao ovu vrlo značajnu oblast u sektoru akvakulture, a samim tim ne postoji regulisana sledljivost ribljih proizvoda, a od ključnog je značaja i ima uticaja kako na korisnike koji se bave akvakulturom, tako i na sve u lancu prerade i prodaje, pa i na krajnje potrošače.
 - Bez postojanja ovog zakonskog rješenja bila bi otežana, odnosno onemogućena, bolja i dosljednija primjena osnovnih mehanizama i instrumenata Zajedničke ribarske politike koja se odnosi na oblast akvakulture, a koja je neophodna u postupku usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa istom.
 - Nepostojanje jedinstvenog pravnog okvira u crnogorskom zakonodavstvu koji reguliše područje Zajedničke ribarske politike koje se odnosi na akvakulturu (slatkovodnu i marikulturu zajedno) dovodi do izostanka stvaranja uslova za bavljenjem akvakulture na način da budu ispoštovana pravna lica i preduzetnici čija je ovo djelatnost, udruženja uzgajivača u akvakulturi; uspostavljanja nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture, nadležna tijela i institucionalna podrška, naučno istraživački rad u akvakulturi, uslovi za obavljanje akvakulture, uslovi za utvrđivanje područja za obavljanje djelatnosti akvakulture, korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, vođenje evidencija u o uzgoju, statističkih podataka i prikupljanje podataka u akvakulturi, stavljanje na tržište proizvoda akvakulture, kao ni upravni ni inspekcijski nadzor u akvakulturi. U ovom slučaju ostaju oštećeni profesionalni ribari i uzgajivači, svi subjekti u sektoru ribarstva koji se bave preradom, distribucijom, prodajom ribe, kao i potrošači. Takođe, nepostojanje sistema za praćenje sledljivosti ribe onemogućava nadležne organe da na adekvatan način sprovedu inspekciju i kontrolu.
 - Postojeći problemi u oblasti akvakulture bi se dodatno produbili bez obezbjeđivanja pravnog osnova za regulisanje ove oblasti akvakulture, ostavila bi se mogućnost za povećanje nelegalnih aktivnosti u akvakulturi i umanjila bi se mogućnost uspostavljanja sistema kontrole u ovoj oblasti.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.
- Predloženim propisom se uređuje način funkcionisanja u akvakulturi, uslovi za bavljenjem uzgoja kako u slatkovodnoj akvakulturi tako i u marikulturi i druga pitanja od značaja za akvakulturu.
- Ciljevi akvakulture su: uzgoj ili oplemenjivanje vodenih organizama korišćenjem tehnika koje su predviđene za povećanje proizvodnje vodenih organizama preko prirodnog kapaciteta okruženja, gdje organizmi ostaju u vlasništvu pravnog lica ili preduzetnika tokom svih faza uzgoja i proizvodnje uključujući i fazu izlova; Glavni cilj akvakulture je proizvodnja ribe i drugih vodenih organizama za ljudsku ishranu, čime se zadovoljava rastuća potražnja za proteinima. Akvakultura može igrati važnu ulogu u očuvanju ugroženih vrsta kroz uzgoj i reintrodukciju u prirodna staništa. Razvoj akvakulture doprinosi lokalnoj i nacionalnoj ekonomiji stvaranjem radnih mjesta i povećanjem prihoda kroz prodaju proizvoda. Uzgoj ribe u kontrolisanim uslovima može smanjiti pritisak na divlje riblje populacije i pomoći u njihovom očuvanju. Akvakultura može pomoći u poboljšanju kvaliteta vode kroz pravilno upravljanje ekosistemima i filtriranje. Akvakultura pruža mogućnosti za istraživanje i obrazovanje o vodenim ekosistemima, održivim praksama i tehnologijama. Cilj je razvijati akvakulturu na način koji je ekološki održiv, smanjujući negativan uticaj na okolinu. Svi ovi ciljevi doprinose razvoju održivih sistema proizvodnje i očuvanju prirodnih resursa.
- Svi ciljevi koji su navedeni u potpunosti se poklapaju sa ciljevima postavljenim u Strategiji ribarstva Crne Gore 2015-2020 sa Akcionim planom za prenošenje, implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU (revizija Strategije je u toku). Nacrt Zakona o akvakulturi usklađen je sa Regulativom (EU) br.1380/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. decembra 2013. o zajedničkoj ribarskoj politici, izmjeni regulativa Savjeta (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju van snage Regulative Savjeta (EZ) br. 2371/2002 i Regulativom Savjeta (EZ) br. 639/2004 i Odluke Savjeta 2004/585/EZ, kao i sa Regulativom (EU) br.1224/2009 od 20. novembra 2009. o uspostavljanju kontrole Zajednice za osiguranje usklađenosti sa pravilima zajedničke ribarske politike, o izmjeni regulativa Savjeta (EZ) br. 847/96 i (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju van snage Regulative (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulativnu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?
- Rješavanje navedenih problema i ispunjavanje pobrojanih ciljeva jedino je moguće ostvariti donošenjem propisa i uspostavljanjem pravnog okvira koja će u potpunosti regulisati oblast akvakulture. U ovom trenutku ne postoji jedan zajednički propis koji precizno definiše ovaj bitni dio Zajedničke ribarske politike, te bi u slučaju opcije "status quo" izostalo regulisanje mehanizama kojima će se obezbijediti način organizovanja proizvođača u akvakulturi, uslovi za stavljanje proizvoda akvakulture na tržište i ostala pitanja od značaja za akvakulturu.
- Donošenjem ovog zakona izvršiće se usklađivanje sa propisima Zajedničke ribarske politike koji regulišu oblast akvakulture i stvoriće se osnov za dalju implementaciju kroz donošenje podzakonskih akata. Ovim će se uvesti nedostajuća pravila i standardi u ovoj oblasti, čijom

primjenom će se obezbijediti potpuno praćenje sledljivosti ribe i ribljih proizvoda, kao i postojanje održive akvakulture. U trenutku donošenja Zakona o akvakulturi, u skladu sa obavljenim pregovorima sa Evropskom komisijom, biće djelimično usklađen za Zajedničkom ribarskom politikom, kako bi se obezbijedila što bolja implementacija od strane korisnika, a još bolja usklađenost će biti postignuta donošenjem podzakonskih akata.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
 - Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?
 - Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti?
 - Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?
 - Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.
-
- Predloženi zakon će imati uticaja na cjelokupni sektor akvakulture koji uključuje morsku i slatkovodnu akvakulturu, sektor prodaje proizvoda akvakulture i krajnjeg potrošača.
 - Pozitivni efekti predloženog zakona je uređenje načina i uslova obavljanja djelatnosti akvakulture, utvrđuju se nacionalni ciljevi razvoja akvakulture, nadležna tijela za sprovođenje inspeksijskog nadzora, podrške u akvakulturi, uslovi za stavljanje na tržište proizvoda akvakulture, kao i druga pitanja značajna za akvakulturu, odnosno stvaranje osnova za bavljenje akvakulturom na način da su pravilno prepoznati preduzetnici i pravna lica koja se mogu baviti ovom djelatnošću, kao i učesnici u procesu prerade i stavljanja na tržište proizvoda akvakulture.
 - Predloženi zakon ne prouzrokuje negativan uticaj u ovoj oblasti, već je pripremljen u cilju širenja mogućnosti za korisnike i regulisanja ove vrlo kompleksne oblasti Zajedničke ribarske politike.
 - Direktni uticaj ovog zakona biće na sve subjekte u sektoru akvakulture koji se bave uzgojem, preradom, distribucijom, prodajom ribe, kao i na potrošače, kroz kontrolu i inspeksijski nadzor nad sprovođenjem pravila propisanih ovim zakonom. Takođe, primjenom ovog propisa krajnji potrošači će imati bolju dostupnost informacija o proizvodima akvakulture, pa će samim tim proizvodi akvakulture, koji su dostupni krajnjem korisniku, morati da ispune opšte i posebne tržišne standarde koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje proizvoda.
 - Uspostavljanjem pravila propisanih ovim zakonom smanjiće se nelegalni uzgoj u akvakulturi.
 - Primjena ovog propisa ni u kom slučaju ne može izazvati troškove građanima i privredi, već upravo suprotno, danom ulaska Crne Gore u EU, dovešće do mogućnosti obezbjeđivanja dodatnih sredstava kroz Evropski Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, svim uzgajivačima, udruženjima uzgajivača u akvakulturi. Napominjemo, da korisnici neće biti izloženi dodatnom trošku, jer nisu predviđene nove dodatne obaveze, već su samo obaveze po dosadašnja dva zakona posebno za marikulturu i posebno za slatkovodnu akvakulturu, objedinjeni u ovaj novi zakon, odnosno na jednom mjestu: predviđeno je donošenje Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture; nadležna tijela kao što je Savjetodavno tijelo i Odbor za strane i lokalno neprisućne vrste u akvakulturi, šta korisnici treba da ispune za obavljanje djelatnosti akvakulture, kako da ostvare saglasnost na Projekat akvakulture, kako da dobiju dozvolu za bavljenje akvakulturom, plaćanje naknade za dozvolu za akvakulturu; uslovi korišćenja stranih i lokalno neprisućnih vrsta u akvakulturi kao i dobijanje posebne dozvole za strane i lokalno neprisućne vrste u akvakulturi; šta je rutinsko i nerutinsko premiještanje; obaveze vođenja evidencija, sakupljanja statističkih i ostalih podataka o akvakulturi; ispunjenje zajedničkih tržišnih standarda, serija ili lot, kao i sledljivost proizvoda.

- Donošenjem ovog propisa biće realizovane aktivnosti koje će biti u skladu sa već postojećim planiranjem budžetskih sredstava za akvakulturu.
- S obzirom na to da se u Crnoj Gori po prvi put propisom regulišu pitanja koja se odnose na uređenje akvakulture kao objedinjene oblasti, napravili smo poređenje sa državama iz okruženja. Naime, kada je u pitanju Hrvatska, kod njih je oblast akvakulture regulisana Zakonom o akvakulturi, te smo zahvaljujući njihovoj ekspertskoj pomoći uspjeli i da pripremimo propis kako bismo se na što bolji način uskladili sa Zajedničkom ribarskom politikom. Regulisanjem ove oblasti u Hrvatskoj, a na isti način i u Grčkoj, omogućeno je uzgajivačima bavljenje djelatnosti akvakulturom, koji aktivno i uspješno koriste sredstva EU fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, gdje je finansiranje EU u vrijednosti od 70%, što predstavlja izvrsnu priliku za uređenje ovog sektora akvakulture. Očekujemo da će u prvoj godini nakon primjene ovog propisa biti stvorene dobre prilike za dalji plasman ribe i drugih vodenih organizama proizvoda.
- Donošenjem ovog propisa stvaraju se uslovi za bolje funkcionisanje sektora, što će dovesti do regulacije tržišta u akvakulturi. Na ovaj način će se stvoriti mogućnosti za mnogo bolje prilagođavanje proizvodnje zahtjevima tržišta; bolju ponudu i plasman proizvoda uzgajivača; promovisanje akvakulture na nediskriminatorni način na osnovu saglasnosti na projekat, izdavanjem dozvola za bavljenje akvakulturom, kroz obilježavanje serija ili lota, praćenje sledljivosti proizvoda.
- Ovaj zakon neće stvoriti bilo kakva administrativna opterećenja, kao ni biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistići finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.
- Za sprovođenje ovog zakona nije propisana obaveza angažovanja finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.
- Naznačeno u prethodnom odgovoru.
- Implementacijom predloženog propisa ne proizilaze dodatne međunarodne finansijske obaveze.
- Za sprovođenje ovog zakona nije propisana obaveza angažovanja finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.
- Usvajanjem propisa predviđeno je donošenje podzakonskih akata, ali bez finansijskih obaveza.
- Donošenjem ovog propisa stvoriće se osnova za razvijanje tržišta u sektoru akvakulture, te će se raditi na povećanju obima i kvaliteta proizvodnje i u sektoru slatkovodne akvakulture i marikulture, kao i podizanja standarda plasmata ribe i proizvodnje, što će umnogome podstaći investicije i povećanu potrošnju, koja će zasigurno donijeti i prihod za budžet Crne Gore.
- Za sprovođenje ovog zakona nije propisana obaveza angažovanja finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.

- Nije bilo sugestija Ministarstva finansija na Predlog Zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi.
6. Konsultacije zainteresovanih strana - Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako. - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije). - Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.
- Pri izradi predloga zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi korišćena je eksterna ekspertska podrška (Mario Rogošić i Tatjana Borosa – Hrvatska) koja je obezbijedena iz finansijskih sredstava projekta - Unapređenje administrativnih i inspekcijskih kapaciteta DzR-a za razvoj i implementaciju politike. S obzirom da se po prvi put priprema propis koji pokriva ovu značajnu oblast u okviru Zajedničke ribarske politike i da je prepoznata potreba što boljeg usklađivanja sa Regulativom (EU) br.1380/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. decembra 2013. o zajedničkoj ribarskoj politici, izmjeni regulativa Savjeta (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju van snage Regulative Savjeta (EZ) br. 2371/2002 i Regulativom Savjeta (EZ) br. 639/2004 i Odluke Savjeta 2004/585/EZ, kao i sa Regulativom (EU) br.1224/2009 od 20. novembra 2009. o uspostavljanju kontrole Zajednice za osiguranje usklađenosti sa pravilima zajedničke ribarske politike, o izmjeni regulativa Savjeta (EZ) br. 847/96 i (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju van snage Regulative (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006, bila nam je potrebna pomoć eksperta koji ovu problematiku poznaju i kojima su mehanizmi djelovanja u ovoj oblasti jasne, te smo iz tih razloga, a radi pripreme što kvalitetnijeg dokumenta, angažovali navedene eksperte, te dobili pozitivno mišljenje Eu Komisije na tekst predloga zakona. - Tokom izrade predloženog zakona, formirana je Radna grupa za izradu Nacrta Zakona o akvakulturi u koju su bile uključene zainteresovane strane – predstavnici JP za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore, Ministarstva pravde, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Privredne komore Crne Gore, Ministarstva pomorstva, Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Univerziteta Crne Gore – Instituta za biologiju mora. U roku predviđenom Pozivom na Javnu raspravu, je bilo dostavljenih komentara na Nacrt zakona o akvakulturi u elektronskoj i pisanoj formi. Takođe Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputilo je predlog Zakona o akvakulturi na mišljenje Sekretarijatu za zakonodavstvo koje je dalo pozitivno mišljenje uz sugestije da se mišljenje nadalje traži i od relevantnih, za predlog zakona, ministarstvima. Zahtjev za mišljenje upućen je Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvu ekonomskog razvoja, Ministarstvu evropskih poslova, Ministarstvu finansija, Ministarstvu javne uprave, Ministarstvu pomorstva, Ministarstvu pravde, Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministarstvu turizma i Agenciji za zaštitu životne sredine. - Predlog Zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi je bio predmet javne rasprave u periodu od 28. februara 2025. godine do 19. marta 2025. godine. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je u skladu sa sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (Sl. list CG br. 12/12), dalo na javnu raspravu Nacrt Zakona, čiji tekst je objavljen na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Takođe, u toku javne rasprave održan je jedan okrugli sto, a učesnici javnih rasprava su bili saglasni sa predloženim rješenjima ovog pravnog akta, te nisu imali predloga, sugestija i komentara.
7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
 - Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
 - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
 - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?
- Ne postoje potencijalne prepreke za implementaciju ovog zakona.
 - Za ispunjenje propisanih ciljeva nakon usvajanja predloženog zakona vršiće se obuke zainteresovanih strana, studijske posjete i ekspertske misije u cilju što boljeg shvatanja procesa koji su pred svima postavljeni, zatim će se krenuti u potpunu implementaciju zakona kroz donošenje podzakonskih akata.
 - Osnovni indikatori za mjerenje ispunjenja ciljeva predloženog zakona mogu biti: izdate dozvole za akvakulturu, izdate dozvole za za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta, obavljena rutinska i nerutinska premještanja, vođenje evidencija o uzgoju, statistički podaci o akvakulturi, kao i prikupljeni podaci o akvakulturi, serija ili lot, kao i sledljivost u akvakulturi; obezbjeđivanje informacija za potrošače; uspostavljanje tržišne konkurencije; istraživanje tržišta proizvoda akvakulture.
 - Za sprovođenje monitoringa i evaluacije ovog zakona zaduženo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za ribarstvo, direktno i preko inspektora za ribarstvo. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u odnosu na bezbjednost proizvoda akvakulture vršiće organ uprave nadležan za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove preko inspektora za hranu i graničnog službenog veterinara.

Podgorica, 04. april 2025. godine



MINISTAR,

Vladimir Joković

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MPŠ-IU/PZ/25/06
1. Naziv predloga/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o akvakulturi	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Aquaculture	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	
- Sektor/odsjek	Direktorat za ribarstvo	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Katarina Burzanović 020/482-383 katarina.burzanovic@mpsv.gov.me	
- kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Irina Vukčević, 020/482-270 irina.vukcevic@mpsv.gov.me	
b) Pravno lice sa javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSP sa kojima se usklađuje propis		
Glava VIII, Politike saradnje, član 98, Ribarstvo		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa:		
☒	ispunjava u potpunosti	
☐	djelimično ispunjava	
☐	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
PPCG za period	2025-2026	
Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 13 Ribarstvo, 1 Planovi i potrebe 1.2 Zakonodavni okvir A) Opšti principi	
Rok za donošenje propisa	II kvartal 2025. godine	
Napomena		
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava III, Poljoprivreda i ribarstvo, čl. 38 i 39 / TFEU, Part Three, Policies and Internal Actions, Title III, Agriculture and Fisheries, Articles 38 and 39		
<u>Potpuno usklađeno / Fully harmonized</u>		
b) Usklađenost predloga propisa sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32017R1004		
Regulativa (EU) 2017/1004 Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. maja 2017 o uspostavljanju okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva i upravljanje njima i podršku za naučno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarskom politikom, i o stavljanju van snage Regulative Savjeta (EZ) br. 199/2008 / Regulation (EU) 2017/1004 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of a Union framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the common fisheries policy and repealing Council Regulation (EC) No 199/2008, OJ L 157, 20.6.2017.		
<u>Djelimično usklađeno / Partly harmonized</u>		
32007R0708		

Regulativa Savjeta (EZ) br. 708/2007 od 11. juna 2007. godine o upotrebi stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi / Council Regulation (EC) No 708/2007 of 11 June 2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture, OJ L 168, 28.6.2007.

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

32009R1224

Regulativa Savjeta (EZ) br. 1224/2009 od 20. novembra 2009. godine o uspostavljanju sistema kontrole Zajednice za obezbjeđivanje usaglašenosti sa pravilima zajedničke ribarske politike, o izmjenama i dopunama Regulativa (EZ) br. 847/96, (EZ) 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i prestanku važenja Regulativa (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 / Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006, OJ L 343, 22.12.2009

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

32013R1380

Regulativa (EU) br. 1380/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. decembra 2013. o zajedničkoj ribarskoj politici, izmjeni regulative Savjeta (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju van snage Regulativa (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Savjeta 2004/585/EZ / Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC, OJ L 354, 28.12.2013.

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

c) Usklađenost predloga/predloga propisa sa ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

Potpuna usklađenost sa regulativom **32017R1004** će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati obuhvat i način dostavljanja podataka u akvakulturi. (Rok: IV kvartal 2026. godine)

Potpuna usklađenost sa regulativom **32007R0708** će se postići donošenjem podzakonskih akata kojim će se propisati: Lista uobičajeno korišćenih stranih i lokalno neprisutnih vrsta za koje nije potrebno izdavanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, sadržaj zahtjeva i potrebnu dokumentaciju za dobijanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi i postupak procjene rizika za životnu sredinu u slučaju nerutinskog premještanja vodenih organizama. (Rok: IV kvartal 2026. godine)

Potpuna usklađenost sa regulativom **32009R1224** će se postići donošenjem Pravilnika o označavanju količine ribarskih proizvoda i minimalnim informacijama potrebne za dokaz sljedljivosti. (Rok: III kvartal 2026. godine)

Potpuna usklađenost sa regulativom **32013R1380** će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati obuhvat i način dostavljanja podataka u akvakulturi. (Rok: IV kvartal 2026. godine)

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

/


8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

/

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni izvori prava EU nisu prevedeni na crnogorski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o akvakulturi preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o akvakulturi učestvovala je ekspertkinja Tatjana Borosa Pecigos, angažovana posredstvom IPA III projekta.	
Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa	Potpis / ministarka evropskih poslova
Datum: 	Datum: 

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MPŠ-IU/PZ/25/06		MPŠ-IU/PZ/25/06		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Regulativa (EU) 2017/1004 Evropskog parlamenta I Savjeta od 17. maja 2017 o uspostavljanju okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva i upravljanje njima i podršku za naučno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarskom politikom, i o stavljanju van snage Regulative Savjeta (EZ) br. 199/2008 – 32017R1004 Regulativa Savjeta (EZ) br. 708/2007 od 11. juna 2007. godine o upotrebi stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi – 32007R0708 Regulativa Savjeta (EZ) br. 1224/2009 od 20. novembra 2009. godine o uspostavljanju sistema kontrole Zajednice za obezbjeđivanje usaglašenosti sa pravilima zajedničke ribarske politike, o izmjenama i dopunama Regulativa (EZ) br.847/96, (EZ) 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i prestanku važenja Regulativa (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 – 32009R1224 Regulativa (EU) br. 1380/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. decembra 2013. o zajedničkoj ribarskoj politici, izmjeni regulative Savjeta (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju van snage Regulativa (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Savjeta 2004/585/EZ – 32013R1380				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o akvakulturi		Proposal for the Law on Aquaculture		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
REGULATIVA (EU) 2017/1004				
POGLAVLJE I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Predmet i područje primjene				

1. Kako bi se pridonijelo ostvarivanju ciljeva zajedničke ribarske politike iz člana 2. Regulative (EU) br. 1380/2013, ovom se Regulativom utvrđuju pravila o prikupljanju i upotrebi bioloških, ekoloških, tehničkih i socioekonomskih podataka u sektoru ribarstva i upravljanju njima, kao što je predviđeno članom 25. Regulative (EU) br. 1380/2013. 2. Podaci iz stava 1 prikupljaju se samo ako ne postoji obaveza njihovog prikupljanja u okviru drugih pravnih akata Unije osim ove Regulative. 3. Što se tiče podataka potrebnih za upravljanje ribarstvom koji se prikupljaju na osnovu drugih pravnih akata Unije, u ovoj se Regulativi samo utvrđuju pravila o njihovoj upotrebi i prenosu.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
<i>Član 2.</i> Zaštita podataka Prema potrebi, obrada i upotreba podataka prikupljenih na osnovu ove Regulative i upravljanje njima vrši se u skladu s Direktivom 95/46/EZ i regulativama (EZ) br. 45/2001 i (EZ) br. 223/2009 i bez dovođenja u pitanje tih akata.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
<i>Član 3.</i> Definicije Za potrebe ove Regulative primjenjuju se definicije iz člana 4. Regulative (EU) br. 1380/2013. Osim toga, primjenjuju se sljedeće definicije: 1. „sektor ribarstva” znači djelatnost povezana s privrednim ribolovom, rekreacijskim ribolovom, akvakulturom i industrijom za preradu proizvoda ribarstva; 2. „rekreacijski ribolov” znači nekomercijalne ribolovne aktivnosti kojima se morski biološki resursi iskorištavaju u svrhe kao što su rekreacija, turizam ili sport. 3. „morska regija” znači geografsko područje iz člana 4. stava 2. Regulative (EU) br. 1380/2013, područje koje su odredile regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom ili područje definisano u implementacijskom aktu spomenutom u članu 9. stavu 11.; 4. „osnovni podaci” znači podaci povezani s pojedinačnim plovilima, fizičkim ili pravnim osobama ili pojedinačnim uzorcima;	Nema odgovarajuće odredbe		Definicije su propisane Predlogom zakona o morskom ribarstvu	

5. metapodaci” znači podaci koji daju podatke o kvalitetu ili količini sakupljenih osnovnih podataka; 6. “detaljni podaci” znači podaci koji se zasnivaju na osnovnim podacima u obliku koji onemogućava neposrednu ili posrednu identifikaciju fizičkih ili pravnih osoba; 7. „zbirni podaci” znači rezultat objedinjavanja osnovnih ili detaljnih podataka za posebne analitičke namjene; 8. „naučni posmatrač” znači osoba zadužena za posmatranje ribolovnih aktivnosti u kontekstu prikupljanja podataka u naučne svrhe i koju je imenovalo tijelo nadležno za sprovođenje nacionalnih planova rada za prikupljanje podataka; 9. „naučni podaci” znači podaci iz člana 1. stava 1. koji se prikupljaju i upotrebljavaju, ili se njima upravlja, u skladu s ovom Regulativom.				
POGLAVLJE II. SAKUPLJANJE PODATAKA I UPRAVLJANJE NJIMA U OKVIRU VIŠEGODIŠNJIH PROGRAMA UNIJE Dio 1. Višegodišnji programi Unije Član 4. Uspostavljanje višegodišnjeg programa Unije 1. Komisija uspostavlja višegodišnji program Unije radi prikupljanja podataka iz člana 1. stava 1. i upravljanja njima, u skladu sa sadržajem i kriterijumima utvrđenima u članu 5. Komisija donosi dio višegodišnjeg programa Unije kojim se obuhvataju pitanja iz člana 5. stava 1. tačke (a) delegiranim aktima u skladu s članom 24. Komisija donosi dio višegodišnjeg programa Unije kojim se obuhvataju pitanja iz člana 5. stava 1. tačaka (b) i (c) implementacijskim aktima u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 25 stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
2. Prije donošenja delegiranih i implementacijskih akata predviđenih prvim stavom ovog člana, Komisija se savjetuje s regionalnim koordinacijskim grupama iz člana 9., STECF-om i svim drugim odgovarajućim znanstvenim tijelima iz člana 26. Regulative (EU) br. 1380/2013.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

<i>Član 5.</i> Sadržaj i kriterijumi za uspostavljanje višegodišnjeg programa Unije 1. Višegodišnji programi Unije uspostavljaju sljedeće: (a) detaljni popis zahtjeva za podatke radi postizanja ciljeva iz članova 2. i 25. Regulative (EU) br. 1380/2013; (b) popis obaveznih istraživanja na moru; (c) pragovi ispod kojih države članice nisu Obavezne prikupljati podatke na osnovu svojih ribolovnih aktivnosti i aktivnosti akvakulture ili sprovesti istraživanja na moru.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
2. Podaci iz stava 1. tačke (a) sadrže: (a) biološke podatke o svim stokovima koji su ulovljeni ili usputno ulovljeni u komercijalnom ribolovu Unije i, prema potrebi, u rekreacijskom ribolovu u vodama Unije i vodama izvan Unije, uključujući i stokove jegulja i lososa u relevantnim kopnenim vodama, kao i stokove drugih diadromnih vrsta riba od tržišnog interesa, kako bi se omogućio pristup upravljanju ribarstvom i njegovo očuvanje zasnovano na životnoj sredini koje je potrebno za zajedničku ribarsku politiku; (b) podatke za procjenu uticaja ribarstva Unije na morski ekosistem u vodama Unije i vodama izvan Unije, među ostalim podatke o usputnom ulovu neciljanih vrsta, posebno vrsta koje su zaštićene na osnovu prava Unije ili međunarodnog prava, podatke o uticaju ribarstva na morska staništa, uključujući osjetljiva morska područja, i podatke o uticaju ribarstva na prehrambene mreže; (c) podatke o aktivnostima ribarskih plovila Unije u vodama Unije i vodama izvan Unije, među ostalim nivoima ribarenja, napora i kapaciteta flote Unije; (d) socioekonomske podatke o ribarstvu koji omogućuju procjenu socioekonomske uspješnosti sektora ribarstva Unije; (e) socioekonomske podatke i podatke o održivosti povezane s morskom akvakulturom koji omogućuju procjenu socioekonomske uspješnosti i održivosti sektora akvakulture Unije, uključujući njegov utjecaj na životnu sredinu; (f) socioekonomske podatke o sektoru prerade ribe koji omogućuju procjenu njegove socioekonomske uspješnosti.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

3. Osim toga, podaci iz stava 1. tačke (a) mogu uključivati socioekonomske podatke i podatke o održivosti povezane sa slatkovodnom akvakulturom koji omogućuju procjenu socioekonomske uspješnosti i održivosti sektora akvakulture Unije, uključujući njegov utjecaj na životnu sredinu.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
4. U svrhu uspostavljanja višegodišnjeg programa Unije, Komisija uzima u obzir sljedeće: (a) potrebe za informacijama za upravljanje zajedničkom ribarskom politikom i njenu učinkovitu implementaciju, u cilju postizanja njezinih ciljeva utvrđenih u članu. 2. Regulative (EU) br. 1380/2013; takve bi informacije takođe trebale omogućiti utvrđivanje ciljeva nužnih za sprovođenje višegodišnjih planova iz člana 9. te regulative; (b) potrebu za relevantnim, sveobuhvatnim i pouzdanim podacima u svrhu donošenja odluka o upravljanju ribarstvom i o zaštiti ekosistema, uključujući osjetljive vrste i staništa (c) potrebu za podacima i njihovu relevantnost za održiv razvoj akvakulture na nivou Unije, uz vođenje računa o pretežno lokalnom karakteru njenih uticaja; (d) potrebu za podržavanjem procjene uticaja mjera politike; (e) troškove i koristi, uzimajući u obzir najisplativija rješenja radi postizanja cilja prikupljanja podataka; (f) potrebu za izbjegavanjem narušavanja postojećih vremenskih nizova; (g) potrebu za pojednostavljivanjem prikupljanja podataka i izbjegavanjem njihovog dvostrukog prikupljanja, u skladu s članom 1.; (h) ako je relevantno, potrebu za podacima o ribarstvu za koje nedostaju podaci; (i) regionalne posebnosti i regionalne dogovore sklopljene u okviru regionalnih koordinacijskih grupa; (j) međunarodne obaveze Unije i njenih država članica; (k) prostornu i vremensku obuhvaćenost aktivnosti prikupljanja podataka.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
5. Pri sastavljanju popisa obaveznih istraživanja na moru iz stava 1. tačke (b) uzimaju se u obzir sljedeći zahtjevi:	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

(a) potrebe za informacijama za upravljanje zajedničkom ribarskom politikom, u cilju postizanja njezinih ciljeva utvrđenih u članu 2. Regulative (EU) br. 1380/2013; (b) potrebe za informacijama koje proizlaze iz koordinacije i usklađivanja koji su međunarodno dogovoreni; (c) potrebe za informacijama za ocjenu planova upravljanja; (d) potrebe za informacijama za praćenje varijabli ekosustava; (e) potrebe za informacijama za odgovarajuću obuhvaćenost područja stokova; (f) potreba za izbjegavanjem udvostručavanja između istraživanja na moru i (g) potrebu da se izbjegne narušavanje vremenskih nizova.				
6. Kad je riječ o stokovima na koje se primjenjuju ograničenja ulova, pravila o učestvovanju različitih država članica u istraživanjima na moru iz stava 1. tačke (b) zasnivaju se na udjelu relevantnih država članica u ukupnim dopuštenim ulovima koje Unija ima na raspolaganju za dotični stok. Kad je riječ o stokovima na koje se ne primjenjuju ograničenja ulova, ta se pravila zasnivaju na relativnom udjelu relevantnih država članica u ukupnom iskorištavanju dotičnih stokova.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
7. Kad je riječ o stokovima na koje se primjenjuju ograničenja ulova, prag iz stava 1. tačke (c) utvrđuje se na osnovu udjela relevantne države članice u ukupnim dopuštenim ulovima koje Unija ima na raspolaganju za dotični stok. Kad je riječ o stokovima na koje se ne primjenjuju ograničenja ulova, taj se prag utvrđuje na temelju relativnog udjela relevantne države članice u ukupnom iskorištavanju dotičnog stoka. Kad je riječ o sektoru akvakulture i prerađivačkom sektoru, ti su pragovi srazmjerni relativnoj veličini tih sektora u državi članici.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
ODJELJAK 2. Implementacija višegodišnjeg programa Unije u državama članicama Član 6. Nacionalni planovi rada 1. Ne dovodeći u pitanje njihove trenutne obaveze prikupljanja podataka na osnovu zakonodavstva Unije, države članice prikupljaju podatke u okviru operativnog programa, kako je navedeno u članu 18. Regulative (EU) br. 508/2014, i u okviru	Statistički podaci o akvakulturi Član 29 Nosioci dozvole dužni su da Ministarstvu u roku od tri mjeseca od završetka referentne kalendarske godine dostave tačne statističke podatke o akvakulturi u elektronskoj formi i na propisan način. Izuzetno od stava 1 ovog člana, dio statističkih podataka dostavlja se tokom referentne kalendarske godine.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati obuhvat i način dostavljanja	IV kvartal 2026

plana rada koji je sastavljen u skladu s višegodišnjim programom Unije i na osnovu člana 21. Regulative (EU) br. 508/2014 („nacionalni plan rada”). 2. Pri odobravanju nacionalnih planova rada u skladu s članom 21. stavom 2. Regulative (EU) br. 508/2014, Komisija u obzir uzima ocjenu koju je proveo STECF u skladu s članom 10. ove Regulative. Ako ta ocjena upućuje na to da nacionalni plan rada nije u skladu s ovim članom ili ne osigurava naučnu važnost podataka ili dovoljan kvalitetu predloženih metoda i postupaka, Komisija odmah obavještava dotičnu državu članicu i predlaže izmjene tog plana rada za koje smatra da su potrebne. Slijedom toga, dotična država članica dostavlja Komisiji revidirani nacionalni plan rada. 3. U nacionalnim planovima rada detaljno se opisuje sljedeće: (a) podaci koje treba prikupljati u skladu s višegodišnjim programom Unije; (b) vremenska i prostorna raspodjela te učestalosti prikupljanja podataka; (c) izvori podataka, postupci i metode prikupljanja podataka i njihove obrade u skup podataka koji će biti na raspolaganju krajnjim korisnicima naučnih podataka; (d) okvir za osiguranje i kontrolu kvalitete radi osiguranja odgovarajuće kvaliteta podataka u skladu s članom 14.; (e) u kom obliku i kada će se podaci staviti na raspolaganje krajnjim korisnicima naučnih podataka, uz vođenje računa o potrebama koje su utvrdili krajnji korisnici naučnih podataka, ako je to poznato; (f) međunarodni i regionalni mehanizmi saradnje i koordinacije, među ostalim bilateralni i multilateralni sporazumi koji su sklopljeni radi postizanja ciljeva ove Regulative i (g) kako su uzete u obzir međunarodne obaveze Unije i njenih država članica.	Obuhvat i način dostavljanja podataka iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo. Prikupljanje podataka o akvakulturi Član 30 Ministarstvo donosi Godišnji plan prikupljanja podataka u ribarstvu, uključujući prikupljanje podataka u akvakulturi i objavljuje na svojoj internet stranici. Za potrebe prikupljanja socio-ekonomskih podataka u akvakulturi u okviru sprovođenja Godišnjeg plana prikupljanja podataka u ribarstvu iz stava 1 ovog člana, nosioci dozvole dužni su Ministarstvu na propisanim obrascima i u propisanom roku dostavljati tačne i potpune knjigovodstvene i druge podatke o finansijskim i poslovnim aktivnostima u akvakulturi. Oblik, sadržaj, način dostavljanja, kao i rokove dostavljanja obrazaca iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo. Drugi podaci Član 31 U svrhu prikupljanja podataka u akvakulturi, osim podataka propisanih ovim zakonom, nosioci dozvole dužni su na zahtjev Ministarstvu dostaviti i druge podatke u skladu sa zakonom.		podataka u akvakulturi	
4. Svaka država članica pri pripremi svog nacionalnog plana rada u okviru regionalnih koordinacijskih grupa iz člana 9. sarađuje i koordinira svoj rad s drugim državama članicama, posebno s onima u istoj pomorskoj regiji, radi osiguranja dovoljne i učinkovite obuhvaćenosti i izbjegavanja udvostručivanja aktivnosti prikupljanja podataka. U tom postupku države članice	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		

takođe nastoje uključiti relevantne dionike na primjerenoj razini. Gdje je to primjereno, takva saradnja i koordinacija mogu se odvijati i izvan okvira regionalnih koordinacijskih grupa.				
<i>Član 7.</i> Nacionalni korespondenti 1. Svaka država članica imenuje nacionalnog korespondenta i o tome obavještava Komisiju. Nacionalni korespondent središnja je tačka za razmjenu informacija između Komisije i države članice o pripremi i implementaciji nacionalnih planova rada. 2. Nadalje, nacionalni korespondent prvenstveno izvršava sljedeće zadatke: (a) koordinira pripremu godišnjeg izvještaja iz člana 11.; (b) osigurava prenos informacija unutar države članice i (c) koordinira prisustvo odgovarajućih stručnjaka na sastancima stručne grupe koje organizuje Komisija i sudjelovanje u odgovarajućim regionalnim koordinacijskim grupama iz člana 9. 3. Ako u implementaciji nacionalnog plana rada u državi članici prisustvuje nekoliko tijela, nacionalni korespondent odgovoran je za koordinaciju tog rada. 4. Svaka od država članica jamči da njen nacionalni korespondent ima dovoljan mandat za predstavljanje svoje države članice u regionalnim koordinacijskim grupama iz člana 9.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenivo		Od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji imenovaće se nacionalni korespondent za razmjenu informacija između Komisije i Crne Gore o pripremi i implementaciji nacionalnih planova rada
<i>Član 8.</i> Saradnja u okviru Unije Države članice sarađuju i koordiniraju svoja djelovanja kako bi dodatno poboljšale kvalitetu, pravovremenost i opseg podataka i tako omogućile dodatno povećanje pouzdanosti metoda prikupljanja podataka u cilju unapređenja svojih aktivnosti prikupljanja podataka.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenivo		
<i>Član 9.</i> Regionalna koordinacija i saradnja 1. Kako je predviđeno članom 25. Regulative (EU) br. 1380/2013, države članice koordiniraju svoje aktivnosti prikupljanja podataka s ostalim državama članicama u istoj pomorskoj regiji te preduzimaju sve napore kako bi koordinirale svoje aktivnosti s trećim zemljama koje imaju suverenitet ili jurisdikciju nad vodama u istoj pomorskoj regiji.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenivo		

2. Kako bi se olakšala regionalna koordinacija, odgovarajuće države članice za svaku pomorsku regiju uspostavljaju regionalne koordinacijske grupe.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenivo		
3. Regionalne koordinacijske skupine rade na razvoju i provedbi postupaka, metoda, osiguranja kvalitete i nadzora kvalitete u području prikupljanja i obrade podataka, kako bi se omogućilo dalje povećanje pouzdanosti naučnog mišljenja. U tu svrhu regionalne koordinacijske grupe rade na razvoju i primjeni regionalnih baza podataka.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenivo		
4. Regionalne koordinacijske grupe čine stručnjaci koje su imenovalе države članice, uključujući nacionalne korespondente, i Komisija.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenivo		
5. Regionalne koordinacijske grupe sastavljaju i usuglašavaju poslovnik za svoje aktivnosti.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenivo		
6. Regionalne koordinacijske grupe koordiniraju se među sobom i s Komisijom ako je riječ o pitanjima kojima je zahvaćeno nekoliko morskih regija.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenivo		
7. Predstavnici relevantnih krajnjih korisnika naučnih podataka, uključujući odgovarajuća naučna tijela iz člana 26. Regulative (EU) br. 1380/2013, regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom, savjetodavna Savjeta i treće zemlje po potrebi se pozivaju da kao posmatrači učestvuju na sastancima regionalnih koordinacijskih grupa.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenivo		
8. Regionalne koordinacijske grupe mogu pripremiti nacрте regionalnih planova rada koji će biti kompatibilni s ovom Regulativom i višegodišnjim programom Unije. Ti nacрти regionalnih planova rada mogu uključivati postupke, metode, osiguranje i kontrolu kvalitete u području prikupljanja i obrade podataka kako je navedeno u članu 5. stavu 2. tačkama (a) i (b) i članu 5. stavu 5., regionalno koordinirane strategije uzorkovanja i uslove za dostavljanje podataka u regionalne baze podataka. Takođe mogu sadržavati dogovore o podjeli troškova učestvovanja u istraživanjima na moru.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenivo		

9. Predmetne države članice nakon pripreme nacrt regionalnog plana rada podnose Komisiji do 31. oktobra godine koja prethodi godini u kojoj se plan rada treba provoditi, osim ako je postojeći plan i dalje važeći, o čemu predmetne države članice obavještavaju Komisiju. Komisija nacrt regionalnih planova rada može odobriti implementacijskim aktom. Takav se implementacijski akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 25. stava 2. U tu svrhu Komisija po potrebi uzima u obzir ocjenu STECF-a iz člana 10. Ako ta ocjena upućuje na to da nacrt regionalnog plana rada nije implementiran s ovim članom ili ne osigurava naučnost važnost podataka ili dostatnu kvalitetu predloženih metoda i postupaka, Komisija odmah obavještava dotične države članice i predlaže izmjene tog nacrt plana rada za koje smatra da su potrebne. Slijedom toga, dotične države članice dostavljaju Komisiji revidirani nacrt regionalnog plana rada. 10. Smatra se da se regionalnim planom rada zamjenjuju ili dopunjuju odgovarajući dijelovi nacionalnih planova rada svake od dotičnih država članica.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenivo		
11. Komisija može donijeti implementacijske akte kojima određuje pravila o postupcima, dogovore o podjeli troškova učestvovanja u istraživanjima na moru, područje morske regije u svrhu prikupljanja podataka te format i rokove za podnošenje i odobrenje regionalnih planova rada, kako je navedeno u stavu 8. ovog člana. Ti se implementacijski akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 25. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
<i>Član 10.</i> Ocjenjivanje planova rada koje provodi STECF STECF ocjenjuje nacionalne planove rada i nacрте regionalnih planova rada iz člana 6. i 9. Pri tome uzima u obzir: (a) usklađenost planova rada i svih njihovih izmjena s članovima 6. i 9. i (b) naučnu važnost podataka obuhvaćenih planovima rada za namjene iz člana 1. stava 1. i kvalitetu predloženih metoda i postupaka.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<i>Član 11.</i> Ocjenjivanje i odobravanje rezultata nacionalnih planova rada 1. Svake godine države članice dostavljaju Komisiji izvještaj o implementaciji svojih nacionalnih planova rada. Komisija može donijeti implementacijske akte kojima određuje pravila o postupcima, format i rokove za podnošenje i odobrenje godišnjih izvještaja. Ti se implementacijski akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 25. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
2. U skladu s članom 10. STECF ocjenjuje: (a) implementaciju nacionalnih planova rada; i (b) kvaliteta podataka koje su sakupile države članice	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
3. Komisija ocjenjuje implementaciju nacionalnih planova rada na temelju: (a) ocjenjivanja koje je obavio STECF; (b) savjetovanja s odgovarajućim regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom u kojima je Unija ugovorna stranka ili posmatrač i s odgovarajućim međunarodnim naučnim tijelima.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<i>DIO 3.</i> Zahtjevi u vezi s postupkom prikupljanja podataka <i>Član 12.</i> Pristup mjestima uzorkovanja 1. Kako bi prikupljači podataka koje je imenovalo tijelo nadležno za implementaciju nacionalnog plana rada mogli obavljati svoje dužnosti, države članice im osiguravaju pristup svim ulovima, plovilima i drugim mjestima uzorkovanja, poslovnim registrima i svim potrebnim podacima.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenivo		
2. Zapovjednici ribarskih plovila Unije primaju na plovilo naučne posmatrače i s njima sarađuju kako bi im omogućili izvršavanje dužnosti dok se nalaze na ribarskom plovilu Unije, kao i primjenu alternativnih metoda prikupljanja podataka, kada je to primjereno, određenih u nacionalnim planovima rada, ne dovodeći u pitanje međunarodne obaveze.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenivo		
3. Zapovjednici ribarskih plovila Unije mogu odbiti primiti na plovilo naučne posmatrače koji rade u okviru programa praćenja na moru samo zbog očitog nedostatka prostora na plovilu ili zbog sigurnosnih razloga u skladu s nacionalnim pravom. U takvim se	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenivo		

slučajevima podaci prikupljaju alternativnim metodama prikupljanja podataka određenima u nacionalnim planom rada, a koje je osmislilo i koje nadzire nadležno tijelo za implementaciju nacionalnog plana rada.				
<i>DIO 4.</i> <i>Postupak upravljanja podacima</i> <i>Članak 13.</i> Čuvanje podataka Države članice: (a) osiguravaju da osnovni podaci sakupljeni u okviru nacionalnih planova rada budu sigurno čuvani u računarskim bazama podataka i preduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se s njima postupa kao s povjerljivim podacima; (b) osiguravaju da metapodaci koji se odnose na osnovne socijalno-ekonomske podatke sakupljene u okviru nacionalnih planova rada budu sigurno čuvani u računarskim bazama podataka; (c) preduzimaju sve potrebne tehničke mjere za zaštitu takvih podataka od svakog slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, propadanja, ili neovlaštenog pristupa ili distribucije.	Statistički podaci o akvakulturi Član 29 Nosioci dozvole dužni su da Ministarstvu u roku od tri mjeseca od završetka referentne kalendarske godine dostave tačne statističke podatke o akvakulturi u elektronskoj formi i na propisan način. Izuzetno od stava 1 ovog člana, dio statističkih podataka dostavlja se tokom referentne kalendarske godine. Obuhvat i način dostavljanja podataka iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo. Prikupljanje podataka o akvakulturi Član 30 Ministarstvo donosi Godišnji plan prikupljanja podataka u ribarstvu, uključujući prikupljanje podataka u akvakulturi i objavljuje na svojoj internet stranici. Za potrebe prikupljanja socio-ekonomskih podataka u akvakulturi u okviru sprovođenja Godišnjeg plana prikupljanja podataka u ribarstvu iz stava 1 ovog člana, nosioci dozvole dužni su Ministarstvu na propisanim obrascima i u propisanom roku dostavljati tačne i potpune knjigovodstvene i druge podatke o finansijskim i poslovnim aktivnostima u akvakulturi. Oblik, sadržaj, način dostavljanja, kao i rokove dostavljanja obrazaca iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati obuhvat i način dostavljanja podataka u akvakulturi	IV kvartal 2026
<i>Član 14.</i> Kontrola i potvrda kvaliteta podataka 1. Države članice su odgovorne za kvalitet i potpunost osnovnih podataka sakupljenih u okviru nacionalnih planova rada kao i za detaljne i zbirne podatke koji iz njih proizlaze i koji se prenose krajnjim korisnicima naučnih podataka. 2. Države članice osiguravaju:	Statistički podaci o akvakulturi Član 29 Nosioci dozvole dužni su da Ministarstvu u roku od tri mjeseca od završetka referentne kalendarske godine dostave tačne statističke podatke o akvakulturi u elektronskoj formi i na propisan način.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati	IV kvartal 2026

(a) da osnovni podaci prikupljeni u okviru nacionalnih planova rada budu uredno pregledani primjenom odgovarajućih postupaka kontrole kvalitete kako bi se otkrile moguće greške. (b) da detaljni i zbirni podaci koji proizlaze iz osnovnih podataka sakupljenih u okviru nacionalnih planova rada budu potvrđeni prije slanja krajnjim korisnicima naučnih podataka; (c) da postupci za osiguranje kvalitete osnovnih, detaljnih i zbirnih podataka iz tačaka (a) i (b) budu razrađeni u skladu s postupcima koje su donijela međunarodna naučna tijela, regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom, STECF i regionalne koordinacijske skupine iz člana 9.	Izuzetno od stava 1 ovog člana, dio statističkih podataka dostavlja se tokom referentne kalendarske godine. Obuhvat i način dostavljanja podataka iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo. Prikupljanje podataka o akvakulturi Član 30 Ministarstvo donosi Godišnji plan prikupljanja podataka u ribarstvu, uključujući prikupljanje podataka u akvakulturi i objavljuje na svojoj internet stranici. Za potrebe prikupljanja socio-ekonomskih podataka u akvakulturi u okviru sprovođenja Godišnjeg plana prikupljanja podataka u ribarstvu iz stava 1 ovog člana, nosioci dozvole dužni su Ministarstvu na propisanim obrascima i u propisanom roku dostavljati tačne i potpune knjigovodstvene i druge podatke o finansijskim i poslovnim aktivnostima u akvakulturi. Oblik, sadržaj, način dostavljanja, kao i rokove dostavljanja obrazaca iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.		obuhvat i način dostavljanja podataka u akvakulturi	
POGLAVLJE III. UPOTREBA PODATAKA <i>Član 15.</i> Pristup osnovnim podacima i njihov prenos 1. Države članice osiguravaju da Komisija ima pristup nacionalnim računalnim bazama podataka iz člana 13. tačke (a) kako bi mogla provjeriti postojanje osnovnih podataka sakupljenih u skladu s članom 6. stavom 1., osim socioekonomskih podataka. 2. Države članice osiguravaju da Komisija ima pristup nacionalnim računalnim bazama podataka iz člana 13. tačke (b) kako bi mogla provjeriti socioekonomske podatke sakupljene u skladu s članom 6 stavom 1. 3. Države članice zaključuju sporazume s Komisijom kako bi Komisiji osigurale učinkovit i neometan pristup svojim nacionalnim računarskim bazama podataka iz stava 1. i 2., bez uticaja na obaveze koje proizlaze iz drugih propisa Unije.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		Pristup nacionalnoj elektronskoj bazi podataka u akvakulturi biće omogućen pristup Evropskoj komisiji danom pristupanja Crne Gore EU

4. Države članice osiguravaju da se osnovni podaci sakupljeni u okviru istraživanja na moru dostave međunarodnim naučnim organizacijama i odgovarajućim naučnim tijelima unutar regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom u skladu s međunarodnim obavezama Unije i država članica.				
Član 16. Obrada osnovnih podataka 1. Države članice obrađuju osnovne podatke u grupe detaljnih ili zbirnih podataka u skladu sa: (a) relevantnim međunarodnim standardima, prema potrebi; (b) protokolima dogovorenim na međunarodnoj ili regionalnom nivou, prema potrebi. 2. Države članice dostavljaju krajnjim korisnicima naučnih podataka i Komisiji prema potrebi opis metoda koje su primjenjivane pri obradi naučnih podataka i njihova statistička svojstva.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
Član 17. Postupak za osiguranje dostupnosti detaljnih i zbirnih podataka 1. Države članice uspostavljaju odgovarajuće postupke i elektronske tehnologije radi osiguranja efikasne primjene člana 25. Regulative (EU) br. 1380/2013 i ove Regulative. Suzdržavaju se od uvođenja bilo kojih nepotrebnih ograničenja širenja detaljnih i zbirnih podataka krajnjim korisnicima naučnih podataka i drugim zainteresovanim stranama. 2. Države članice osiguravaju odgovarajuće zaštitne mjere za slučajeve u kojima podaci uključuju informacije o identifikovanim fizičkim ili pravnim osobama ili fizičkim ili pravnim osobama koje je moguće identifikovati. Država članica može odbiti prenos relevantnih detaljnih i zbirnih podataka ako postoji opasnost da će se otkriti identitet fizičke ili pravne osobe, pri čemu dotična država članica predlaže alternativne načine za ispunjavanje potreba krajnjeg korisnika naučnih podataka koja osiguravaju anonimnost. 3. U slučaju zahtjeva koje su podnijeli krajnji korisnici naučnih podataka radi dobijanja osnove za savjetovanje o upravljanju ribarstvom, države članice osiguravaju da se odgovarajući detaljni i zbirni podaci ažuriraju i stave na raspolaganje	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		

relevantnim krajnjim korisnicima naučnih podataka u roku utvrđenom u zahtjevu, koji nije kraći od jednog mjeseca od primitka zahtjeva za dostavu tih podataka.				
4. U slučaju zahtjeva koje nisu podnijeli krajnji korisnici iz stava 3. države članice osiguravaju da se odgovarajući detaljni i zbirni podaci ažuriraju i stave na raspolaganje relevantnim krajnjim korisnicima naučnih podataka i drugim zainteresovanim stranama u razumnom vremenskom roku. Najkasnije dva mjeseca od dana primanja zahtjeva države članice obavještava podnosioca zahtjeva o trajanju tog roka, koji će biti razmjern opsegu zahtjeva, i o eventualnoj potrebi za dodatnom obradom zatraženih podataka.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
5. U slučaju da zahtjev za podacima koji su podnijeli krajnji korisnici naučnih podataka osim onih navedenih u stavu 3. ili druge zainteresovane strane zahtijeva dodatnu obradu već prikupljenih podataka, države članice mogu podnosiocu zahtjeva naplatiti stvarne troškove dodatne obrade podataka koja je potrebna prije njihova prenosa.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
6. U propisno obrazloženim slučajevima Komisija može odobriti produženje roka iz stava 3.	Nema odgovarajuće odredbe			
7. Ako se detaljni podaci zahtijevaju radi naučne objave, države članice mogu, radi zaštite profesionalnih interesa prikupljača podataka koje je imenovalo tijelo nadležno za implementaciju nacionalnog plana rada, zahtijevati da se objava podataka odgodi za tri godine od datuma na koji se podaci odnose. Države članice obavještavaju krajnje korisnike naučnih podataka i Komisiju o svakoj takvoj odluci i o razlozima za svaku takvu odluku.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
<i>Član 18.</i> Kompatibilni sistemi za čuvanje i razmjenu podataka 1. Države članice, Komisija, naučna savjetodavna tijela i odgovarajući krajnji korisnici naučnih podataka sarađuju na razvoju kompatibilnih sistema za čuvanje i razmjenu podataka radi smanjenja troškova i olakšavanja pristupa detaljnim i zbirnim podacima za krajnje korisnike naučnih podataka i druge zainteresovane strane, uzimajući u obzir odredbe Direktive 2007/2/EZ. Tim se sistemima olakšava i širenje informacija	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		

drugim zainteresovanim stranama. Takvi sistemi mogu biti u obliku regionalnih baza podataka. Regionalni planovi rada iz člana 9. stava 8. ove Regulative mogu biti osnova za sporazum o takvim sistemima.				
2. Komisija je ovlaštena da donosi implementacijske akte kojima određuje pravila o postupcima, oblike, oznake i rokove koji će se upotrebljavati kako bi se osigurala kompatibilnost Sistema za čuvanje i razmjenu podataka te kojima utvrđuje zaštitne mjere, prema potrebi, za slučajeve u kojima sistemi za čuvanje i razmjenu podataka iz stava 1. ovog člana uključuju informacije o identifikovanim fizičkim osobama ili fizičkim osobama koje je moguće identifikovati. Ti se implementacijski akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 25 stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<i>Član 19.</i> Preispitivanje odluke o odbijanju dostave podataka Ako država članica odbije dostaviti podatke u skladu s članom 17. stavom 7., krajnji korisnik naučnih podataka može tražiti od Komisije preispitivanje takvog odbijanja. Ako Komisija ustanovi da odbijanje nije opravdano zasnovano, može zahtijevati od države članice da dostavi podatke krajnjem korisniku naučnih podataka u roku od mjesec dana.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
<i>Član 20.</i> Obaveze krajnjih korisnika naučnih podataka i drugih zainteresovanih strana 1. Krajnji korisnici naučnih podataka i druge zainteresovane strane: (a) upotrebljavaju podatke samo u svrhe navedene u njihovu zahtjevu za informacije u skladu s članom 17.; (b) propisno navode izvor podataka; (c) odgovorni su za ispravnu i odgovarajuću upotrebu podataka u pogledu naučne etike; (d) obavještavaju Komisiju i dotične države članice o svim mogućim problemima u vezi s podacima; (e) dostavljaju dotičnim državama članicama i Komisiji informacije o rezultatima upotrebe podataka; (f) ne prosljeđuju zahtijevane podatke trećim stranama bez saglasnosti dotične države članice; (g) ne prodaju podatke niti jednoj trećoj strani.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		

2. Države članice obavještavaju Komisiju o svakom nepoštovanju ovih Obaveza od strane krajnjih korisnika naučnih podataka ili drugih zainteresovanih strana.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
3. Ako krajnji korisnici naučnih podataka ili druge zainteresovane strane ne ispune bilo koji zahtjev iz stavova 1., Komisija može dopustiti dotičnoj državi članici da tom korisniku podataka ograniči ili zabrani pristup podacima.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
POGLAVLJE IV. POMOĆ NAUČNOM SAVJETOVANJU <i>Član 21.</i> Učestvovanje na sastancima međunarodnih tijela Države članice osiguravaju učestvovanje svojih nacionalnih stručnjaka na relevantnim sastancima regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom u kojima je Unija ugovorna stranka ili posmatrač i međunarodnih naučnih tijela.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		Koordinacija i saradnja između nadležnih organa Crne Gore i država članica Evropske unije biće omogućena od dana pristupanja Crne Gore EU
<i>Član 22.</i> Međunarodna koordinacija i saradnja 1. Države članice i Komisija koordiniraju svoje napore i sarađuju kako bi još više poboljšale kvalitet, pravovremenost i opseg podataka i tako dodatno poboljšale pouzdanost naučnih mišljenja, kvalitetu planova rada i metoda rada regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom u kojima je Unija ugovorna stranka ili posmatrač i međunarodnih naučnih tijela. 2. Takva koordinacija i saradnja odvijaju se ne dovodeći u pitanje otvorenu naučnu raspravu i cilj im je podsticati davanje nepristrasnih naučnih mišljenja.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		Koordinacija i saradnja između nadležnih organa Crne Gore i država članica Evropske unije biće omogućena od dana pristupanja Crne Gore EU
POGLAVLJE V. ZAVRŠNE ODREDBE <i>Član 23.</i> Praćenje	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

1. Komisija će u saradnji sa naučnim, tehničkim i ekonomskim odborom (STECF) pratiti napredak planova rada unutar Odbora za ribarstvo i akvakulturu iz člana 25.				
2. Do 11. jula 2020. Komisija podnosi izvještaj Evropskom parlamentu i Savjetu o implementaciji I funkcionisanju ove Regulative.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 24. Izvršavanje delegiranih ovlašćenja 1. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uslovima utvrđenima u ovom članu.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
2. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata iz člana 4. stava 1. dodjeljuje se Komisiji na period od tri godine od 10. jula 2017. Komisija izrađuje izvještaj o delegiranju ovlašćenja najkasnije devet mjeseci prije kraja perioda od tri godine. Delegiranje ovlašćenja prećutno se produžava za period jednakog trajanja, osim ako se Evropski parlament ili Savjet tom produženju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog perioda.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
3. Evropski parlament ili Savjet mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlašćenja iz člana 4. stava 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlašćenja koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave te odluke u <i>Službenom listu Evropske unije</i> ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. aprila 2016.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno saopštava Evropskom parlamentu i Savjetu.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
6. Delegirani akt donesen na osnovu člana 4. stava 1. stupa na snagu samo ako Evropski parlament ili Savjet u roku od dva mjeseca od saopštavanja tog akta Evropskom parlamentu i Savjetu na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Evropski parlament i Savjet obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produžava za dva mjeseca na inicijativu Evropskog parlamenta ili Savjeta.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<i>Član 25.</i> Odborski postupak 1. Pri implementaciji ove Regulative Komisiji pomaže Odbor za ribarstvo i akvakulturu osnovan članom 47. Regulative (EU) br. 1380/2013. Navedeni odbor je odbor u smislu Regulative (EU) br. 182/2011. 2. Ako se upućuje na ovaj stav, primjenjuje se član 5. Regulative (EU) br. 182/2011	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<i>Član 26.</i> Odredbe o stavljanju van snage i prelazne odredbe 1. Regulativa (EZ) br. 199/2008 stavlja se van snage s učinkom od 10. jula 2017.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
2. Nezavisno od stava 1.: (a) odredbe stavljene izvan snage nastavljaju se primjenjivati na nacionalne programe odobrene prije 10. jul 2017.; (b) višegodišnji program Unije koji je na snazi 10. jula 2017., kako je navedeno u članu 3. Regulative (EZ) br. 199/2008, primjenjuje se do svog isteka ili dok se ne usvoji novi višegodišnji program Unije u skladu s ovom Regulative, zavisno od toga što nastupi prije.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
3. Upućivanja na Regulativu koja je stavljena izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Regulativu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<i>Član 27.</i> Stupanje na snagu Ova Regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u <i>Službenom listu Evropske unije</i>. Ova je Regulativa u cjelini Obavezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama. Sastavljeno u Strasbourgu 17. maj 2017.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
PRILOG Korelacijska tablica	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
REGULATIVA Savjeta br. 708/2007				
POGLAVLJE I PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE Član 1 Predmet	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

Ova Regulativa uspostavlja okvir koji reguliše prakse akvakulture u vezi sa stranim i lokalno odsutnim vrstama kako bi se procijenio i minimizirao mogući uticaj ovih i bilo kojih povezanih neželjenih vrsta na vodena staništa, i na taj način doprinosi održivom razvoju sektora.				
Član 2 Područje primjene 1. Ova Regulativa će se primjenjivati na uvođenje strane vrste i premeštanje lokalno neprisutnih vrsta za njihovu upotrebu u akvakulturi u Zajednici, koja se dešava nakon datuma kada ova Regulativa postane primjenjiva na osnovu člana 25. 2. Ova Regulativa se ne primenjuje na translokacije lokalno neprisutnih vrsta unutar država članica, osim u slučajevima kada, na osnovu naučnih savjeta, postoje osnove za predviđanje ekoloških prijetnji zbog translokacije. U slučaju da je savetujući komitet imenovan prema članu 5, on će biti odgovoran za procenu rizika. 3. Ova Regulativa će obuhvatati sve aktivnosti akvakulture koje se nalaze unutar nadležnosti država članica, bez obzira na njihovu veličinu ili karakteristike. Obuhvatiće sve strane i lokalno neprisutne vodene organizme koji se gaje. Obuhvatiće akvakulturu koja koristi bilo koji oblik vodenog medija.	Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se način i uslovi obavljanja djelatnosti akvakulture, uslovi za stavljanje na tržište proizvoda akvakulture, kao i druga pitanja od značaja za akvakulturu. Lista uobičajeno korišćenih stranih i lokalno neprisutnih vrsta Član 26 Listu uobičajeno korišćenih stranih i lokalno neprisutnih vrsta za koje nije potrebno izdavanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi utvrđuje Ministarstvo. Za strane i lokalno neprisutne vrste koje su na listi iz stava 1 ovoga člana, a koje se nisu koristile u akvakulturi na području Crne Gore prije stupanja na snagu ovoga zakona, Odbor daje mišljenje o potrebi provedbe procjene rizika, u svrhu mogućeg ograničavanja njihova korišćenja.	Potpuno usklađeno		
4. Ova Regulativa se ne primenjuje na držanje ukrasnih vodenih životinja ili biljaka u prodavnicama kućnih ljubimaca, vrtnim centrima, zatvorenim vrtim ribnjacima ili akvarijumima koji su u skladu sa Članom 6. Odluke Komisije 2006/656/EZ od 20. septembra 2006. godine koja utvrđuje uslove zdravlja životinja i zahteve za sertifikaciju za uvoz riba u ukrasne svrhe ili u objektima koji su opremljeni sistemima za tretman otpadnih voda koji ispunjavaju ciljeve postavljene u članu 1.	Primjena Član 2 Ovaj zakon ne primjenjuje se na uzgoj ukrasnih vodenih organizama.	Potpuno usklađeno		
5. Ova Regulativa, osim članova 3 i 4, se ne primenjuje na vrste navedene u Prilogu IV. Procena rizika iz člana 9 ne primenjuje se na vrste navedene u Prilogu IV, osim u slučajevima kada države članice žele da preduzmu mere za ograničavanje upotrebe dotičnih vrsta na svojoj teritoriji.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog	IV kvartal 2026

			akta kojim će se propisati Lista uobičajeno korišćenih stranih i lokalno prisutnih vrsta za koje nije potrebno izdavanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno prisutnih vrsta u akvakulturi	
6. Premještanje stranih ili lokalno prisutnih vrsta koje će se držati u zatvorenim akvakulturnim objektima neće biti podložno prethodnoj proceni ekološkog rizika, osim u slučajevima kada države članice žele da preduzmu odgovarajuće mere.	Procjena rizika za životnu sredinu Član 20 U slučaju nerutinskog premještanja vodenih organizama, mora se sprovesti procjena rizika za životnu sredinu, koju sprovodi tijelo nadležno za strane i invazivne lokalno prisutne vrste. Postupak procjene rizika iz stava 1 ovoga člana, koja uključuje procjenu ekološkog i genetskog rizika, propisuje Ministarstvo.	Potpuno usklađeno		
7. Uvođenje i premeštanje za korišćenje u "zatvorenim objektima akvakulture" može u budućnosti biti oslobođeno od zahtjeva za dozvolom iz Poglavlja III, na osnovu novih naučnih informacija i saveta. Očekuje se da će napredak u naučnom razumijevanju biti u cilju bezbjednosti modernih zatvorenih sistema, između ostalog, iz istraživanja koja finansira Zajednica o stranim vrstama. Odgovarajuća odluka biće doneta najkasnije do 31. marta 2009. godine, prema proceduri opisanoj u članu 24.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 3 Definicije U svrhu ove regulative primenjivaće se sljedeće definicije:	Akvakultura Član 3 Akvakultura je uzgoj ili oplemenjivanje vodenih organizama korišćenjem tehnika, koje su predviđene za povećanje proizvodnje vodenih organizama preko prirodnog kapaciteta okruženja, gdje organizmi ostaju u	Potpuno usklađeno		

1. "akvakultura" znači aktivnost definisanu u članu 3, stav (d) Uredbe Saveta (EZ) br. 1198/2006 od 27. jula 2006. o Evropskom ribarskom fondu ;	vlasništvu pravnog lica ili preduzetnika tokom svih faza uzgoja i proizvodnje uključujući i fazu izlova.			
2. "otvoreni objekat akvakulture " znači objekat u kojem se akvakultura sprovodi u vodenom medijumu koji nije odvojen od divljeg vodenog medijuma preprekama koje sprečavaju bekstvo uzgajanih primeraka ili biološkog materijala koji bi mogli preživeti i kasnije se razmnožavati;	Član 6 Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 7) otvoreni objekat akvakulture znači objekat u kojem se akvakultura sprovodi u vodenom medijumu koji nije odvojen od divljeg vodenog medijuma preprekama koje sprečavaju bekstvo uzgajanih primeraka ili biološkog materijala koji bi mogli preživeti i kasnije se razmnožavati;	Potpuno usklađeno		
3. "zatvoreni objekat akvakulture" označava objekat u kojem se akvakultura sprovodi u vodenom medijumu, što uključuje recirkulaciju vode i koji je od divljeg vodenog medijuma odvojen preprekama koje sprečavaju bekstvo uzgajanih jedinki ili biološkog materijala koji bi mogli preživeti i kasnije se razmnožavati;	Član 6 18) zatvoreni objekat akvakulture označava objekat u kojem se akvakultura sprovodi u vodenom medijumu, što uključuje recirkulaciju vode i koji je od divljeg vodenog medijuma odvojen preprekama koje sprečavaju bekstvo uzgajanih jedinki ili biološkog materijala koji bi mogli preživeti i kasnije se razmnožavati.	Potpuno usklađeno		
4. "vodeni organizmi" označava sve vrste koje žive u vodi i pripadaju carstvima Animalia, Plantae i Protista, uključujući bilo koji deo, gamete, semenke, jaja ili propagule njihovih jedinki koje mogu preživeti i kasnije se razmnožavati;	Član 6 17) vodeni organizmi su organizmi koji žive u vodi i pripadaju carstvima Animalia, Plantae i Protista, uključujući bilo koji deo, gamete, semenke, jaja ili propagule njihovih jedinki koje mogu preživeti i kasnije se razmnožavati;	Potpuno usklađeno		
5. "Poliploidni organizmi" označavaju veštački indukovane tetraploidne organizme (4N). To su vodeni organizmi kod kojih je broj hromozoma u ćelijama udvostručen putem tehnika manipulacije ćelijama.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati Lista uobičajeno korišćenih stranih i lokalno neprisutnih vrsta za koje nije	IV kvartal 2026

			potrebno izdavanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi	
6. "strana vrsta" znači: (a) vrsta ili podvrsta vodenog organizma koja se nalazi van svog poznatog prirodnog područja i područja svog prirodnog potencijala rasprostranjenja; (b) poliploidni organizmi i plodne veštački hibridizovane vrste bez obzira na njihovo prirodno područje ili potencijal rasprostranjenja;	Član 6, 3) strana (alohtona) vrsta je: a. vrsta ili podvrsta vodenog organizma koja se javlja izvan poznatog područja svoje prirodne rasprostranjenosti i područja mogućeg prirodnog širenja; b. poliploidni organizam i vještački stvorena hibridna vrsta bez obzira na područje njihove prirodne rasprostranjenosti ili mogućnost širenja;	Potpuno usklađeno		
7. "lokalno neprisutna vrsta" označava vrstu ili podvrstu vodenog organizma koja je lokalno neprisutna iz zone unutar svog prirodnog područja rasprostranjenja iz biogeografskih razloga;	Član 6 4) lokalno neprisutna vrsta je vrsta ili podvrsta vodenog organizma koja zbog biogeografskih razloga nije lokalno prisutna u određenom dijelu područja njene prirodne rasprostranjenosti;	Potpuno usklađeno		
8. "neciljane vrste" označava svaku vrstu ili podvrstu vodenog organizma koja može biti štetna za vodenu sredinu, a koja se slučajno prenosi zajedno sa vodenim organizmom koji se uvodi ili premešta, ne uključujući organizme koji izazivaju bolesti, a koji su obuhvaćeni Direktivom 2006/88/EZ;	Član 6 5) neciljana vrsta je svaka vrsta ili podvrsta vodenog organizma koja bi mogla štetiti vodenoj sredini, a koja se slučajno prenosi zajedno sa vodenim organizmom, koji se unosi ili prenosi, ne uključujući organizme uzročnike bolesti čije je praćenje i suzbijanje uređeno posebnim propisom o veterinarstvu;	Potpuno usklađeno		
9. "premeštanje" znači uvođenje i/ili prenos.	Član 6 9) premještanje je unošenje i/ili prenos vodenog organizma;	Potpuno usklađeno		
10. "Unošenje" znači proces putem kojeg se strana vrsta namerno premesti u okruženje van svog prirodnog staništa radi upotrebe u akvakulturi;	Član 6 15) unošenje je postupak kojim se strana i lokalno neprisutna vrsta namjerno premješta u okolinu van područja njene prirodne rasprostranjenosti u svrhu njenog korišćenja u akvakulturi;	Potpuno usklađeno		

11. „Prenos “označava proces u kojem se lokalno neprisutna vrsta namerno premesti unutar svog prirodnog raspona za upotrebu u akvakulturi u područje gde prethodno nije postojala zbog bio-geografskih razloga;	Član 6 10) prenos je postupak kojim se strane i lokalno neprisutna vrsta premješta unutar područja njene prirodne rasprostranjenosti u svrhu korišćenja u akvakulturi u dijelu tog područja u kojem ranije nije postojala zbog biogeografskih razloga;	Potpuno usklađeno		
12. "eksperimentalno puštanje" znači uvođenje stranih vrsta ili premeštanje lokalno neprisutnih vrsta u ograničenom obimu kako bi se procenila ekološka interakcija sa autohtonim vrstama i staništima u cilju ispitivanja pretpostavki o proceni rizika;	Član 6 8) eksperimentalno puštanje je unošenje ili prenos stranih ili lokalno neprisutnih vrsta u ograničenom obimu kako bi se ocijenile ekološke interakcije sa autohtonim vrstama i staništima, i na taj način ispitale pretpostavke o procjeni rizika;	Potpuno usklađeno		
13. "podnosilac zahteva" označava fizičko ili pravno lice ili entitet koji predlaže sprovođenje uvođenja ili premeštanja vodenog organizma;	Dozvola za akvakulturu Član 15 Dozvola za akvakulturu (u daljem tekstu: dozvola) izdaje se na osnovu podnijetog zahtjeva privrednog društva ili preduzetnika, posebno za svako uzgajalište. Strane i lokalno neprisutne vrste u akvakulturi Član 19 Nosiocu dozvole, odobriće se unos stranih ili prenos lokalno neprisutne vrste, koja nije na listi iz člana 26 stav 1 ovog zakona, radi njenog korišćenja u akvakulturi na osnovu dozvole za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi.	Potpuno usklađeno		
14. "karantin" znači proces kroz koji se vodeni organizmi i bilo koji od njihovih povezanih organizama mogu održavati u potpunoj izolaciji od okruženja.	Član 6 1) karantin je proces kojim se vodeni organizmi i svi organizmi koji su sa njima povezani mogu držati u potpunoj izolaciji od životne sredine;	Potpuno usklađeno		
15. "karantinski objekat" označava objekat u kojoj se vodeni organizmi i bilo koji od njihovih povezanih organizama mogu održavati u potpunoj izolaciji od okruženja.	Član 6 2) karantinski objekat je objekat u kojem se vodeni organizmi i svi organizmi koji su sa njima povezani mogu držati u potpunoj izolaciji od životne sredine;	Potpuno usklađeno		
16. „rutinsko premeštanje “znači premeštanje vodenih organizama iz izvora koji ima nizak rizik od prenosa neželjenih vrsta i koji, s obzirom na karakteristike vodenih organizama i/ili metodu akvakulture koja će se koristiti, na primer zatvoreni	Član 6 12) rutinsko premještanje je premještanje vodenih organizama iz nekog izvora pri kojem postoji nizak stepen opasnosti od prijenosa neželjenih vrsta i koji zbog karakteristika vodenih organizama i/ili metode	Potpuno usklađeno		

sistemi kao što je definisano u tački 3, ne dovodi do negativnih ekoloških efekata;	akvakulture koja će se koristiti, nema štetnih uticaja na životnu sredinu;			
17. "nerutinsko premeštanje" znači bilo koje premeštanje vodenih organizama koji ne ispunjava kriterijume za rutinsko premeštanje;	Član 6 6) nerutinsko premještanje je svako premještanje vodenih organizama koje ne ispunjava kriterijume za rutinsko premještanje;	Potpuno usklađeno		
18. „država članica koja prima “znači država članica na čijoj teritoriji se uvodi strana vrsta ili se premešta lokalno neprisutna vrsta; 19. „država članica koja šalje “označava državu članicu sa čije teritorije se uvodi strana vrsta ili se premešta lokalno neprisutna vrsta.	Nema odgovarajuće odredbe	neprimjenjivo		Danom pristupanja Crne Gore EU navedene definicije će biti neposredno primjenjive
POGLAVLJE II OPŠTE OBAVEZE DRŽAVA ČLANICA <i>Član 4</i> Mjere za izbegavanje nepovoljnih efekata Države članice će osigurati da se preduzmu sve odgovarajuće mjere kako bi se izbegli nepovoljni efekti na biodiverzitet, a posebno na vrste, staništa i funkcije ekosistema koje se mogu očekivati kao posledica uvođenja ili premeštanja vodenih organizama i vrsta koje nisu ciljane u akvakulturi, kao i širenja ovih vrsta u divljinu.	Javni interes Član 4 Obavljanje djelatnosti akvakulture je djelatnost od javnog interesa. Javni interes ostvaruje se na način da se obezbijedi dugoročna održivost i održivi razvoj akvakulture, kroz mjere: a) poboljšanja konkurentnost industrije akvakulture i podrške razvoju i inovacijama u akvakulturi; b) smanjenja administrativnog opterećenja i povećanja efikasnosti u skladu sa potrebama učesnika; c) podsticanja privredne aktivnost; d) diverzifikacije i poboljšanja kvaliteta života u obalnim i kopnenim područjima; e) integrisanja aktivnosti akvakulture u pomorsko, obalno i kopneno prostorno planiranje.	Potpuno usklađeno		
<i>Član 5</i> Tijela za donošenje odluka i savjetodavni organi	Nadležni organ Član 7			

Države članice će odrediti nadležne organe odgovorne za obezbeđivanje usklađenosti sa zahtevima ove Regulative (nadležni organ(i)). Svaki nadležni organ može imenovati savjetodavni odbor koji će mu pružati pomoć, a koji će uključivati odgovarajuću naučnu stručnost (savjetodavni odbor). Ako država članica ne imenuje savjetodavni odbor, tada će nadležni organ ili nadležni organi preuzeti zadatke dodeljene savetodavnom odboru u ovoj Uredbi.	Poslove državne uprave u oblasti akvakulturi vrši organ državne uprave nadležan za poslove akvakulture (u daljem tekstu: Ministarstvo). Savjetodavno tijelo Član 8 Radi praćenja stanja i razvoja akvakulture i pružanja stručne pomoći u postupku donošenja odluka i pripremi propisa u oblasti akvakulture, kao i o drugim pitanjima koja se tiču primjene ovog zakona, osniva se savjetodavno tijelo za akvakulturu (u daljem tekstu: savjetodavno tijelo). Savjetodavno tijelo osniva se odlukom Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada). Savjetodavno tijelo ima predsjednika i deset članova koje, na predlog Ministarstva, imenuje Vlada. Članovi savjetodavnog tijela imenuju se na period od četiri godine. Članovi savjetodavnog tijela imenuju se iz reda: istaknutih naučnih i stručnih lica iz oblasti akvakulture, privrede i finansija, organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, nevladinih organizacija iz oblasti akvakulture i zaštite životne sredine, organizacija proizvođača iz oblasti akvakulture, u skladu sa aktom o osnivanju savjetodavnog tijela. Rad savjetodavnog tijela je javan. Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe savjetodavnog tijela obavlja Ministarstvo. Savjetodavno tijelo podnosi Vladi godišnji izvještaj o svom radu. Kriterijume za imenovanje članova savjetodavnog tijela propisuje Ministarstvo.	Potpuno usklađeno		
POGLAVLJE III DOZVOLE Član 6 Zahtjev za dozvolu 1. Operateri akvakulture koji namjeravaju da sprovedu uvođenje strane vrste ili prenos vrste koja nije prisutna na lokalitetu, a koja	Strane i lokalno neprisutne vrste u akvakulturi Član 19 Nosiocu dozvole, odobriće se unos stranih ili prenos lokalno neprisutne vrste, koja nije na listi iz člana 26 stav 1 ovog zakona, radi njenog korišćenja u akvakulturi na	Potpuno usklađeno		

nije obuhvaćena članom 2(5), treba da podnesu zahtev za dozvolu nadležnom organu države članice primaoca. Zahtjevi se mogu podnositi za više prenosa koji će se odvijati u periodu koji ne prelazi sedam godina. 2. Podnosilac zahteva treba da priloži uz zahtev dosije koji prati indikativne smjernice navedene u Prilogu I. Savjetodavni odbor će dati mišljenje o tome da li zahtev sadrži sve informacije potrebne za procenu da li je predloženi pokret rutinski ili nerutinski, i stoga je prihvatljiv, i obavestiće nadležni organ o svom mišljenju. 3. Do kraja perioda dozvole može se podneti zahtev za drugu dozvolu pozivanjem na prethodnu dozvolu. Ako nije bilo dokumentovanih štetnih uticaja na životnu sredinu, predloženi premeštaj će se smatrati rutinskim premeštanjem.	osnovu dozvole za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi. Dozvolu za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, na zahtjev nosioca dozvole za akvakulturu, izdaje Ministarstvo, na osnovu mišljenja Odbora. Odbor daje stručno mišljenje o tome sadrži li zahtjev iz stava 2 ovog člana sve potrebne podatke na osnovu kojih se može ocijeniti i prema tome prihvatiti zahtjev, odnosno izdati dozvola iz stava 1 ovog člana. Sadržaj zahtjeva iz stava 2 ovog člana i potrebnu dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev propisuje Ministarstvo.			
Član 7 Vrsta predloženog premještanja Savjetodavni odbor će dati svoje mišljenje o tome da li je predloženo premeštanje rutinsko ili nerutinsko premeštanje i da li puštanje mora biti prethodno praćeno karantinom ili eksperimentalnim puštanjem, i obavestiće nadležni organ o svom mišljenju.	Strane i lokalno neprisutne vrste u akvakulturi Član 19 Odbor daje stručno mišljenje o tome je li premještanje vodenih organizama predloženo u zahtjevu iz stava 2 ovog člana rutinsko ili nerutinsko.	Potpuno usklađeno		
Član 8 Rutinsko premeštanje U slučaju rutinskih premeštanja, nadležni organ može izdati dozvolu, ukazujući, gde je primenljivo, na zahtev za karantin ili eksperimentalno puštanje kako je navedeno u Poglavljima IV i V.	Strane i lokalno neprisutne vrste u akvakulturi Član 19 U slučaju rutinskog premještanja vodenih organizama, Ministarstvo izdaje dozvolu iz stav 1 ovog člana.	Potpuno usklađeno		
Član 9 Nerutinsko premeštanje 1. U slučaju nerutinskih premeštanja sprovede se procena ekološkog rizika u skladu sa Prilogom II. Nadležni organ će odlučiti da li je podnosilac zahteva ili nezavisno telo odgovorno za sprovođenje procene ekološkog rizika i ko će snositi troškove.	Strane i lokalno neprisutne vrste u akvakulturi Član 19 U slučaju nerutinskog premještanja vodenih organizama, nosilac dozvole je dužan da sprovede karantin ili eksperimentalno puštanje u skladu sa propisima organa uprave za bezbednost hrane, a na osnovu mišljenja Odbora.	Potpuno usklađeno		
2. Na osnovu procene rizika za životnu sredinu, savetodavni odbor će dati svoje mišljenje o riziku nadležnom organu, koristeći obrazac iz Aneksa II, Deo 3. Ako savetodavni odbor utvrdi da je rizik nizak, nadležni organ može odobriti dozvolu bez dodatnih formalnosti.	Postupci Odbora Član 21 Ako Odbor smatra da je rizik koji je povezan sa predloženim premještanjem vodenih organizama veliki ili srednji, u saradnji sa podnosiocem zahtjeva razmotriće	Potpuno usklađeno		

	zahtjev kako bi utvrdio postoje li postupci ili tehnologije ublažavanja rizika kojima bi se on smanjio na nivo niskog rizika.			
3. Ako savetodavni odbor utvrdi da je rizik povezan sa predloženim premeštanjem vodenih organizama visok ili srednji u smislu Priloga II, deo 1, razmotriće zahtev u konsultaciji sa podnosiocem zahteva kako bi utvrdio da li postoje procedure ili tehnologije za ublažavanje rizika kako bi se nivo rizika smanjio na nizak. Savetodavni odbor će proslediti rezultate svog ispitivanja nadležnom organu, detaljno opisujući nivo rizika i navodeći razloge za svako smanjenje rizika, u formatu koji je naveden u Prilogu II, deo 3.	Postupci Odbora Član 21 Ako Odbor smatra da je rizik koji je povezan sa predloženim premještanjem vodenih organizama veliki ili srednji, u saradnji sa podnosiocem zahtjeva razmotriće zahtjev kako bi utvrdio postoje li postupci ili tehnologije ublažavanja rizika kojima bi se on smanjio na nivo niskog rizika.	Potpuno usklađeno		
4. Nadležni organ može izdati dozvole za nenormalne pokrete samo u slučajevima kada procena rizika, uključujući sve mere ublažavanja, pokaže nizak rizik za životnu sredinu. Svako odbijanje dozvole mora biti adekvatno obrazloženo na naučnoj osnovi, a kada naučne informacije još uvek nisu dovoljne, na osnovu načela predostrožnosti.	Postupci Odbora Član 21, stav 3 Ministarstvo može izdati dozvolu u slučaju nerutinskog premještanja jedino ako procena rizika, uključujući i sve mjere za ublažavanje rizika, pokazuje da postoji nizak nivo rizika za životnu sredinu. Ukidanje ili odbijanje izdavanja dozvole za unosstrane i lokalno neprisutne vrste Član 24, stav 2 Svako ukidanje dozvole ili odbijanje izdavanja dozvole mora se zasnivati na naučnim podacima, a ako još uvijek ne postoje dovoljni naučni podaci, na načelu predostrožnosti.	Potpuno usklađeno		
Član 11 Premeštanja koja utiču na susedne države članice 1. Kada potencijalni ili poznati ekološki efekti predloženog premeštanja organizma mogu uticati na susedne države članice, nadležni organ je dužan da obavesti dotičnu državu članicu ili države članice i Komisiju o svojoj namjeri da izda dozvolu, šaljući nacrt odluke, uz prateće objašnjenje i sadržaj procene ekološkog rizika kako je navedeno u Prilogu II, Deo 3.	Saradnja sa susjednim državama u slučaju premještanja vodenih organizama Član 25 Ako postoji vjerovatnoća da će mogući ili poznati uticaji na životnu sredinu koji su posljedica predloženog premještanja organizma uticati na susjedne države, Ministarstvo obavještava nadležno tijelo dotične države zajedno sa nacrtom odobrenja, memorandumom sa objašnjenjima i sažetkom procjene rizika za životnu sredinu i rokom od dva mjeseca za dostavu mišljenja u pisanom obliku.	Potpuno usklađeno		

2. U roku od dva mjeseca od datuma obaveštavanja, ostale zainteresovane države članice mogu podneti pisane komentare Komisiji.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
3. U roku od šest meseci od datuma obaveštenja, Komisija će, nakon konsultacija sa Naučnim, tehničkim i ekonomskim komitetom za ribarstvo (STECF), osnovanim na osnovu člana 33. Uredbe (EZ) br. 2371/2002, i Savetodavnim komitetom za ribarstvo i akvakulturu, osnovanim Odlukom 1999/478/EZ, potvrditi, odbiti ili izmeniti predloženu odluku o dodeljivanju dozvole.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
4. U roku od 30 dana od datuma odluke Komisije, oštećene države članice mogu uputiti tu odluku Savetu. U roku od dodatnih 30 dana, Savet, delujući kvalifikovanom većinom, može doneti drugačiju odluku.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<i>Član 12</i> Povlačenje dozvole U bilo kojem trenutku, nadležni organ može povući dozvolu, privremeno ili trajno, ako dođe do nepredviđenih događaja koji imaju negativne efekte na životnu sredinu ili na domaće populacije. Svako povlačenje dozvole mora biti opravdano naučnim osnovama, a kada naučne informacije još uvek nisu dovoljno jake, na osnovu principa predostrožnosti i uz dužno poštovanje nacionalnih administrativnih pravila.	Ukidanje ili odbijanje izdavanja dozvole za unosstrane i lokalno neprisutne vrste Član 24 Ministarstvo može u bilo kojem trenutku privremeno ili trajno ukinuti dozvolu ili odbiti izdavanje dozvole, ako dođe do nepredviđenih događaja sa negativnim uticajima na životnu sredinu ili autohtone populacije.	Potpuno usklađeno		
POGLAVLJE IV USLOVI ZA UVOĐENJE NAKON IZDAVANJA DOZVOLE <i>Član 13</i> Usaglašenost sa drugim propisima Zajednice Dozvola se može izdati za uvođenje prema ovoj Regulativi samo ako je očigledno da se mogu ispuniti zahtjevi prema drugom zakonodavstvu, a posebno: (a) uslovi zdravstvene zaštite životinja utvrđeni Direktivom 2006/88/EZ o zdravstvenim zahtjevima za akvakulturu i proizvode iz nje, kao i o sprečavanju i kontroli određenih bolesti kod vodenih životinja; (b) uslovi utvrđeni Direktivom Saveta 2000/29/EZ od 8. maja 2000. godine o zaštitnim merama protiv uvođenja u Zajednicu	Dozvola za akvakulturu Član 15 Dozvola za akvakulturu (u daljem tekstu: dozvola) izdaje se na osnovu podnietog zahtjeva privrednog društva ili preduzetnika, posebno za svako uzgajalište. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, dostavlja se: 1) saglasnost Ministarstva na Projekat akvakulture; 2) vodna akta izdata u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje vodama; 3) dokaz o procjeni uticaja na životnu sredinu za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena uticaja na životnu sredinu;	Potpuno usklađeno		

organizama štetnih za biljke ili biljne proizvode i protiv njihove širenja unutar Zajednice.	4) dokaz o uplati naknade za dozvolu za akvakulturu. Ispunjenost uslova iz stava 2 ovog člana, rješenjem utvrđuje Ministarstvo i izdaje dozvolu.			
<i>Član 14</i> Puštanje u akvakulturu u slučaju rutinskih premeštanja U slučaju rutinskih premeštanja, puštanje vodenih organizama u otvorene ili zatvorene objekte akvakultur biće dozvoljeno bez karantina ili eksperimentalnog puštanja, osim ako, u izuzetnim slučajevima, nadležni organ odluči drugačije na osnovu specifičnih saveta koje daje savetodavni odbor. Premeštanja iz zatvorenog objekta akvakulture u otvoreni objekat akvakulture neće se smatrati rutinskim.	Strane i lokalno neprisutne vrste u akvakulturi Član 19 U slučaju rutinskog premještanja vodenih organizama, Ministarstvo izdaje dozvolu iz stav 1 ovog člana.	Potpuno usklađeno		
<i>Član 15</i> Oslobađanje u otvorene objekte akvakulture u slučaju nerutinskih premeštanja 1. U slučaju nerutinskih premeštanja, oslobađanje vodenih organizama u otvorene objekte akvakulture biće, ako je potrebno, podložno uslovima koji su navedeni u stavovima 2, 3 i 4.	Strane i lokalno neprisutne vrste u akvakulturi Član 19 U slučaju nerutinskog premještanja vodenih organizama, nosilac dozvole je dužan da sprovede karantin ili eksperimentalno puštanje u skladu sa propisima organa uprave za bezbednost hrane, a na osnovu mišljenja Odbora.	Potpuno usklađeno		
2. Vodeni organizmi će biti smešteni u određeni karantinski objekat unutar teritorije Zajednice u skladu sa uslovima navedenim u Dodatku III, u cilju formiranja reproduktivnog jata.	Nema odgovarajuće odredbe	neprimjenjivo		
3. Objekat za karantin može biti smešten u državi članici koja nije država članica koja prima, pod uslovom da se sve države članice o tome saglase i da je ova opcija uključena u procenu ekološkog rizika prema članu 9.	Nema odgovarajuće odredbe	neprimjenjivo		
4. Ako je to odgovarajuće, u objektima akvakulture države članice koja prima, mogu se koristiti samo potomci unešenih vodenih organizama, pod uslovom da tokom karantina nisu pronađene potencijalno štetne vrste koje nisu ciljane. Odrasle jedinke mogu se pustiti u slučajevima kada se organizmi ne razmnožavaju u zatočeništvu ili su potpuno reproduktivno sterilni, pod uslovom da je potvrđen izostanak potencijalno štetnih neciljanih vrsta	Nema odgovarajuće odredbe	neprimjenjivo		

<i>Član 16</i> Eksperimentalno puštanje u otvorene objekte akvakulture Nadležno telo može zahtevati da pre puštanja vodenih organizama u otvorene sisteme akvakulture prethodi početno eksperimentalno puštanje, uz specifične mere kontrole i preventivne mere zasnovane na savetima i preporukama savetodavnog odbora.	Strane i lokalno neprisutne vrste u akvakulturi <i>Član 19</i> U slučaju rutinskog premještanja vodenih organizama, Ministarstvo izdaje dozvolu iz stav 1 ovog člana.	Potpuno usklađeno		
<i>Član 17</i> Planovi za vanredne situacije Za sva nerutinska premeštanja i eksperimentalne projekte, podnosilac zahteva treba da izradi plan za vanredne situacije koji će biti odobren od strane nadležnog organa, a koji treba da uključuje, između ostalog, uklanjanje unešene vrste iz okruženja ili smanjenje gustine, u slučaju nepredviđenih događaja sa negativnim efektima na životnu sredinu ili na autohtone populacije. Ako do takvog događaja dođe, planovi za vanredne situacije će se odmah primeniti, a dozvola može biti povučena, privremeno ili trajno, u skladu sa članom 12.	Obaveze podnosioca zahtjeva <i>Član 22</i> Za svako nerutinsko premještanje i eksperimentalno puštanje podnosilac zahtjeva sastavlja plan djelovanja u nepredvidivim okolnostima, koji odobrava Ministarstvo. Plan iz stava 1 ovog člana uključuje, između ostalog, uklanjanje unesene vrste iz životne sredine ili smanjenje njene gustoće u slučaju nepredviđenih događaja koji imaju štetne uticaje na životnu sredinu ili autohtone populacije. Ako nastane događaj iz stava 2 ovog člana, plan djelovanja u nepredvidivim okolnostima sprovodi se bez odlaganja.	Potpuno usklađeno		
<i>Član 18</i> Nadzor 1. Strane vrste će biti pod nadzorom nakon njihovog puštanja u otvorene objekte akvakulture tokom perioda od dve godine ili jednog punog generacijskog ciklusa, u zavisnosti koji od ta dva perioda je duži, kako bi se procenilo da li su uticaji tačno predviđeni ili ako postoje dodatni ili različiti uticaji. Posebno će se proučavati nivo širenja ili zadržavanja vrsta. Nadležni organ će odlučiti da li kandidat ima adekvatnu stručnost ili da li je potrebno da drugo telo sprovodi monitoring. 2. Uzimajući u obzir mišljenje savetodavnog odbora, nadležni organ može zahtevati duže periode nadzora kako bi procenio moguće dugoročne ekosistemske efekte koji nisu lako uočljivi u periodu navedenom u stavu 1.	Nadzor otvorenih objekata akvakulture u slučaju unosa strane i lokalno neprisutne vrste <i>Član 23</i> Nakon puštanja u otvorene objekte akvakulture, lokalno neprisutne vrste se moraju nadzirati u periodu od dvije godine ili tokom cijelog generacijskog ciklusa, u zavisnosti od toga koji je period duži, kako bi se ocijenilo jesu li uticaji tačno predviđeni ili postoje dodatni ili drugačiji uticaji, uzimajući u obzir stadijum širenja ili zadržavanja vrste. Ministarstvo odlučuje o tome hoće li nadzor obavljati podnosilac zahtjeva ili drugo tijelo. Kontrola otvorenih objekata akvakulture u slučaju unosa lokalno neprisutne vrste <i>Član 23</i> Nakon puštanja u otvorene objekte akvakulture, lokalno neprisutne vrste se moraju nadzirati u periodu od dvije godine ili tokom cijelog generacijskog ciklusa, u	Potpuno usklađeno		

	zavisnosti od toga koji je period duži, kako bi se ocijenilo jesu li uticaji tačno predviđeni ili postoje dodatni ili drugačiji uticaji, uzimajući u obzir stadijum širenja ili zadržavanja vrste. Ministarstvo odlučuje o tome hoće li nadzor obavljati podnosilac zahtjeva ili drugo tijelo.			
3. Savjetodavni odbor će oceniti rezultate programa nadzora i posebno zabeležiti bilo koji događaj koji nije bio pravilno predviđen u proceni ekološkog rizika. Rezultati te ocene biće poslati nadležnom organu, koji će uključiti sadržaj rezultata u nacionalni registar uspostavljen prema Članu 23.	Savjetodavno tijelo Član 8 Radi praćenja stanja i razvoja akvakulture i pružanja stručne pomoći u postupku donošenja odluka i pripremi propisa u oblasti akvakulture, kao i o drugim pitanjima koja se tiču primjene ovog zakona, osniva se savjetodavno tijelo za akvakulturu (u daljem tekstu: savjetodavno tijelo). Savjetodavno tijelo osniva se odlukom Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada). Savjetodavno tijelo ima predsjednika i deset članova koje, na predlog Ministarstva, imenuje Vlada. Članovi savjetodavnog tijela imenuju se na period od četiri godine. Članovi savjetodavnog tijela imenuju se iz reda: istaknutih naučnih i stručnih lica iz oblasti akvakulture, privrede i finansija, organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, nevladinih organizacija iz oblasti akvakulture i zaštite životne sredine, organizacija proizvođača iz oblasti akvakulture, u skladu sa aktom o osnivanju savjetodavnog tijela. Rad savjetodavnog tijela je javan. Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe savjetodavnog tijela obavlja Ministarstvo. Savjetodavno tijelo podnosi Vladi godišnji izvještaj o svom radu. Kriterijume za imenovanje članova savjetodavnog tijela propisuje Ministarstvo.	Potpuno usklađeno		

POGLAVLJE V USLOVI ZA TRANSLACIJE NAKON IZDAVANJA DOZVOLE Član 19 Poštovanje drugih zajedničkih odredbi Dozvola se može izdati za prenošenje prema ovoj Uredbi samo ako je očigledno da se zahtevi iz druge uredbe mogu ispuniti, a posebno: (a) uslovi zdravstvene zaštite životinja utvrđeni Direktivom 2006/88/EZ; (b) uslovi utvrđeni Direktivom 2000/29/EZ.	Dozvola za akvakulturu Član 15 Dozvola za akvakulturu (u daljem tekstu: dozvola) izdaje se na osnovu podnijetog zahtjeva privrednog društva ili preduzetnika, posebno za svako uzgajalište. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, dostavlja se: 1) saglasnost Ministarstva na Projekat akvakulture; 2) vodna akta izdata u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje vodama; 3) dokaz o procjeni uticaja na životnu sredinu za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena uticaja na životnu sredinu; 4) dokaz o uplati naknade za dozvolu za akvakulturu	Potpuno usklađeno		
<i>Član 20</i> Nerutinsko premeštanje u otvorene objekte akvakulture U slučaju nerutinskih premještanja u otvorene objekte akvakulture, nadležni organ može zahtijevati da prije oslobađanja vodenih organizama prethodi početno eksperimentalno puštanje uz specifične mere kontrole i prevencije, na osnovu savjeta i preporuka savjetodavnog odbora.	Strane i lokalno neprisutne vrste u akvakulturi Član 19 U slučaju nerutinskog premještanja vodenih organizama, nosilac dozvole je dužan da sprovede karantin ili eksperimentalno puštanje u skladu sa propisima organa uprave za bezbednost hrane, a na osnovu mišljenja Odbora.	Potpuno usklađeno		
<i>Član 21</i> Karantin Država članica koja prima može, u izuzetnim slučajevima i uz odobrenje Komisije, zahtijevati karantin u skladu sa članom 15. stav 2, 3 i 4 pre puštanja vrsta iz nerutinskih premještanja u otvorene objekte akvakulture. Zahtjev za odobrenje od strane Komisije treba da navede razloge zbog kojih je karantin potreban. Komisija će odgovoriti na takve zahtjeve u roku od 30 dana.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		Od dana pristupanja Crne Gore EU biće omogućeno dostavljanje zahtjeva za karantin Evropskoj komisiji u skladu sa članom 21 ove regulative

<i>Član 22</i> Nadzor nakon premeštanja Nakon nerutinskog premeštanja, vrsta će biti pod nadzorom u skladu sa članom 18.	Nadzor otvorenih objekata akvakulture u slučaju unosa strane i lokalno neprisutne vrste <i>Član 23</i> Nakon puštanja u otvorene objekte akvakulture, lokalno neprisutne vrste se moraju nadzirati u periodu od dvije godine ili tokom cijelog generacijskog ciklusa, u zavisnosti od toga koji je period duži, kako bi se ocijenilo jesu li uticaji tačno predviđeni ili postoje dodatni ili drugačiji uticaji, uzimajući u obzir stadijum širenja ili zadržavanja vrste. Ministarstvo odlučuje o tome hoće li nadzor obavljati podnosilac zahtjeva ili drugo tijelo.	Potpuno usklađeno		
POGLAVLJE VI REGISTAR <i>Član 23</i> Registar Države članice će voditi registar uvoza i premeštanja koji sadrži istorijski pregled svih podnetih zahteva i prateće dokumentacije prikupljene pre izdavanja dozvole i tokom perioda nadzora. Registar će biti slobodno dostupan državama članicama i javnosti u skladu sa Direktivom 2003/4/EK Evropskog parlamenta i Saveta od 28. januara 2003. godine o javnom pristupu informacijama o životnoj sredini.	Popis zatvorenih objekata akvakulture, Registar dozvola za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi i Registar unosa i prenosa <i>Član 27</i> Ministarstvo u elektronskoj formi vodi i objavljuje na svojoj internet stranici: - popis zatvorenih objekata akvakulture; - registar dozvola za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi; - registar unosa i prenosa vodenih organizama; Na internet stranici Ministarstva objavljuju se i informacije o pojedinostima iz svih zahtjeva za izdavanje dozvole za unošenje strane i lokalno neprisutne vrste ili prenošenje strane i lokalno neprisutne vrste na propisanom obrascu. Sadržaj popisa i registara iz stava 1 i obrazac iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.	Potpuno usklađeno		
Da bi se članicama omogućilo da dele informacije sadržane u svojim registrima, može se razviti poseban informacioni sistem u skladu sa procedurom koja se pominje u članu 30(2) Regulative (EZ) br. 2371/2002.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
POGLAVLJE VII ZAVRŠNE ODREDBE <i>Član 24</i> Detaljna pravila i prilagođavanje tehničkom napretku	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

1. Izmene Priloga I, II, III i IV i njihove odgovarajuće odredbe potrebne za prilagođavanje tehničkom i naučnom napretku biće usvojene u skladu sa postupkom navedenim u članu 30. stav 2. Uredbe (EZ) br. 2371/2002.				
2. Da bi se vrste dodale u Aneks IV, vođeni organizam mora biti korišćen u akvakulturi dugi niz godina (sa osvrtom na njegov životni ciklus) u određenim delovima Zajednice bez negativnih efekata, a unošenja i premeštanja moraju da se vrše bez istovremenog kretanja potencijalno štetnih vrsta koje nisu ciljane	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
3. Komisija će usvojiti, u skladu sa procedurom iz člana 30. stav 2. Uredbe (EZ) br. 2371/2002, pravila za sprovođenje uslova neophodnih za dodavanje vrsta u Aneks IV, kao što je navedeno u stavu 2.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
4. Nakon usvajanja od strane Komisije pravila za sprovođenje koja su pomenuta u stavu 3, države članice mogu zatražiti od Komisije da dodaju vrste u Aneks IV koristeći proceduru koja je pomenuta u stavu 1. Države članice mogu dostaviti naučne podatke kako bi dokazale usklađenost sa relevantnim kriterijumima za dodavanje vrsta u Aneks IV. Komisija će odlučiti u roku od pet meseci nakon prijema zahteva o njihovoj pogodnosti, isključujući vreme kada država članica dostavlja dodatne informacije ako Komisija to zatraži.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
5. Međutim, zahtevi država članica da dodaju vrste u Prilog IV, primljeni pre-dana stupanja na snagu Uredba, biće odlučeni pre 1. januara 2009. godine.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
6. Oštećene države članice mogu predložiti u vezi sa svojim najudaljenijim regionima, kako je navedeno u članu 299. stav 2. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice, dodavanje vrsta koje će biti uključene u poseban deo Priloga IV.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 25 Stupanje na snagu 1. Ova Regulativa stupa na snagu 20 dana nakon što bude objavljena u Službenom listu Evropske unije. Primeniće se šest meseci nakon što Uredba Komisije o pravilima za sprovođenje navedena u članu 24(3) stupi na snagu, ali ne kasnije od 1. januara 2009. godine.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

2. Međutim, odredbe sadržane u Poglavlju I i Poglavlju II kao i član 24, primenjivaće se od dana stupanja na snagu Regulative.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
PRILOG I ZAHTJEV (Indikativne smjernice za dosije koji treba da popuni podnosilac kao što je predviđeno članom 6) Gde god je to moguće, informacije treba da budu potkrepljena referencama iz naučne literature, kao i napomenama o ličnim komunikacijama sa naučnim autoritetima i stručnjacima za ribarstvo. Podnosiocima zahteva se savetuje da razlikuju premeštanja ka 'otvorenim' ili 'zatvorenim' objektima akvakulture. U svrhu ovog Aneksa, kada se zahtev odnosi na predloženo premeštanje, umesto na unošenje, termini unošenje/unet treba da budu zamenjeni terminima premeštanje/premešten. A. Izvršni sadržaj Dati kratak sadržaj dokumenta koji uključuje opis predloga, potencijalne uticaje na autohtone vrste i njihova staništa, kao i mere za ublažavanje potencijalnih uticaja na autohtone vrste.	Strane i lokalno neprisutne vrste u akvakulturi Član 19 Nosiocu dozvole, odobriće se unos stranih ili prenos lokalno neprisutne vrste, koja nije na listi iz člana 26 stav 1 ovog zakona, radi njenog korišćenja u akvakulturi na osnovu dozvole za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi. Dozvolu za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, na zahtjev nosioca dozvole za akvakulturu, izdaje Ministarstvo, na osnovu mišljenja Odbora. Sadržaj zahtjeva iz stava 2 ovog člana i potrebnu dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev propisuje Ministarstvo.	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata koji propisuju sadržaj zahtjeva i potrebnu dokumentaciju za dobijanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi	IV kvartal 2026
B. Uvod (1) Ime (uobičajeno i naučno) organizma koji se predlaže za unošenje ili premeštanje, sa naznačenim rodom, vrstom, podvrstom ili nižom taksonomskom klasifikacijom gde je to primenljivo. (2) Opišite karakteristike, uključujući karakteristike koje ih razlikuju, organizma. Uključiti naučni crtež ili fotografiju. (3) Opišite istoriju u akvakulturi, unapređenju ili drugim unosima (ako je primenljivo). (4) Opišite ciljeve i razloge za predloženi unos, uključujući objašnjenje zašto takav cilj ne može biti postignut korišćenjem autohtone vrste. (5) Koje alternativne strategije su razmatrane kako bi se postigli ciljevi predloga? (6) Koja je geografska oblast predloženog unosa? Opišite staništa, ekosistem i status zaštite prijemnog okruženja. Uključiti mapu. (7) Opišite broj organizama koji se predlaže za unos (prvobitno, na kraju). Može li projekat biti podeljen na različite	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata koji propisuju sadržaj zahtjeva i potrebnu dokumentaciju za dobijanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi	IV kvartal 2026

podkomponente? Ako da, koliko organizama je uključeno u svaku podkomponentu? (8) Opišite izvor(e) zaliha (objekat) i genetske zalihe (ako je poznato).				
C. Informacije o životnoj istoriji vrste koja će biti unešena - za svaku fazu životne istorije (1) Opisati prirodnu rasprostranjenost i promene u rasprostranjenosti zbog unošenja. (2) Da li je populacija iz koje će se vršiti unošenje/premeštanje povezana sa nekim poznatim neciljanim vrstama? (3) Kakva je raspodela takvih neciljanih vrsta unutar područja porekla populacije koja će biti unešena/premeštena? (4) Zabeležiti gde je vrsta prethodno unešena i opisati ekološke efekte na životnu sredinu prihvatnog područja (predatori, plen, konkurenti i/ili strukturni/funkcionalni elementi staništa). (5) Koji faktori ograničavaju vrstu u njenoj prirodnoj rasprostranjenosti. (6) Opišite fiziološke tolerancije (kvalitet vode, temperatura, kiseonik i salinitet) za svaku fazu životne istorije (rane faze životne istorije, odrasle i reproduktivne faze). (7) Opišite preferencije i tolerancije staništa za svaku fazu životne istorije. (8) Opišite reproduktivnu biologiju. (9) Opišite migratorno ponašanje. (10) Opišite prehrambene preferencije za svaku fazu životne istorije. (11) Opišite brzinu rasta i životni vek (takođe u području predloženog unošenja, ako je poznato). (12) Kolika je starost ili starosna grupa dotične. (13) Opišite osobine ponašanja (socijalne, teritorijalne, agresivne) vrste?	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata koji propisuju sadržaj zahtjeva i potrebnu dokumentaciju za dobijanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi	IV kvartal 2026
D. Interakcija sa autohtonim vrstama (1) Kakav je potencijal za preživljavanje i uspostavljanje uneze vrste ako pobegne? (Ovo pitanje se odnosi na kretanja u otvorenim i zatvorenim objektima akvakulture.) (2) Koje stanište(a) će verovatno zauzeti uneta vrsta u predloženom području unošenja i da li će se to preklapati sa	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata koji	IV kvartal 2026

nekim ugroženim ili zaštićenim vrstama? (Naznačite da li predloženo područje unošenja uključuje i susedne vode.) (3) Sa kojim autohtonim vrstama će doći do preklapanja ekoloških niša? Da li postoje neki neiskorišćeni ekološki resursi od kojih bi vrsta mogla imati koristi? (4) Šta će uneta vrsta jesti u prijemnom okruženju? (5) Hoće li ova predacija izazvati bilo kakve negativne uticaje na prijemni ekosistem? (6) Hoće li unete vrste preživeti i uspešno se razmnožavati u predloženom području unošenja ili će biti potreban godišnji ciklus? (Ovo pitanje se odnosi na vrste koje nisu namenjene za zatvorene objekte u akvakulturi.) (7) Hoće li se unete vrste ukrštati sa autohtonim vrstama? Da li je lokalna izumiranje neke autohtone vrste ili stokova moguće kao rezultat predloženog unosa? Da li postoje bilo kakvi mogući efekti unetih organizama na ponašanje pri mrestu i mrestilišta lokalnih vrsta? (8) Da li postoje potencijalni uticaji na stanište ili kvalitet vode kao rezultat predloženog unosa?			propisuju sadržaj zahtjeva i potrebnu dokumentaciju za dobijanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno prisutnih vrsta u akvakulturi	
E. Prijemno okruženje i susedne vode (1) Pružiti fizičke informacije o prijemnom okruženju i susednim vodama kao što su sezonske temperature vode, salinitet i mutnoća, rastvoreni kiseonik, pH, hranljive materije i metali. Da li ti parametri odgovaraju tolerancijama/preferencijama vrsta koje će biti unete, uključujući uslove potrebne za reprodukciju? (2) Navesti sastav vrsta (glavni vodozemci, beskičmenjaci i biljke) prijemnih voda. (3) Pružiti informacije o staništu u području unošenja, uključujući susedne vode, i identifikujte kritična staništa. Koji od tih parametara odgovaraju tolerancijama/preferencijama organizama koji će biti uneti? Mogu li uneti organizmi narušiti bilo koje od opisanih staništa? (4) Opisati prirodne ili veštačke prepreke koje bi trebalo da spreče kretanje unetih organizama u susedne vode. F. Nadzor	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata koji propisuju sadržaj zahtjeva i potrebnu dokumentaciju za dobijanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno prisutnih vrsta u akvakulturi	IV kvartal 2026

Opišite planove za naknadne procene uspeha predloženih unetih vrsta i kako će se ocenjivati bilo kakvi negativni uticaji na autohtone vrste i njihova staništa.				
G. Plan upravljanja (1) Opišite plan upravljanja za predloženo unošenje. Ovo bi trebalo da uključuje, ali ne bude ograničeno na, sledeće informacije: (a) mere preduzete da se osigura da nijedna druga vrsta (neciljana vrsta) ne prati pošiljku; (b) ko će imati pravo da koristi predložene organizme i pod kojim uslovima; (c) da li će postojati prekomercijalna faza za predloženo unošenje? (d) opis plana za hitne slučajeve za uklanjanje vrsta; (e) opis plana osiguranja kvaliteta za predlog, i, (f) druge zakonodavne zahteve koji moraju biti ispunjeni. (2) Opišite hemijske, biofizičke i upravljačke mere koje se preduzimaju da se spreči slučajno bežanje organizma i neciljanih vrsta, kao i njihovo uspostavljanje u neciljanim ekosistemima primaocima. Dati detalje o izvoru vode, odredištu otpadnih voda, bilo kojoj obradi otpadnih voda, blizini kišnih kanalizacija, kontroli predatora, bezbednosti lokacije i merama za sprečavanje bežanja, ako je to potrebno. (3) Opisati planove za hitne slučajeve u slučaju nenamernog, slučajnog ili neovlašćenog oslobađanja organizama iz objekata za uzgoj i inkubaciju ili slučajnog ili neočekivanog širenja područja kolonizacije nakon oslobađanja. (4) Ako je ovaj predlog namenjen stvaranju ribolova, navedite detalje o cilju ribolova. Ko bi imao koristi od takvog ribolova? Dati detalje o planu upravljanja i, ako je prikladno, uključite promene u planovima upravljanja za vrste koje će biti pogođene.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata koji propisuju sadržaj zahtjeva i potrebnu dokumentaciju za dobijanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno prisutnih vrsta u akvakulturi	IV kvartal 2026
H. Poslovni podaci (1) Navesti ime vlasnika i/ili kompanije, broj dozvole za akvakulturu i poslovnu dozvolu (ako je primenljivo) ili ime vladine agencije ili odeljenja sa kontakt osobom, telefonom, faksom i e-mail informacijama.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata koji	IV kvartal 2026

(2) Navesti indikaciju o ekonomskoj isplativosti predloženog projekta. I. Reference (1) Navesti detaljnu bibliografiju svih referenci citiranih tokom pripreme aplikacije. (2) Navesti spisak imena, uključujući adrese, naučnih autoriteta i stručnjaka za ribarstvo koji su konsultovani.			propisuju sadržaj zahtjeva i potrebnu dokumentaciju za dobijanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi	
<i>PRILOG II</i> Procedure i minimalni elementi koji treba da budu obrađeni u proceni rizika po životnu sredinu prema članu 9 Da bi se procenili rizici povezani sa unošenjem ili premeštanjem organizama akvakulture, neophodno je proceniti verovatnoću da će se organizmi uspostaviti i posledice uspostavljanja. Proces se bavi glavnim komponentama životne sredine. Pruža standardizovani pristup za procenu rizika od genetskih i ekoloških uticaja, kao i potencijala za unošenje nekontrolisanih vrsta koje bi mogle uticati na domaće vrste predloženih prijemnih voda. Tokom procesa pregleda, naglasak nije na ocenama, već na detaljnim biološkim i drugim relevantnim informacijama koji ih motivišu. U slučaju naučne nesigurnosti, treba primeniti princip predostrožnosti. Za potrebe ovog Priloga, gde se zahtev odnosi na predloženo premeštanje, termini 'unošenje/uneti' treba zameniti sa 'premeštanje/premešteni'. Rezultat ove procene biće izražen u terminima sledećih nivoa rizika: <i>Premeštanje visokog rizika:</i> (a) ima visok rizik od štete po biodiverzitet zbog širenja i drugih ekoloških posledica; (b) funkcionise u uslovima poljoprivrede koji bi povećali rizik od takve štete;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata koji propisuju sadržaj zahtjeva i potrebnu dokumentaciju za dobijanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno prisutnih vrsta u akvakulturi	IV kvartal 2026

(c) uključuje objekat u akvakulturi koji prodaje žive vodene organizme za dalju poljoprivredu ili ponovno naseljavanje; (d) kao posledica, premeštanje predstavlja značajnu zabrinutost (neophodne su značajne mere ublažavanja). Preporučuje se da se predlog odbije osim ako se ne mogu razviti procedure ublažavanja kako bi se rizik smanjio na nizak. <i>Premeštanje srednjeg rizika:</i> (a) ima srednji rizik od oštećenja biodiverziteta usled širenja i drugih ekoloških posledica; (b) deluje u poljoprivrednim uslovima koji ne bi nužno povećali rizik od takve štete, uzimajući u obzir vrste i uslove zatvaranja; (c) uključuje objekat u akvakulturi koji prodaje svoje proizvode uglavnom za ljudsku ishranu; (d) kao posledica, premeštanje je umereno osim ako se ne mogu razviti procedure za ublažavanje. <i>Premeštanje niskog rizika:</i> (a) ima mali rizik od oštećenja biodiverziteta zbog širenja i drugih ekoloških posledica. (b) deluje pod uslovima stočarstva koji ne bi povećali rizik od takve štete; (c) uključuje objekat u akvakulturi koji prodaje svoje proizvode samo za ljudsku upotrebu; (d) kao posledica, prenošenje je zanemarljivo. <i>Premeštanje nije potrebno:</i> Predlog može biti odobren samo onako kako je predstavljen (bez potrebnih ublažavajućih mera) ako je ukupni procenjeni rizik nizak i ako je ukupna sigurnost za koju je ukupni rizik procenjen veoma siguran ili razumno siguran. Ako, kao rezultat prve analize, ukupnom riziku bude dodeljena visoka ili srednja kategorija, tada se predloži za obuzdavanje ili ublažavanje moraju uključiti u zahtev, koja će biti podložna daljoj analizi rizika dok konačna ocena za ukupni rizik ne postane niska sa veoma sigurnom ili razumno sigurnom procenom. Opisi ovih dodatnih koraka, zajedno sa detaljnim specifikacijama mera obuzdavanja ili ublažavanja, postaće sastavni deo procene rizika.				
DEO 2 PROCJENA RIZIKA ZA NECILJANE VRSTE <i>Korak 1</i>				

Vjerovatnoća uspostavljanja i širenja neželjenih vrsta izvan predviđenog područja unošenja <i>Korak 2</i> Konsekvence uspostavljanja i širenja neciljanih vrsta Tabelarni prikaz <i>Korak 3</i> Potencijalni rizici vezani sa neciljanim vrstama Jedna vrednost se daje na osnovu procena izvršenih u koracima 1 i 2: Uslovi koji se primenjuju na procenu potencijalnog rizika povezanog sa stranim vrstama (dio 1) takođe će se primenjivati, uz odgovarajuće izmene, na ovaj potencijalni rizika povezan sa neciljanim vrstama (dio 2), uključujući obavezu uvođenja mera za obuzdavanje i ublažavanje. DEO 3 UKUPNA PROCENA EKONOMSKIH RIZIKA — SADRŽAJ IZVEŠTAJA — Istorija, pozadina i obrazloženje zahteva — Sadržaj informacija o proceni rizika — Sadržaj ekološke i genetske procene rizika — Sadržaj procene rizika za neciljane vrste — Komentari — Mere ublažavanja — Zaključna izjava o ukupnom potencijalnom riziku za organizme — Savjet nadležnom organu	Procjena rizika za životnu sredinu Član 20 U slučaju nerutinskog premještanja vodenih organizama, mora se sprovesti procjena rizika za životnu sredinu, koju sprovodi tijelo nadležno za strane i invazivne lokalno prisutne vrste. Postupak procjene rizika iz stava 1 ovoga člana, koja uključuje procjenu ekološkog i genetskog rizika, propisuje Ministarstvo.	neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati postupak procjene rizika za životnu sredinu u slučaju nerutinskog premještanja vodenih organizama	IV kvartal 2026
PRILOG III Karantin Karantin je sredstvo putem kojeg se žive životinje ili biljke i svi njihovi povezani organizmi drže u potpunoj izolaciji od okruženja kako bi se sprečio uticaj na divlje i farmirane vrste i neželjene promene u prirodnim ekosistemima. Potrebno je držati strane ili lokalno prisutne vrste u karantinu dovoljno dugo da se detektuju sve neciljane vrste i da se potvrdi odsustvo patogena ili bolesti. Objekat treba biti izgrađen u skladu sa specifikacijama nadležnog organa u državi članici u kojoj se nalazi, a koji je odgovoran za njegovo odobravanje. Trajanje karantina mora biti naznačeno u dozvoli. Ako se objekat ne nalazi	Značenje izraza Član 6 Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 1) karantin je proces kojim se vodeni organizmi i svi organizmi koji su sa njima povezani mogu držati u potpunoj izolaciji od životne sredine; 2) karantinski objekat je objekat u kojem se vodeni organizmi i svi organizmi koji su sa njima			

u državi primaocu, savetodavni odbor odgovoran za objekat i savetodavni odbor u državi primaocu moraju se dogovoriti o trajanju. Operateri treba da vode karantinske objekte u skladu sa sledećim uslovima. Pored toga, operater mora imati program osiguranja kvaliteta i priručnik za rad. U svrhu ovog Priloga, kada se prijava odnosi na predloženo premeštanje, termini unošenje/uneto treba zameniti terminima premeštanje/premešteno. Otpad i odlaganje otpada Svi otpadni materijali i otpad koji se generišu unutar objekta moraju se tretirati na način koji efikasno uništava sve moguće ciljane vrste i povezane organizme. Da bi se obezbedila neprekidna operacija i potpuno zadržavanje, sisteme za tretman otpadnih voda u karantinu treba opremiti mehanizmima za sigurnosnu zaštitu. Tretirane otpadne vode i otpad mogu sadržati supstance koje su štetne za životnu sredinu (npr. sredstva protiv naslaga) i moraju se odlagati na način koji minimizuje uticaj na životnu sredinu. Detalji o tretmanu otpadnih voda i čvrstog otpada treba da budu pripremljeni, uz navođenje osoblja odgovornog za tretmane i vremenske okvire. Sistem mora biti praćen kako bi se obezbedila efikasna operacija i rana detekcija mogućih kvarova. Fizička separacija Organizmi koji su preneseni moraju biti držani odvojeno od drugih organizama kako bi se obezbedilo zadržavanje. Ovo isključuje sentinel vrste koje su posebno uključene za testiranje efekata unetih vrsta. Ulazak ptica, drugih životinja, agenata bolesti i kontaminanata mora biti sprečen. Osoblje Pristup mora biti ograničen na obučeno, ovlašćeno osoblje. Obuča, ruke i bilo koji materijal korišćen unutar objekta treba da budu dezinfikovani (videti u nastavku) pre izlaska iz objekta. Oprema Po prijemu, svi životni stadijumi, rezervoari, voda, kontejneri za transport i oprema u kontaktu sa unetim vrstama, uključujući transportna vozila, moraju se rukovati na način koji osigurava da ne dođe do bekstva vrsta ili povezanih neciljanih vrsta iz objekta.	povezani mogu držati u potpunoj izolaciji od životne sredine; Član 19 stav 7 U slučaju nerutinskog premještanja vodenih organizama, nosilac dozvole je dužan da sprovede karantin ili eksperimentalno puštanje u skladu sa propisima organa uprave za bezbjednost hrane, a na osnovu mišljenja Odbora.	Potpuno usklađeno		
--	---	--------------------------	--	--

Sav materijal za pakovanje i transport mora biti dezinfikovao, ili spaljen ako je spaljivanje materijala odobreno. Smrtnosti i odlaganje Dnevni izveštaji o smrtnostima moraju se voditi i biti dostupni na uvid nadležnom organu. Sve smrtnosti moraju biti čuvane na licu mesta. Niko ne sme da odbaci smrtnosti, tkiva ili školjke bez odobrenog tretmana koji osigurava potpunu dezinfekciju. Mogu se primeniti toplotni tretmani kao što su autoklaviranje ili hemijska sterilizacija. Smrtnosti moraju biti prijavljene nadležnom organu, a države članice moraju pravovremeno istražiti uzrok smrtnosti. Smrtnosti se moraju čuvati, transportovati i odlagati u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1774/2002 Evropskog parlamenta i Saveta od 3. oktobra 2002. godine koja postavlja zdravstvena pravila u vezi sa nusproizvodima životinjskog porekla koji nisu namenjeni ljudskoj ishrani. Inspekcija i testiranje Redovne inspekcije moraju se vršiti za neciljane vrste. Ako se u organizmu identifikuje takva vrsta ili prethodno neotkrivena bolest ili parazit, moraju se preduzeti potrebne mere za kontrolu situacije. Ove mere mogu uključivati uništavanje organizama i dezinfekciju objekta. Trajanje Potrebno trajanje karantina će se razlikovati u zavisnosti od organizma u pitanju, sezonalnosti neciljanih vrsta od interesa i uslova uzgoja. Vođenje evidencije Objekti za karantin moraju voditi tačne evidencije o sledećem: — vremenima ulaska/izlaska osoblja, — broju smrtnosti i načinu skladištenja ili odlaganja, — tretmanu dolazne vode i otpadnih voda, — uzorcima koji se šalju stručnjacima na testiranje na netargetirane vrste, — bilo kojim abnormalnim uslovima koji utiču na rad karantina (prekidi u napajanju, oštećenja zgrada, ozbiljni vremenski uslovi itd.). <i>Dezinfekcija</i>				
---	--	--	--	--

Dezinfekcija podrazumeva primjenu dezinfekcionih sredstava u dovoljnoj koncentraciji i tokom dovoljnog vremena kako bi se eliminisali štetni organizmi. Dezinfekciona sredstva i koncentracije za karantinsku dezinfekciju moraju biti zasnovana na potpunoj dezinfekciji morske i slatke vode. Slične koncentracije treba koristiti i za rutinsku dezinfekciju objekata. Preporučuje se da se sva dezinfekciona sredstva neutralizuju pre ispuštanja u okolinu, a objekti koji koriste morsku vodu moraju se nositi sa rezidualnim oksidansima koji se proizvode tokom hemijske dezinfekcije. U slučaju vanredne situacije, kao što je pronalazak uvoznog parazita ili uzročnika bolesti, mora biti dostupno dovoljno dezinfekcionog sredstva kako bi se omogućilo lečenje celog objekta.				
PRILOG IV Lista vrsta predviđenih članom 2(5) Kalifornijska pastrmka, <i>Oncorhynchus mykiss</i> Potočna pastrmka, <i>Salvelinus fontinalis</i> Šaran, <i>Cyprinus carpio</i> Amur, <i>Ctenopharyntgodon Idella</i> Beli šaran/Beli tolstolobik, <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> Sivi šaran/Sivi tolstolobik, <i>Aristichthys nobilis</i> Pacifička ostriga, <i>Crassostrea gigas</i> Japanska ili manilska školjka, <i>Ruditapes philippinarum</i> Grgeč, <i>Micropterus salmoides</i> Jezerska zlatovčica, <i>Salvelinus alpinus</i>	Lista uobičajeno korišćenih stranih i lokalno neprisutnih vrsta Član 26 Listu uobičajeno korišćenih stranih i lokalno neprisutnih vrsta za koje nije potrebno izdavanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi utvrđuje Ministarstvo.	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji propisuje Listu uobičajeno korišćenih stranih i lokalno neprisutnih vrsta za koje nije potrebno izdavanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi	IV kvartal 2026
REGULATIVA SAVJETA (EZ) br. 1224/2009				
GLAVA I OPŠTE ODREDBE Član 1	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja	

Predmet Ovom Regulativom uspostavlja se sistem Zajednice za kontrolu, inspekcijski nadzor i izvršenje (u daljem tekstu: sistem kontrole Zajednice) sa ciljem da se obezbijedi usklađenost sa pravilima zajedničke politike ribarstva.			Predloga zakona o morskom ribarstvu	
Član 2 Područje primjene 1. Ova regulativa primjenjuje se na sve aktivnosti koje obuhvata zajednička politika ribarstva a koje se obavljaju na teritorijama država članica ili u vodama Zajednice ili koje obavljaju ribolovni plovni objekti Zajednice ili koje, ne dovodeći u pitanje prevashodnu odgovornost države članice čiju zastavu ribolovni plovni objekat vije, obavljaju državljani država članica. 2. Aktivnosti koje se obavljaju u morskim vodama prekomorskih teritorija i država iz Priloga II Ugovora tumače se kao aktivnosti koje se odvijaju u morskim vodama trećih zemalja.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja Predloga zakona o morskom ribarstvu	
Član 3 Odnos prema međunarodnim i nacionalnim odredbama 1. Ova regulativa primjenjuje se ne dovodeći u pitanje posebne odredbe koje sadrže sporazumi o ribarstvu zaključeni između Zajednice i trećih zemalja, kao ni one odredbe koje se primjenjuju u okviru regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom ili sličnih sporazuma u kojima je Zajednica ugovorna strana ili neugovorna strana koja učestvuje. 2. Ova regulativa primjenjuje se ne dovodeći u pitanje nacionalne odredbe o nadzoru koje prevazilaze okvire njenog minimuma zahtjeva, pod uslovom da su te nacionalne odredbe u saglasnosti sa zakonodavstvom Zajednice i zajedničkom politikom ribarstva. Na zahtjev Komisije, države članice joj dostavljaju te nacionalne odredbe o kontroli.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja Predloga zakona o morskom ribarstvu	
Član 4 Značenje izraza Tačka 1 – tačka 19	Nema odgovarajuće odredbe		Definicije su propisane Predlogom zakona o morskom ribarstvu	

20. serija je količina proizvoda ribarstva i akvakulture određene vrste koji su pripremljeni za prezentovanje na isti način i koji dolaze iz istog geografskog područja i sa istog ribolovnog plovila ili grupe ribolovnih plovni objekata ili iste proizvodne jedinice u akvakulturi;	Serijski ili lot Član 35 Privredni subjekti koji stavljaju na tržište proizvode akvakulture razvrstavaju te proizvode u serije. Serija proizvoda akvakulture sadrži proizvode akvakulture od samo jedne vrste sa jedne proizvodne jedinice u akvakulturi i koje su na isti način prezentovane. Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne odnose se na direktnu prodaju do 5 kg dnevno po krajnjem potrošaču koja se prodaju direktno iz proizvodne jedinice u akvakulturi za ličnu potrošnju.	Potpuno usklađeno		
Tačka 21- tačka 32	Nema odgovarajuće odredbe		Definicije su propisane Predlogom zakona o morskom ribarstvu	
GLAVA II OPŠTA NAČELA Član 5 Opšta načela 1. Države članice vrše kontrolu aktivnosti koje na njihovoj teritoriji i u vodama koje su pod njihovim suverenitetom ili jurisdikcijom obavljaju sva fizička i pravna lica u okviru zajedničke politike ribarstva, a posebno ribolovne aktivnosti, prekrcaj, premještanje ribe u kaveze ili u objekte za akvakulturu i objekte za tov ribe, iskrcaj, uvoz, prevoz, preradu, prodaju i skladištenje proizvoda ribarstva i akvakulture. 2. Države članice vrše i nadzor pristupa vodama i resursima i nadzor aktivnosti van voda Zajednice koje obavljaju ribolovni plovni objekti Zajednice koji viju zastavu tih država članica i, ne dovodeći u pitanje prevashodnu odgovornost države članice čiju zastavu ribolovni plovni objekti viju, njeni državljani. 3. Države članice donose odgovarajuće mjere, opredjeljuju finansijske, ljudske i tehničke resurse i uspostavljaju neophodne upravne i tehničke strukture kako bi obezbijedile kontrolu, inspekcijske preglede i izvršenje u vezi sa aktivnostima koje se obavljaju u okviru zajedničke politike ribarstva. Svojim nadležnim	Nadzor Član 37 Upravni nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega obavlja Ministarstvo. Inspekcijski nadzor Član 38 Poslove inspekcijskog nadzora u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor vrše inspektori za ribarstvo (u daljem tekstu: inspektori), poljoprivredni inspektori i veterinarski inspektori u dijelu koji se odnosi na praćenje proizvoda akvakulture. Inspekcija u okviru međunarodnih obaveza Član 39 Ministarstvo ovlašćuje inspektore koji učestvuju u sprovođenju nadzora i kontrole u dijelu koji se odnosi na akvakulturu u okviru međunarodnih ugovora kojih je Crna Gora potpisnica. Popis inspektora za kontrolu	Potpuno usklađeno		

organima i službenim licima države članice obezbjeđuju sva neophodna sredstva za vršenje službenih radnji. 4. Svaka država članica dužna je da obezbijedi da se kontrola, inspekcijski pregledi i izvršenje obavljaju bez diskriminacije u pogledu sektora, plovni objekata ili lica i to na osnovu upravljanja rizikom. 5. U svakoj državi članici jedan organ nadležan je za koordinisanje aktivnosti kontrole svih nacionalnih organa koji sprovode kontrolu. Dužnost tog organa je i da koordiniše prikupljanje, obradu i potvrđivanje informacija o ribolovnim aktivnostima, kao i da izvještava Komisiju, Agenciju za kontrolu ribarstva Zajednice osnovanu u skladu sa Regulativom (EZ) br. 768/2005, ostale države članice i, po potrebi, treće zemlje, kao i da sarađuje s njima i omogućiti da im se prenose informacije. 5. U svakoj državi članici jedan organ nadležan je za koordinisanje aktivnosti kontrole svih nacionalnih organa koji sprovode kontrolu. Dužnost tog organa je i da koordiniše prikupljanje, obradu i potvrđivanje informacija o ribolovnim aktivnostima, kao i da izvještava Komisiju, Agenciju za kontrolu ribarstva Zajednice osnovanu u skladu sa Regulativom (EZ) br. 768/2005, ostale države članice i, po potrebi, treće zemlje, kao i da sarađuje s njima i omogućiti da im se prenose informacije.	Član 40 Ministarstvo vodi i ažurira popis inspektora za kontrolu akvakulture odgovornih za obavljanje inspekcijskih pregleda. Obavljanje inspekcijskih pregleda Član 41 Inspektori obavljaju inspekcijske preglede na nediskriminišući način na uzgajalištima, uz obalu, u lukama i na iskrcajnim mjestima, tokom prevoza, u objektima za preradu i duž cijelog lanca snabdijevanja proizvodima akvakulture. Inspektori provjeravaju usklađenost sa ovim zakonom, a posebno provjeravaju zakonitost proizvoda akvakulture koji se zadržavaju na uzgajalištu, plovilu, koji se skladište, prevoze, prekrcajavu, premještaju, iskrcavaju, prerađuju ili stavljaju na tržište, kao i tačnost pratećih dokumenata. Inspektori mogu pregledati sve relevantne prostore, palube na plovilima, izlovljene proizvode akvakulture, opremu, skladišne prostore i ambalaže u kojima se nalaze proizvodi akvakulture, kao i sve relevantne dokumente za koje smatraju da ih je potrebno pregledati kako bi se provjerila usklađenost sa zakonom. U sprovođenju inspekcijskog nadzora inspektori su ovlašćeni fotografisati ili snimati lica, prostore, ribolovne alate i sve ostale prostore i sredstva koja su predmet inspekcijskog nadzora. Pod poslovnim prostorijama, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se uzgojne instalacije, plovila u akvakulturi i stambene prostorije prijavljene kao poslovni prostor i druge prostorije, prevozna sredstva i slično, u kojima nadzirano pravno lice obavlja poslovnu djelatnost. Inspektor i ovlašćene osobe su ovlašćeni u postupku nadzora zatražiti i pregledati isprave na osnovu kojih se može utvrditi identitet lica (lična karta, pasoš i sl.), a lica koja podliježu nadzoru i lica zatečena na mjestu			
--	---	--	--	--

	nadzora dužna su na zahtjev inspektora dati takvu ispravu na uvid. U skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak inspektori mogu ispitivati lica za koja se smatra da imaju informacije o pitanjima koja su predmet inspekcijskog pregleda. Inspektori obavljaju inspekcijske preglede na način kojim u najvećoj mogućoj mjeri sprječavaju svako smanjenje kvaliteta proizvoda akvakulture, smetnje u obavljanju uzgoja, prevoza, skladištenja, prerade i stavljanja na tržište. Inspektori obavljaju inspekcijske nadzore bez prethodne najave. Izuzetno od stava 9 ovog člana, o početku obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor može obavijestiti nadzirani subjekat ako smatra da se time neće umanjiti efikasnost inspekcijskog nadzora. Inspekcijski nadzor obavlja se nadzorom. O obavljenom nadzoru sastavlja se zapisnik. Sadržinu i izgled obrasca zapisnika propisuje Ministarstvo			
6. U skladu sa postupkom koji je utvrđen članom 103, doprinosi iz Evropskog fonda za ribarstvo utvrđeni Regulativom (EZ) br. 1198/2006 i finansijski doprinosi Zajednice za mjere iz člana 8 tačka a Regulative (EZ) br. 861/2006 plaćaju se samo pod uslovom da države članice ispunjavaju obavezu kojom se od njih zahtijeva da poštuju i sprovode pravila zajedničke politike ribarstva koja se odnose na mjere koje se finansiraju ili imaju uticaja na njihovu efikasnost, i da u tu svrhu sprovode i održavaju efikasan sistem kontrole, inspekcijskog nadzora i izvršenja. 7. U skladu sa svojim nadležnostima, Komisija i države članice moraju obezbijediti da se pri upravljanju finansijskom pomoći Zajednice i kontroli te finansijske pomoći ispunjavaju ciljevi ove regulative.	Nema odgovarajuće odredbe	neprimjenjivo		Saradnja sa Komisijom biće omogućena od dana pristupanja Crne Gore EU
Član 6 – član 35	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja Predloga zakona	

			o morskom ribarstvu	
Član 36 Zabrana ribolova koju sprovodi Komisija Član 37 Korektivne mjere	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 38 – član 56	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja Predloga zakona o morskom ribarstvu	
Član 57 Plasman na tržište po zajedničkim standardima 1. Države članice obezbjeđuju da se proizvodi na koje se primjenjuju zajednički standardi plasmana prvi put izlože za prodaju, ponude na prodaju, prodaju ili na neki drugi način plasiraju na tržište samo ako zadovoljavaju ove standarde. 2. Proizvodi koji se povlače sa tržišta u skladu sa Regulativom (EZ) br. 104/2000 moraju zadovoljavati zajedničke standarde plasiranja na tržište, a posebno one standarde koji se odnose na kategorije svježine. 3. Privredni subjekti koji su odgovorni za kupovinu, prodaju, skladištenje ili prevoz serija proizvoda ribarstva i akvakulture moraju biti u mogućnosti da dokažu da ti proizvodi zadovoljavaju minimum standarda za plasman na tržište u svim fazama plasmana.	Zajednički tržišni standardi Član 34 Privredni subjekti u svim fazama lanca snabdijevanja odgovorni za otkup, prodaju, skladištenje ili prevoz serija proizvoda akvakulture moraju dokazati da proizvodi, prema potrebi, ispunjavaju zajedničke tržišne standarde u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizovanje tržišta u ribarstvu i akvakulturi.	Potpuno usklađeno		
Član 58 Sljedivost 1. Ne dovodeći u pitanje Regulativu (EZ) br. 178/2002, sve serije proizvoda ribarstva i akvakulture moraju biti sljedive u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, od izlova i sakupljanja do faze maloprodaje. 2. Proizvodi ribarstva i akvakulture koji se plasiraju na tržište ili koji će vjerovatno biti plasirani na tržište u Zajednici moraju biti deklarirani na odgovarajući način kako bi se omogućila sljedivost svake serije.	Sljedljivost Član 36 Proizvodi akvakulture moraju da budu sljedljivi u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, od faze izlova do faze maloprodaje. Serije proizvoda akvakulture koje se stavljaju na raspolaganje na tržištu ili će vjerovatno biti stavljene na raspolaganje na tržištu moraju biti označene na odgovarajući način, kako bi se osigurala sljedljivost svake serije.	Potpuno usklađeno		

3. Proizvodi ribarstva i akvakulture mogu se poslije prve prodaje miješati ili razdvajati samo ako je moguće slijediti ih do faze izlova ili sakupljanja. 4. Države članice obezbjeđuju da privredni subjekti imaju uspostavljen sistem i utvrđene postupke za identifikovanje svih privrednih subjekata koji su im dostavili serije proizvoda ribarstva i akvakulture, kao i onih subjekata kojima su ti proizvodi dostavljeni. Ovi podaci moraju biti dostupni nadležnim organima na njihov zahtjev.	Podaci o sljedljivosti moraju se dati na raspolaganje inspekciji na osnovu zahtjeva. Minimalne informacije potrebne za dokaz sljedljivosti, način vođenja njihove evidencije te način označavanja proizvoda akvakulture iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.			
5. Za sve serije proizvoda ribarstva i akvakulture minimum zahtjeva koji se tiču deklarisanja i potrebnih podataka obuhvata: (a) identifikacioni broj svake serije; (b) spoljni identifikacioni broj i ime ribolovnog plovila ili naziv proizvodne jedinice u akvakulturi; (c) FAO troslovni kod za svaku vrstu; (d) datum ulova ili proizvodnje; (e) količinu svake vrste izraženu u kilogramima neto mase ili, u zavisnosti od slučaja, broj jedinki; (f) ime i adresu dobavljača; (g) podatke za potrošače predviđene članom 8 Regulative (EZ) br. 2065/2001 trgovački naziv, naučno ime, relevantno geografsko područje i metod proizvodnje; (h) podatak o tome da li su proizvodi ribarstva prethodno zamrzavani. 6. Države članice omogućavaju da podaci iz stava 5 tač. (g) i (h) budu dostupni potrošačima u fazi maloprodaje. 7. Podaci navedeni u stavu 5 tač. (a) do (f) ne primjenjuju se na proizvode ribarstva i akvakulture koji su u Zajednicu uvezeni uz potvrdu o ulovu koja je dostavljena u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1005/2008. 8. Države članice mogu od zahtjeva utvrđenih ovim članom izuzeti male količine proizvoda koje se potrošačima prodaju direktno sa ribolovnih plovnih objekata, ako njihova vrijednost nije veća od 50 eura po danu. Svaka izmjena ovog graničnog iznosa donosi se u skladu sa postupkom iz člana 119. 9. Detaljna pravila za primjenu ovog člana donose se u skladu sa postupkom iz člana 119.	Sljedljivost Član 36, stav 4 Minimalne informacije potrebne za dokaz sljedljivosti, način vođenja njihove evidencije te način označavanja proizvoda akvakulture iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Pravilnika o označavanju količine ribarskih proizvoda i minimalnim informacijama za praćenje potrebne za dokaz sljedljivosti	III kvartal 2026

POGLAVLJE II Aktivnosti nakon iskrcaja Član 59 – član 69	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja Predloga zakona o morskom ribarstvu	
Član 69 - Član 94	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja Predloga zakona o morskom ribarstvu	
Član 95 Posebni programi kontrole i inspekcije 1. U skladu sa postupkom iz člana 119 i uz saglasnost predmetne države članice, Komisija može odrediti vrste ribarstva koje će biti obuhvaćene posebnim programima kontrole i inspekcijskog nadzora. 2. Posebnim programima kontrole i inspekcijskog nadzora iz stava 1 utvrđuju se ciljevi, prioriteti, postupci, kao i kriterijumi za aktivnosti inspekcijskog nadzora. Ti kriterijumi utvrđuju se na osnovu upravljanja rizicima i periodično se ponovo razmatraju poslije analize postignutih rezultata. 3. Ako višegodišnji plan stupi na snagu prije nego što posebni program kontrole i inspekcijskog nadzora počne da se primjenjuje, svaka država članica utvrđuje ciljne kriterijume za aktivnosti inspekcijskog nadzora na osnovu upravljanja rizikom. 4. Države članice donose neophodne mjere kojima obezbjeđuju sprovođenje posebnih programa kontrole i inspekcijskog nadzora, a naročito u pogledu opredjeljivanja potrebnih ljudskih i materijalnih resursa i rokova i zona u kojima će se programi sprovoditi.	Nema odgovarajuće odredbe	neprimjenjivo	Vršenje službenih kontrola od strane Evropske komisije biće omogućeno od dana pristupanja Crne Gore EU	
GLAVA X OCJENJIVANJE I KONTROLA KOJU VRŠI KOMISIJA Član 96 Opšta načela Član 97 Nadležnost službenih lica Komisije				Danom pristupanja Crne Gore EU

Član 98 Provjere Član 99 Nezavisni inspekcijski pregled Član 100 Revizija Član 101 Izvještaji o provjeri, nezavisnom inspekcijskom pregledu i reviziji Član 102 Dalji postupci u vezi sa izvještajima o provjeri, nezavisnom inspekcijskom pregledu i reviziji	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		biće omogućeno vršenje službenih kontrola od strane Evropske komisije
GLAVA XI MJERE KOJIMA SE OBEZBJEĐUJE DA DRŽAVE ČLANICE POŠTUJU PRAVILA ZAJEDNIČKE POLITIKE RIBARSTVA POGLAVLJE I Finansijske mjere Član 103 Privremeno obustavljanje i trajno ukidanje finansijske pomoći Zajednice	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
POGLAVLJE II Zabrana ribolova Član 104 Zabrana ribolova zbog neispunjavanja ciljeva zajedničke politike ribarstva 1. Ako država članica ne ispunjava svoje obaveze u pogledu sprovođenja višegodišnjeg plana, i ako Komisija ima dokaze da neizvršenje ovih obaveza predstavlja ozbiljnu prijetnju po očuvanje određenih stokova, Komisija može privremeno zabraniti ribolov na koji to neispunjavanje obaveza utiče. 2. Komisija pismenim putem obavještava državu članicu o svojim nalazima i odgovarajućoj dokumentaciji i određuje rok od najviše deset radnih dana da država članica dokaže da se ribolov može bezbjedno nastaviti. 3. Mjere utvrđene stavom 1 primjenjuju se samo ako država članica ne odgovori na zahtjev Komisije u roku utvrđenom stavom 2 ili ako se njen odgovor ne može smatrati zadovoljavajućim ili jasno ukazuje na to da država članica nije preduzela potrebne mjere.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

4. Komisija će ukinuti zabranu ribolova nakon što država članica pismenim putem dostavi Komisiji dokaze koji odgovaraju zahtjevima Komisije i potvrđuju da se ribolov može bezbjedno nastaviti. POGLAVLJE III Smanjenje i prenos kvota i ribolovnog napora Član 105 Smanjenje kvota Član 106 Smanjenje ribolovnog napora Član 107 Smanjenje kvota zbog neusklađenosti sa pravilima zajedničke politike ribarstva				
POGLAVLJE IV Hitne mjere Član 108 – član 118	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja Predloga zakona o morskom ribarstvu	
Član 119 Postupak Odbora 1. Komisiji pomaže Odbor koji se osniva u skladu sa članom 30 Regulative (EZ) br. 2371/2001. 2. Kod pozivanja na ovaj član, primjenjuje se čl. 4 i 7 Odluke 1999/468/EZ. Period propisan članom 4 stav 3 Odluke 1999/468/EZ iznosi mjesec dana.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
GLAVA XIV IZMJENE, DOPUNE I PRESTANAK VAŽENJA Član 120 – član 124	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
PRILOG I POSEBNI KRITERIJUMI INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA VIŠEGODIŠNJE PLANOVE	Nema odgovarajuće odredbe		Posebni kriterijumi inspekcijskog nadzora navedeni u Prilogu I odnose se na morski	

			ribolov, što je predmet regulisanja Predloga zakona o morskome ribarstvu	
PRILOG II UPOREDNA TABELA	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
REGULATIVA (EU) br. 1380/2013				
DIO I OPŠTE ODREDBE Član 1. Područje primjene 1. Zajednička ribarska politika (ZRP) obuhvata: (a) očuvanje morskih bioloških resursa i upravljanje ribarstvom i flotama koji iskorištavaju te resurse; (b) u odnosu na tržišne mjere i finansijske mjere za podršku sprovođenja ZRP-a: slatkovodne biološke resurse, akvakulturu te preradu i traženje proizvodima ribarstva i akvakulture. 2. ZRP obuhvata aktivnosti navedene u stavu 1. koje se sprovode: (a) na državnom području država članica na koje se primjenjuje Ugovor; (b) u vodama Unije, uključujući od strane ribarskih plovila koja plove pod zastavom ili su registrovane u trećim zemljama; (c) od strane ribarskih plovila Unije izvan voda Unije; ili (d) od strane državljana država članica, ne dovodeći u pitanje primarnu odgovornost države zastave	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 2. Ciljevi 1. ZRP osigurava da su aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi dugoročno ekološki održive i da se njima upravlja na način koji je u skladu s ciljevima postizanja ekonomskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje i doprinos dostupnosti zaliha hrane.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
2. ZRP primjenjuje predostrožni pristup upravljanju ribarstvom i nastoji osigurati da iskorištavanje živih morskih bioloških resursa obnavlja i održava populacije izlovljavanih vrsta	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

iznad nivoa koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Kako bi se postigao cilj postupnog obnavljanja i održavanja populacija ribljih stokova iznad nivoa biomase sposobnih za proizvodnju najvišeg održivog prinosa, stopa iskorištavanja koja osigurava najviši održivi prinos postići će se do 2015., gdje je to moguće i, na postupnoj, progresivnoj osnovi, najkasnije do 2020. za sve stokove				
3. ZRP provodi pristup upravljanja ribarstvom zasnovan na ekosistemu kako bi se osiguralo da negativni uticaji ribolovnih aktivnosti na morski ekosistem budu najmanji mogući, i pokušava osigurati da aktivnosti akvakulture i ribarstva izbjegavaju degradaciju morske životne sredine	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
4. ZRP doprinosi prikupljanju naučnih podataka.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
5. ZRP posebno: (a) postupno eliminiše odbačene ulove od slučaja do slučaja, uzimajući u obzir najbolji raspoloživi naučni savjet izbjegavanjem i smanjivanjem odbačenog ulova do najmanje moguće mjere i postupnim osiguravanjem iskrcavanja ulova; (b) ako je potrebno, na najbolji mogući način iskorištava neželjeni ulov, bez stvaranja tržišta za one ulove koji su manji od minimalne referentne veličine potrebne za očuvanje; (c) omogućava uslove za ekonomski isplativ i konkurentan ribolov i prerađivačku industriju te za aktivnosti na obali koje su povezane s ribolovom; (d) osigurava mjere za prilagođavanje ribolovnog kapaciteta flota sa stepenom ribolovnih mogućnosti u skladu sa stavom 2., s ciljem osiguravanja ekonomski isplativih flota bez prevelikog iskorištavanja morskih bioloških resursa; (e) promovira razvoj održivih aktivnosti akvakulture u Uniji i pridonosi snabdijevanju hranom i sigurnosti hrane te zapošljava (f) doprinosi primjerenom životnom standardu za one koji zavise od ribolovnih aktivnosti, imajući u vidu priobalno ribarstvo i društveno-ekonomske aspekte, (g) doprinosi učinkovitom i transparentnom unutrašnjem tržištu za proizvode ribarstva i akvakulture te osiguravanju ravnopravnih uslova za proizvode ribarstva i akvakulture koji se stavljaju na tržište Unije;	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

(h) uzima u obzir interese potrošača i proizvođača; (i) promoviše aktivnosti obalnog ribolova, uzimajući u obzir društveno-ekonomske aspekte; (j) usklađena je sa zakonodavstvom Unije u području životne sredine, posebno s ciljem postizanja dobrog stanja životne sredine do 2020.godine kako je određeno u članu 1. stavu 1. Direktive 2008/56/EZ, kao i u drugim politikama Unije.				
Član 3 Načela dobrog upravljanja ZRP se rukovodi sledećim načelima dobrog upravljanja: (a) jasno definisanje odgovornosti na nivou Unije, na regionalnim, nacionalnim i lokalnim nivoima; (b) uzimanje u obzir regionalnih posebnosti, kroz regionalizovani pristup; (c) uspostavljanje mjera u skladu s najboljim raspoloživim naučnim savjetom; (d) dugoročna perspektiva; (e) troškovna učinkovitost administrativnih poslova; (f) prikladna uključenost interesnih strana, posebno savjetodavnih tijela, u svim fazama, od početka do sprovođenja mjera; (g) primarna odgovornost države zastave; (h) usklađenost s drugim politikama Unije; (i) korištenje procjena uticaja prema potrebi; (j) usklađenost između unutrašnje i vanjske dimenzije ZRP-a; (k) transparentnost upravljanja podacima u skladu s postojećim pravnim zahtjevima uz poštovanje privatnog života, zaštite osobnih podataka i pravila o povjerljivosti; dostupnost podataka odgovarajućim naučnim tijelima, drugim tijelima sa naučnim ili upravljačkim interesom i drugim definisanim krajnjim korisnicima.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 4 Definicije Tačka 1- tačka 24	Nema odgovarajuće odredbe		Definicije su predmet regulisanja Predloga zakona o morskom ribarstvu	

(25)"akvakultura" znači uzgoj ili kultivacija vodenih organizama korištenjem tehnika osmišljenih da povećaju proizvodnju navedenih organizama preko prirodnog kapaciteta životne sredine, gdje organizmi ostaju u vlasništvu fizičke ili pravne osobe tokom faze uzgoja i proizvodnje, do i uključujući fazu izlova;	Akvakultura Član 3 Akvakultura je uzgoj ili oplemenjivanje vodenih organizama korištenjem tehnika, koje su predviđene za povećanje proizvodnje vodenih organizama preko prirodnog kapaciteta okruženja, gdje organizmi ostaju u vlasništvu pravnog lica ili preduzetnika tokom svih faza uzgoja i proizvodnje uključujući i fazu izlova.	Potpuno usklađeno		
Tačka 26 – tačka 37	Nema odgovarajuće odredbe		Definicije su predmet regulisanja Predloga zakona o morskom ribarstvu	
Član 5 – član 24	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja Predloga zakona o morskom ribarstvu	
DIO V. NAUČNA OSNOVA ZA UPRAVLJANJE RIBARSTVOM Član 25. Podatkovni zahtjevi za upravljanje ribarstvom 1. Države članice, u skladu s pravilima donesenim u području prikupljanja podataka, prikupljaju biološke, tehničke, društveno-ekonomske podatke i podatke o životnoj sredini potrebne za upravljanje ribarstvom, upravljaju njima te ih stavljaju na raspolaganje krajnjim korisnicima, uključujući tijelima koja je odredila Komisija. Sticanje i upravljanje takvim podacima prihvatljivo je za finansiranje iz Evropskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u skladu s budućim pravnim aktom Unije kojim se uspostavljaju uslovi za finasijsku podršku za pomorsku i ribarsku politiku za period 2014. - 2020. Ti podaci posebno omogućuju ocjenu: (a) stanja iskorištavanih morskih bioloških resursa;	Prikupljanje podataka o akvakulturi Član 30 Ministarstvo donosi Godišnji plan prikupljanja podataka u ribarstvu, uključujući prikupljanje podataka u akvakulturi i objavljuje na svojoj internet stranici. Za potrebe prikupljanja socio-ekonomskih podataka u akvakulturi u okviru sprovođenja Godišnjeg plana prikupljanja podataka u ribarstvu iz stava 1 ovog člana, nosioci dozvole dužni su Ministarstvu na propisanim obrascima i u propisanom roku dostavljati tačne i potpune knjigovodstvene i druge podatke o finansijskim i poslovnim aktivnostima u akvakulturi. Oblik, sadržaj, način dostavljanja, kao i rokove dostavljanja obrazaca iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo. Drugi podaci Član 31	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji propisuje obuhvat i način dostavljanja podataka u akvakulturi	IV kvartal 2026

(b) stepene ribolova i učinka koji ribolovne aktivnosti imaju na morske biološke resurse i morske ekosisteme; i (c) društveno-ekonomske učinkovitosti ribarstva, akvakulture i prerađivačkih sektora unutar i izvan voda Unije. 2. Prikupljanje, upravljanje podacima i korišćenje podataka zasniva se na sljedećim načelima: (a) tačnost i pouzdanost, te pravovremeno prikupljanje; (b) korištenje mehanizama za koordinaciju s ciljem izbjegavanja dupliranja prikupljanja podataka u različite svrhe; (c) sigurno čuvanje i zaštita prikupljenih podataka u računarskim bazama podataka, i, prema potrebi, njihova dostupnost javnosti, uključujući na agregiranoj razini istovremeno osiguravajući povjerljivost; (d) pristup od strane Komisije ili tijela koja je Komisija imenovala, nacionalnim bazama podataka i sistemima koji se koriste za obradu prikupljenih podataka u svrhu provjere postojanja i kvaliteta podataka. e) pravovremena dostupnost relevantnih podataka i odgovarajućih metodologija kojima su dobijeni tijelima s istraživačkim ili upravljačkim interesom u naučnoj analizi podataka iz sektora ribarstva i drugim zainteresiranim stranama, osim u okolnostima kada je potrebna zaštita i povjerljivost u skladu s mjerodavnim pravom Unije.	U svrhu prikupljanja podataka u akvakulturi, osim podataka propisanih ovim zakonom, nosioci dozvole dužni su na zahtjev Ministarstvu dostaviti i druge podatke koje su obavezni voditi u skladu sa drugim propisima. Plovila u akvakulturi Član 32 Sva plovila koja se koriste u akvakulturi moraju biti upisana u Registar plovila u akvakulturi kojeg vodi Ministarstvo u elektronskoj formi. Odobrenje za upis plovila u Registar plovila u akvakulturi na zahtjev nosioca dozvole izdaje Ministarstvo. Sadržinu zahtjeva, sadržinu odobrenja i sadržinu Registra plovila u akvakulturi propisuje Ministarstvo.			
3. Države članice svake godine podnose izvještaj Komisiji o izvršenju nacionalnih programa za prikupljanje podataka koje je dostupno javnosti. Komisija procjenjuje godišnje izvještaje o prikupljanju podataka nakon savjetovanja sa svojim naučnim savjetodavnim tijelom i, prema potrebi, s prikladnim regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom (RFMO-ovi) kojima je Unija ugovorna stranka ili posmatrač te s relevantnim međunarodnim naučnim tijelima.	Nema odgovarajuće odredbe	neprimjenjivo		Od dana pristupanja Crne Gore EU, postojeća obaveza dostavljanja izvještaja Evropskoj komisiji
4. Države članice osiguravaju koordinaciju na državnom nivou vezano uz prikupljanje i upravljanje naučnim podacima za upravljanje ribarstvom, uključujući društveno-ekonomske podatke. S tim ciljem, one imenuju nacionalnog dopisnika i organizuju godišnji koordinacijski sastanak na nacionalnom	Prikupljanje podataka o akvakulturi Član 30 Ministarstvo donosi Godišnji plan prikupljanja podataka u ribarstvu, uključujući prikupljanje podataka u akvakulturi i objavljuje na svojoj internet stranici.	Potpuno usklađeno		

nivou. Komisija se obavještava o nacionalnim koordinacijskim aktivnostima i poziva na koordinacijske sastanke.	Za potrebe prikupljanja socio-ekonomskih podataka u akvakulturi u okviru sprovođenja Godišnjeg plana prikupljanja podataka u ribarstvu iz stava 1 ovog člana, nosioci dozvole dužni su Ministarstvu na propisanim obrascima i u propisanom roku dostavljati tačne i potpune knjigovodstvene i druge podatke o finansijskim i poslovnim aktivnostima u akvakulturi. Oblik, sadržaj, način dostavljanja, kao i rokove dostavljanja obrazaca iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.			
5. Države članice, u bliskoj saradnji s Komisijom, koordiniraju svoje aktivnosti prikupljanja podataka s ostalim državama članicama u istoj regiji te preduzimaju sve napore kako bi koordinirale svoje aktivnosti s trećim zemljama koje imaju suverenitet ili jurisdikciju nad vodama u istoj regiji. 6. Prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka obavlja se na troškovno učinkovit način. 7. Ako država članica pravovremeno ne prikupi i/ili ne pruži podatke krajnjim korisnicima, relevantna finansijska pomoć državi članici može biti proporcionalno suspendovana ili prekinuta u skladu s budućim pravnim aktom Unije kojim se uspostavlja uslovi za finansijsku podršku za pomorsku i ribarsku politiku za period 2014. - 2020.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
Član 26. Savjetovanje sa naučnim tijelima Komisija se savjetuje s odgovarajućim naučnim tijelima Prema potrebi, savjetuje se s STECF-om o pitanjima koja se odnose na očuvanje i upravljanje živim morskim resursima, uključujući biološka, ekonomska, socijalna i tehnička pitanja te pitanja vezana za životnu sredinu. Savjetovanja sa naučnim tijelima uzimaju u obzir pravilno upravljanje javnim sredstvima, s ciljem izbjegavanja dupliciranja rada takvih tijela.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 27. Istraživanje i naučno savjetovanje 1. Države članice sprovode istraživanja u području ribarstva i akvakulture i inovacijske programe. One koordiniraju svoje inovacije u području istraživanja ribarstva i programa naučnih savjeta s drugim državama članicama, u bliskoj saradnji s	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		Koordinacija i saradnja sa državama članicama u pogledu istraživanja u

Komisijom, u kontekstu istraživačkih i inovacijskih okvira Unije, uključujući, prema potrebi, relevantna savjetodavna Savjeta. Te su aktivnosti prihvatljive za finansiranje iz proračuna Unije u skladu s relevantnim pravnim aktima Unije. 2. Države članice dužne su, uz učešće relevantnih učesnika, koristeći, između ostalog, dostupne finansijske resurse Unije i kroz međusobnu koordinaciju, osigurati dostupnost relevantnih kompetencija i ljudskih resursa koji će biti uključeni u naučni savjetodavni proces				području ribarstva biće omogućena od dana pristupanja Crne Gore EU
DIO VI VANJSKA POLITIKA Član 28. Ciljevi 1. Kako bi se osiguralo održivo iskorištavanje, upravljanje i očuvanje morskih bioloških resursa i morskog ekosistema, Unija sprovodi svoju vanjsku politiku za ribarstvo u skladu sa svojim međunarodnim Obavezama i ciljevima politike, kao i ciljevima i načelima određenima u članu 2. i 3.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
2. Unija posebno: (a) aktivno podržava i doprinosi razvoju naučnih spoznaja i savjetovanja; (b) unapređuje koherentnost politika u inicijativama Unije, s posebnim naglaskom na aktivnosti vezane sa životnom sredinom, trgovinu i razvoj te jača dosljednost preduzetih aktivnosti u kontekstu razvojne saradnje te naučne, tehničke i ekonomske saradnje; (c) doprinosi održivim ribolovnim aktivnostima koje su ekonomski isplative te podstiču zapošljavanje unutar Unije; (d) osigurava da su ribolovne aktivnosti Unije izvan vodâ Unije zasnovane na istim načelima i standardima koji se primjenjuju na osnovu prava Unije u području ZRP-a, istovremeno promovišući ravnopravne uslove za subjekte Unije prema subjektima trećih zemalja; (e) promoviše i podstiče, u svim međunarodnim sferama, mjere potrebne za iskorjenjivanje IUU ribolova; (f) promoviše uspostavljanje i jačanje odbora o usklađivanju u okviru RFMO-ova, periodinih nezavisnih ocjena uspješnosti te odgovarajućih korektivnih mjera, uključujući učinkovite i	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

odvraćajuće sankcije koje se trebaju primjenjivati na transparentan i nediskriminisan način.				
3. Odredbe iz ovog dijela ne dovode u pitanje posebne odredbe donesene prema članu 218. Ugovora.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
GLAVA I. Međunarodne ribarske organizacije Član 29. Aktivnosti Unije u međunarodnim ribarskim organizacijama 1. Unija aktivno podstiče i doprinosi aktivnostima međunarodnih organizacija koje se bave ribarstvom, uključujući RFMO-ove.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
2. Stajališta Unije u međunarodnim organizacijama koje se bave ribarstvom i RFMO-ovima zasnivaju se na najboljem raspoloživom naučnom savjetu, kako bi se osiguralo da se ribarskim resursima upravlja u skladu sa ciljevima utvrđenima u članu 2., posebno njegovom stavu 2. i stavu 5. tački (c). Unija nastoji predvoditi postupak jačanja učinkovitosti RFMO-ova kako bi im se omogućilo da bolje čuvaju i upravljaju živim morskim resursima koji su u njihovom djelokrugu.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
3. Unija aktivno podstiče razvoj prikladnih i transparentnih mehanizama za raspodjelu ribolovnih mogućnosti.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
4. Unija podstiče saradnju među RFMO-ovima i dosljednost između njihovih regulatornih okvira, i podstiče razvoj naučnog znanja i savjeta kako bi osigurala da se njihove preporuke zasnivaju na takvom naučnom savjetu.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 30. Usklađenost s međunarodnim odredbama Unija sarađuje, uključujući putem Evropske agencije za kontrolu ribarstva ("Agencija"), s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama koje se bave ribarstvom, uključujući RFMO-ovima, kako bi ojačala usklađenost s mjerama, posebno onima vezanima uz borbu protiv IUU ribolova, kako bi se osiguralo strogo pridržavanje mjera koje su takve međunarodne organizacije donijele.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
GLAVA II Sporazumi o partnerstvu u održivom ribarstvu Član 31	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

Načela i ciljevi sporazumâ o partnerstvu u održivom ribarstvu 1. Sporazumi o partnerstvu u održivom ribarstvu s trećim zemljama uspostavljaju upravljački okvir koji će obuhvatati pravne, ekonomske i društvene aspekte te aspekt zaštite životne sredine za ribolovne aktivnosti koje sprovode ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja. Takvi okviri mogu obuhvatati: (a) razvoj i podršku potrebnih naučnih i istraživačkih institucija; (b) sposobnosti praćenja, kontrole i nadzora; (c) druge elemente za izgradnju kapaciteta u vezi s razvojem politike održivog ribarstva treće zemlje.				
2. S ciljem osiguranja održivog iskorištavanja viškova morskih bioloških resursa, Unija nastoji osigurati da sporazumi o partnerstvu u održivom ribarstvu s trećim zemljama budu od zajedničke koristi kako Uniji tako i dotičnoj partnerskoj zemlji, uključujući njeno lokalno stanovništvo i ribarsku industriju, te da i oni doprinose nastavku sprovođenja aktivnosti flota Unije i ciljaju na postizanje odgovarajućeg udjela dostupnog viška, srazmjerno interesima flote Unije.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
3. S ciljem osiguravanja da plovila koja ribare u okviru sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu djeluju, prema potrebi, u skladu sa standardima sličnim onima koji se odnose na ribarska plovila koja ribare u vodama Unije, Unija nastoji uključiti u sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu odgovarajuće odredbe o Obavezama u vezi s iskrcavanjem ribe i proizvoda ribarstva.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
4. Ribarska plovila Unije love samo višak dopuštenog ulova kako je navedeno u članu 62. stav 2. i 3. UNCLOS-a, i utvrđeno, na jasan i transparentan način, na osnovu najboljeg raspoloživog naučnog savjeta i relevantnih informacija razmijenjenih između Unije i treće zemlje o ukupnom ribolovnom naporu svih flota na zahvaćenim stokovima. Vezano uz pogranične riblje stokove ili visoko migracijske riblje stokove, utvrđivanje resursa kojima je moguće pristupiti treba uzeti u obzir naučnu ocjenu koja je provedena na regionalnom nivou kao i mjere očuvanja i upravljanja koje su donijeli relevantni RFMO-ovi.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

5. Ribarska plovila Unije ne smiju ribariti u vodama treće zemlje s kojom je na snazi sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu osim ako im je izdato odobrenje za ribolov u skladu s tim sporazumom.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
6. Unija osigurava da sporazumi o partnerstvu u održivom ribarstvu uključuju klauzulu o poštovanju demokratskih načela i ljudskih prava koja predstavlja ključan element takvih sporazuma. Ti sporazumi, u najvećoj mogućoj mjeri, uključuju: (a) klauzulu koja zabranjuje povoljnije uslove drugim flotama koje ribare u tim vodama od onih omogućenih privrednim subjektima u Uniji, uključujući uslove koji se odnose na očuvanje, razvoj i upravljanje resursima, finansijske sporazume te naknade i prava u vezi s izdavanjem odobrenja za ribolov; (b) klauzulu o isključivosti u vezi s pravilom predviđenim stavom 5.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
7. Moraju se uložiti naponi na nivou Unije radi nadzora aktivnosti ribarskih plovila Unije koja ribare u vodama Unije i u vodama koje ne pripadaju Uniji izvan okvira sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
8. Države članice osiguravaju da plovila Unije koja plove pod njihovom zastavom i djeluju izvan voda Unije mogu pružiti detaljnu i tačnu dokumentaciju o svim aktivnostima ribolova i prerade.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
9. Odobrenje za ribolov, iz stava 5., dodjeljuje se plovilu koje je ispisano iz registra ribolovne flote Unije i koje je ponovno u njega upisano unutar 24 mjeseca, samo ako vlasnik tog plovila pruži nadležnim tijelima države članice pod čijom zastavom plovi sve podatke potrebne da se dokaže da je za vrijeme tog perioda plovilo djelovalo na način koji je u potpunosti u skladu sa standardima primjenjivima na plovila koja plove pod zastavom država članica Unije. Ako se država pod čijom je zastavom plovilo za vrijeme dok nije bilo upisano u registar ribolovne flote Unije prizna pravom Unije kao država koja ne sarađuje u pogledu borbe protiv, odvratanju od i eliminisanju IUU ribolova, ili kao država koja dopušta neodrživo iskorištavanje živih morskih resursa, takvo odobrenje za ribolov se daje samo ako se utvrdi da su ribolovne operacije plovila prestale i da je vlasnik preduzeo hitne mjere da ispiše plovilo iz registra te države.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

10. Komisija određuje nezvisne ex-ante i ex-post procjene svakog protokola uz sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu i pravovremeno ih dostavlja Evropskom parlamentu i Vijeću prije nego što Vijeću podnese preporuku za odobrenje otvaranja pregovora o protokolu koji će slijediti. Sažetak tih procjena biti će dostupan javnosti.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 32. Finansijska pomoć 1. Unija pruža finansijsku pomoć trećim zemljama kroz sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu s ciljem: (a) pokrivanja dijela troškova pristupa ribolovnim resursima u vodama treće zemlje; dio troška za pristup ribolovnim resursima koje trebaju platiti vlasnici plovila iz Unije procjenjuje se za svaki Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu ili protokol uz njega te je pošten, nediskriminirajući i razmjeran koristima osiguranim kroz uslove pristupa; (b) uspostavljanja upravljačkog okvira, uključujući razvoj i održavanje potrebnih naučnih i istraživačkih institucija, promovisanje procesa savjetovanja s interesnim grupama, te sposobnost praćenja, kontrole i nadzora te ostalih elemenata za izgradnju kapaciteta koji se odnose na razvoj održive ribarske politike koju vodi treća zemlja. Takva finansijska pomoć uslovljena je postignućem posebnih rezultata te je komplementarna i u skladu s projektima i programima razvoja provedenih u dotičnoj trećoj zemlji.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
2. U okviru svakog sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu, finansijska pomoć za sektorsku podršku mora biti odvojena od plaćanja za pristup ribolovnim resursima. Unija zahtijeva posebne rezultate kao uslov za plaćanja u okviru finansijske pomoći, te pažljivo prati napredak.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
GLAVA III Upravljanje stokovima od zajedničkog interesa Član 33. Načela i ciljevi upravljanja stokovima od zajedničkog interesa za Uniju i treće zemlje i sporazumi o razmjeni i zajedničkom upravljanju 1. U slučajevima kada i treće zemlje iskorištavaju stokove od zajedničkog interesa, Unija surađuje s tim trećim zemljama s	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

ciljem osiguravanja da se tim stokovima upravlja na održiv način u skladu s ovom Regulativom, posebno s ciljem utvrđenim u članu 2. stavu 2. Ako se ne postigne službeni dogovor, Unija će učiniti sve što je potrebno kako bi se postigao zajednički sporazum za izlov takvih stokova, s ciljem omogućavanja održivog upravljanja, posebno u vezi s ciljem iz člana 2. stava 2., promovišući ravnopravne uslove za subjekte Unije.				
2. Kako bi se osiguralo održivo iskorištavanje stokova koji se dijele s trećim zemljama te kako bi jamčila stabilnost ribolovne djelatnosti svojih flota, Unija nastoji, u skladu s UNCLOS-om, sklopiti bilateralne ili multilateralne sporazume s trećim zemljama, za zajedničko upravljanje stokovima, uključujući uspostavljanje, prema potrebi, odgovarajućeg pristupa vodama i resursima kao i uslova za takav pristup, usklađivanje mjera očuvanja i razmjenu ribolovnih mogućnosti.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
DIO VII AKVAKULTURA Član 34. Promovisanje održive akvakulture 1. S ciljem promovisanja održivosti i doprinosa sigurnosti hrane i snabdijevanje hranom, rastu i zaposlenosti, Komisija uspostavlja neobavezujuće strateške smjernice Unije o zajedničkim prioritetima i ciljevima za razvoj aktivnosti održivih aktivnosti akvakulture. Takve strateške smjernice uzimaju u obzir relativne početne pozicije i različite okolnosti diljem Unije te postavljaju osnovu za višegodišnje nacionalne strateške planove, a njihov je cilj: (a) poboljšati konkurentnost industrije akvakulture i podržati njen razvoj i inovacije; (b) smanjiti administrativno opterećenje i učiniti sprovođenje prava Unije učinkovitijim i u skladu s potrebama učesnika; (c) podsticati privrednu aktivnost; (d) diverzifikacija i poboljšanje kvaliteta života u obalnim i kopnenim područjima; (e) integrisati aktivnosti akvakulture u pomorsko, obalno i kopneno prostorno planiranje.	Javni interes Član 4 Obavljanje djelatnosti akvakulture je djelatnost od javnog interesa. Javni interes ostvaruje se na način da se obezbijedi dugoročna održivost i održivi razvoj akvakulture, kroz mjere: a) poboljšanja konkurentnost industrije akvakulture i podrške razvoju i inovacijama u akvakulturi; b) smanjenja administrativnog opterećenja i povećanja efikasnosti u skladu sa potrebama učesnika; c) podsticanja privredne aktivnost; d) diverzifikacije i poboljšanja kvaliteta života u obalnim i kopnenim područjima; e) integrisanja aktivnosti akvakulture u pomorsko, obalno i kopneno prostorno planiranje.	Potpuno usklađeno		

2. Države članice do 30. juna 2014. izrađuju višegodišnji nacionalni strateški plan za razvoj aktivnosti akvakulture na njihovom državnom području. 3. Višegodišnji nacionalni strateški plan uključuje ciljeve države članice te mjere i potrebne rokove za postizanje tih ciljeva 4. Višegodišnji nacionalni strateški planovi imaju posebno sljedeće ciljeve: (a) administrativno pojednostavljenje, posebno vezano uz procjene i studije uticaja, te dozvole; (b) razumnu sigurnost za subjekte u akvakulturi u vezi s pristupom vodama i prostoru; (c) indikatore za ekonomsku i socijalnu stabilnost te stabilnost životne sredine; (d) ocjenu ostalih mogućih prekograničnih učinaka, posebno na morske biološke resurse i morske ekosistme na susjedne države članice; (e) stvaranje sinergija između nacionalnih istraživačkih programa i saradnje između industrije i naučne zajednice; (f) promovisanje konkurentne prednosti održive, visokokvalitetne hrane; (g) promovisanje praksi u akvakulturi i istraživanja s ciljem jačanja pozitivnih učinaka na životnu sredinu i riblje resurse, te smanjivanja negativnih učinaka, uključujući smanjenje pritiska na riblje stokove koji se koriste za proizvodnju hrane za životinje i povećanje učinkovitosti resursa.	Nacionalni strateški plan razvoja akvakulture Član 11 Nacionalni plan akvakulture kao srednjoročni akt strateškog planiranja iz oblasti akvakulture na predlog Ministarstva donosi Vlada. Nacionalni plan akvakulture izrađuje se u skladu sa propisom kojim se uređuje područje strateškog planiranja i upravljanja razvojem Crne Gore. Nacionalni plan akvakulture ima sljedeće ciljeve: 1) administrativno pojednostavljenje, posebno vezano za procjene i studije uticaja, kao i za dozvole; 2) razumnu sigurnost za subjekte u akvakulturi u vezi sa pristupom vodama i prostoru; 3) utvrđivanje indikatora za ekonomsku i socijalnu održivost, kao i održivost životne sredine; 4) ocjenu mogućih prekograničnih uticaja, posebno na morske biološke resurse i morske ekosistme na susjedne države; 5) stvaranje bolje povezanosti između nacionalnih istraživačkih programa i saradnje između privrede i naučne zajednice; 6) promovisanje konkurentne prednosti održive, visokokvalitetne hrane; 7) promovisanje praksi u akvakulturi i istraživanja sa ciljem jačanja pozitivnih uticaja na životnu sredinu i riblje resurse, kao i smanjivanje negativnih uticaja, uključujući smanjenje pritiska na riblje stokove koji se koriste za proizvodnju hrane za životinje i povećanje efikasnosti resursa. Osim ciljeva iz stava 3 ovog člana, Nacionalni plan akvakulture naročito sadrži i sljedeće ciljeve: dugoročne pravce, prioritete, mjere, potrebna finansijska sredstva i rokove za njihovo izvršenje, kao i obaveze preuzete biz međunarodnih sporazuma. Nacionalni plan akvakulture donosi se na period od najmanje sedam godina sa mogućnošću revizije tokom	Potpuno usklađeno		
--	--	--------------------------	--	--

	tog perioda na osnovu naučnog savjeta ili uslijed promijenjenih okolnosti.			
5. Države članice razmjenjuju informacije i najbolje prakse otvoreno koordinirajući nacionalne mjere sadržane u višegodišnjim nacionalnim strateškim planovima. 6. Komisija podstiče razmjenu informacija i najboljih praksi među državama članicama i omogućava koordinaciju nacionalnih mjera predviđenih u višegodišnjem nacionalnom strateškom planu.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		Od dana pristupanja Crne Gore EU biće omogućena koordinacija i razmjena informacija sa svim državama članicama EU
DIO VIII ZAJEDNIČKO UREĐENJE TRŽIŠTA Član 35. Ciljevi 1. Uspostavlja se zajedničko uređenje tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (zajedničko uređenje tržišta) s ciljem: (a) doprinošenja postizanju ciljeva određenih u članu 2., a posebno održivom iskorištavanju živih morskih bioloških resursa; (b) omogućavanja industriji ribarstva i akvakulture da primijeni ZRP na odgovarajućem nivou; (c) jačanja konkurentnosti industrije ribarstva i akvakulture Unije, posebno proizvođača; (d) poboljšavanja transparentnosti i stabilnosti tržišta, posebno vezano uz ekonomsko znanje i razumijevanje tržišta Unije za proizvode ribarstva i akvakulture duž lanca snabdijevanja, osiguravanja da je raspodjela dodatne vrijednosti duž lanca snabdijevanja sektora uravnoteženija, poboljšanja informiranja i osviještenosti potrošača putem obavijesti i označivanja kojim se pružaju sveobuhvatne informacije; (e) doprinošenja uspostavljanju ravnopravnih uslova za sve proizvode na tržištu Unije promovisanju održivog iskorištavanja ribolovnih resursa; (f) doprinošenja osiguravanju raznolike ponude proizvoda ribarstva i akvakulture potrošačima;	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		Od dana pristupanja Crne Gore EU biće omogućen pristup zajedničkom tržištu proizvodima ribarstva i akvakulture na nivou Unije

(g) pružanja provjerljivih i tačnih podataka potrošačima o porijeklu proizvoda i načinu na koji je proizveden, posebno obilježavanjem i označivanjem.				
2. Zajedničko uređenje tržišta primjenjuje se na proizvode ribarstva i akvakulture navedene u Prilogu I Regulativi (EU) br. 1379/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta koji se stavljaju na tržište u Uniji.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
3. Zajedničko uređenje tržišta posebno se sastoji od: (a) organizacije industrije uključujući mjere za stabilizaciju tržišta; (b) planova proizvodnje i trženja organizacija proizvođača u sektoru ribarstva i akvakulture; (c) zajedničkih tržišnih standarda; (d) informisanja potrošača.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
DIO IX KONTROLA I IMPLEMENTACIJA Član 36. Ciljevi 1. Osigurava se usklađenost s pravilima ZRP-a putem učinkovitog sistema kontrole ribarstva Unije, uključujući borbu protiv IUU ribolova.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
2. Kontrola i sprovođenje ZRP-a posebno se zasniva na i uključuje sljedeće: (a) globalni, integrisani i zajednički pristup; (b) saradnju i koordinaciju između država članica, Komisije i Agencije; (c) isplativost i proporcionalnost; (d) korištenje učinkovitih tehnologija kontrole s ciljem dostupnosti i kvalitete podataka o ribarstvu; (e) okvir Unije za kontrolu, inspekciju i sprovođenje; (f) strategiju zasnovanu na riziku koja je usredsređenja na sistematske i automatske uporedne provjere svih dostupnih, relevantnih podataka; (g) razvoj kulture poštovanja pravila i saradnje među svim subjektima i ribarima. Unija donosi prikladne mjere u odnosu na treće zemlje koje dopuštaju neodrživ ribolov.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		

3. Države članice donose prikladne mjere za osiguranje kontrole, inspekcije i sprovođenja aktivnosti koje se provode unutar područja primjene ZRP-a, uključujući uspostavljanje učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
Član 37. Stručna grupa za usklađenost 1. Komisija uspostavlja stručnu grupu za usklađenost sa zadatkom procjenjivanja, olakšavanja i jačanja sprovođenja I usklađivanja s Obavezama u okviru sistema kontrole ribarstva Unije.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
2. Stručna grupa za usklađivanje sastoji se od predstavnika Komisije i država članica. Na zahtjev Evropskog parlamenta, Komisija može pozvati Evropski parlament da pošalje stručnjake da učestvuju na sastancima stručne grupe. Agencija može učestvovati na sastancima stručne grupe za usklađivanje kao posmatrač.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
3. Stručna grupa posebno: (a) redovito raspravlja o pitanjima vezanima uz usklađivanje i sprovođenje u okviru sistema kontrole ribarstva Unije i utvrđuje moguće poteškoće od zajedničkog interesa u sprovođenja pravila ZRP-a; (b) oblikuje savjete u vezi sa sprovođenjem pravila ZRP-a, uključujući utvrđivanje prioriteta za finansijsku pomoć Unije; i (c) razmjenjuje informacije o aktivnostima kontrole i inspekcije, uključujući borbu protiv IUU ribolova.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
4. Stručna grupa redovno obavještava Evropski parlament i Savjet o aktivnostima vezanima uzusklađivanje iz stave 3.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 38. Pilot projekti za nove tehnologije kontrole i sisteme upravljanja podacima Komisija i države članice mogu sprovoditi pilot projekte za nove tehnologije i sisteme upravljanja podacima.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 39. Doprinosi za troškove kontrole, inspekcije, sprovođenje i prikupljanja podataka Države članice mogu zahtijevati od svojih subjekata da daju proporcionalni doprinos za operativne troškove primjene sistema kontrole ribarstva Unije i prikupljanja podataka.	Nema odgovarajuće odredbe	neprimjenjivo		

DIO X FINANSIJSKI INSTRUMENTI Član 40. Ciljevi Finansijska pomoć Unije može se odobriti radi doprinosa postizanju ciljeva određenih u članu 2.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 41. Uslovi za finansijsku pomoć državama članicama 1. Podložno uslovima koji će se odrediti u primjenjivim pravnim aktima Unije, finansijska pomoć Unije državama članicama uslovljena je poštovanjem pravila ZRP-a od strane država članica.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
2. Ako države članice ne poštuju pravila ZRP-a, plaćanja mogu biti prekinuta ili suspendovana ili je moguće primijeniti mjeru finansijske korekcije finansijske pomoći Unije u okviru ZRP-a. Takve mjere su proporcionalne prirodi, težini, trajanju i ponavljanju nepoštovanja pravila.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 42. Uslovi za finansijsku pomoć subjektima 1. Podložno uslovima koji će se odrediti u primjenjivim pravnim aktima Unije, finansijska pomoć Unije subjektima uslovljena je poštovanjem pravila ZRP-a od strane subjekata.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
2. Podložno posebnim pravilima koje treba donijeti, teška kršenja pravila ZRP-a od strane subjekata rezultiraju privremenim ili stalnim zabranama pristupu finansijskoj pomoći Unije i/ili primjeni smanjenja finansijskih sredstava. Takve mjere, koje preduzima država članica, moraju biti odvrćajuće, učinkovite i proporcionalne prirodi, težini, trajanju i ponavljanju teških kršenja.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
3. Države članice osiguravaju da se finansijska pomoć Unije dodjeljuje jedino ako dotičnom subjektu nisu određene sankcije za teška kršenja u periodu od jedne godine prije datuma zahtjeva za finansijsku pomoć Unije.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
DIO XI SAVJETODAVNA SAVJETA Član 43. Uspostavljanje savjetodavnih Savjeta 1. Savjetodavna Savjeta se uspostavljaju za svako od geografskih područja ili polja nadležnosti određenih u Prilogu III., kako bi se	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

promovisala uravnotežena zastupljenost svih učesnika u skladu s članom 45. stavom 1. i kako bi se doprinijelo postizanju ciljeva navedenih u članu 2.				
2. U skladu s Prilogom III., posebno se uspostavljaju sljedeća nova savjetodavna Savjeta: (a) savjetodavno Savjet za najudaljenije regije, podijeljeno na tri prostora za svaki od sljedećih morskih bazena: Zapadni Atlantik, Istočni Atlantik i Indijski ocean; (b) savjetodavno Savjet za akvakulturu; (c) savjetodavno Savjet za tržišta; (d) savjetodavno Savjet za Crno more. 3. Svako savjetodavno Savjet donosi svoj poslovnik.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 44. Zadaci savjetodavnih Savjeta 1. U primjeni ove Regulative Komisija se, kada je potrebno, savjetuje sa savjetodavnim vijećima.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
2. Savjetodavna Savjeta mogu: (a) podnositi preporuke i prijedloge vezane uz upravljanje ribarstvom i društveno-ekonomske aspekte te aspekte očuvanja ribarstva i akvakulture Komisiji i dotičnoj državi članici i, posebno, preporuke o tome kako pojednostavniti pravila o upravljanju ribarstvom; (b) obavijestiti Komisiju i države članice o problemima vezanim uz upravljanje ribarstvom i društveno-ekonomske aspekte te aspekte očuvanja ribarstva i, prema potrebi, akvakulture u svom geografskom području ili polju nadležnosti i predlagati rješenja za te probleme; (c) doprinositi, u uskoj saradnji sa naučnim, prikupljanju, dostavljanju i analizi podataka potrebnih za izradu mjera očuvanja. Ako se radi o pitanju koje je od zajedničkog interesa za dva ili više savjetodavnih Savjeta, oni su dužni usuglasiti svoja stanovišta kako bi donijeli zajedničke preporuke o tom pitanju.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
3. Sa savjetodavnim vijećima se savjetuje o zajedničkim preporukama u skladu s članom 18. S njima se takođe mogu savjetovati Komisija i države članice o ostalim mjerama. Njihov savjet se uzima u obzir. Ta savjetovanja ne dovode u pitanje savjetovanje s STECF-om ili drugim naučnim tijelima. Mišljenja	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

savjetodavnih Savjeta mogu se dostaviti svim dotičnim državama članicama i Komisiji.				
4. Komisija i, gdje je to potrebno, dotična država članica, u roku od dva mjeseca odgovara na sve primljene preporuke, prijedloge ili informacije u skladu sa stavom 1. Ako se donesene konačne mjere razlikuju od mišljenja, preporuka i prijedloga savjetodavnih Savjeta primljenih u skladu sa stavom 1., Komisija ili država članica navodi detaljne razloge za razlikovanje.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 45. Sastav, funkcionisanje i finansiranje savjetodavnih Savjeta 1. Savjetodavna Savjeta sastoje se od: (a) organizacija koje predstavljaju subjekte ribarstva i, prema potrebi, akvakulture, te predstavnike prerađivačkog i tržišnog sektora; (b) druge interesne grupe na koje utiče ZRP (primjerice, organizacije za zaštitu životne sredine i grupe potrošača).	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
2. Svako savjetodavno Savjet sastoji se od opšte skupštine i izvršnog odbora, uključujući, prema potrebi, pravo i radne grupe za rješavanje pitanja vezanih uz regionalnu saradnju u skladu s članom 18, i donosi mjere potrebne za svoj rad.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
3. Savjetodavna Savjeta funkcionišu i finansiraju se kako je određeno u Prilogu III.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
4. Komisija je ovlašćena donijeti delegirane akte u skladu s članom 46. kojima se utvrđuju detaljna pravila o radu savjetodavnih Savjeta.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
DIO XII POSTUPOVNE ODREDBE Član 46. Izvršavanje ovlašćenja 1. Ovlašćenja za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uslovima utvrđenima u ovom članu.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
2. Ovlaštenja za donošenje delegiranih akata iz člana 11. stava 2., člana 15. stava 2., 3., 6. i 7. te člana 45. stava 4. dodjeljuje se Komisiji na period od pet godina počevši od 29. decembra 2013. Komisija izrađuje izvještaje o delegiranju ovlaštenja najkasnije devet mjeseci prije kraja perioda od pet godina. Delegiranje	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

ovlaštenja automatski se produžava za periode jednakog trajanja, osim ako se Evropski parlament ili Savjet tom produženja usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog perioda.				
3. Evropski parlament ili Savjet u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlaštenja iz člana 11. stava 2., člana 15. stava 2., 3., 6. i 7. i člana 45. stava 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlaštenja koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Evropske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utiče na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno pripisuje Evropskom parlamentu i Savjetu.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
5. Delegirani akt donesen na osnovu člana 11. stava 2., člana 15. stava 2., 3., 6. i 7. i člana 45. stava 4. stupa na snagu samo ako Evropski parlament ili Savjet u roku od dva mjeseca od obavještenja tog akta Evropskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Evropski parlament i Savjet obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produžava za dva mjeseca na inicijativu Evropskog parlamenta ili Savjeta.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 47. Odborski postupak 1. Komisiji pomaže Odbor za ribarstvo i akvakulturu. Navedeni odbor je odbor u smislu Regulative (EU) br. 182/2011.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
2. Kod upućivanja na ovaj stav primjenjuje se član 5. Regulative (EU) br. 182/2011. Ako odbor ne da nikakvo mišljenje o nacrtu implementacijskog akta koji se treba donijeti u skladu sa članom 23., Komisija ne donosi nacrt implementacijskog akta i primjenjuje se član 5. stav 4. treći podstav Regulative (EU) br. 182/2011.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
3. Kod upućivanja na ovaj stav primjenjuje se član 8. Regulative (EU) br. 182/2011 u vezi s njenim članom 5.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
DIO XIII. ZAVRŠNE ODREDBE Član 48.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

Stavljanje van snage i izmjene 1. Regulativa (EZ) br. 2371/2002 stavlja se izvan snage. Upućivanja na Regulativu stavljenju izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Regulativu.				
2. Odluka 2004/585/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od stupanja na snagu pravila koja su donesena na osnovu člana 45. stava 4. Ove Regulative.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
3. Član 5 Regulative Savjeta (EZ) br. 1954/2003 briše se. 4. Regulativa Savjeta (EZ) br. 639/2004 (2) stavlja se van snage. 5. U članu 105. Regulative (EZ) br. 1224/2009, umeće se sledeći stav: "3a. Odstupajući od stava 2. i 3., nikakav faktor množenja ne primjenjuje se na ulove koji podliježu Obavezi iskrcavanja u skladu sa članom 15. Regulative (EU) br. 1380/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta, pod uslovom da količina prelova u odnosu na dopušteni iskrcaj ne prelazi 10 %.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 49. Preispitivanje Komisija podnosi izvještaj Evropskom parlamentu i Savjetu o funkcionisanju ZRP-a do 31. decembra 2022. godine.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 50. Godišnji izvještaji Komisija jednom godišnje izvještava Evropski parlament i Savjet o napretku u postizanju maksimalno održivog prinosa i o stanju ribljih stokova, što je prije moguće nakon donošenja godišnje Regulative Savjeta kojom se određuju ribolovne mogućnosti raspoložive u vodama Unije i u određenim vodama koje ne pripadaju Uniji, za plovila Unije.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 51. Stupanje na snagu Ova Regulativa stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Evropske unije. Primjenjuje se od 1. januara 2014. Ova je Regulativa u cijelini obavezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
PRILOG I. PRISTUP OBALNIM VODAMA U SMISLU ČLANA 5. STAVA 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

1. Obalne vode ujedinjene kraljevine A. PRISTUP ZA FRANCUSKU B. PRISTUP ZA IRSKU C. PRISTUP ZA NJEMAČKU D. PRISTUP ZA NIZOZEMSKU E:PRISTUP ZA BELGIJU 2. Obalne vode Irske A. PRISTUP ZA FRANCUSKU C. PRISTUP ZA NIZOZEMSKU D. PRISTUP ZA NJEMAČKU E. PRISTUP ZA BELGIJU				
--	--	--	--	--



Crna Gora
Vlada Crne Gore
Generalni sekretarijat

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Primljeno: 30-05-2025				
Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-318/25-		2114/18		

Adresa: Karađorđeva bb
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 482 814
fax: +382 20 224 138
www.gsv.gov.me

Broj: 02-13- 318/25-787/9

30. maj 2025. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Gospodin Vladimir Joković, ministar

Predmet: mišljenje na Predlog Zakona o akvakulturi

Uvaženi ministre,

U vezi s vašim aktom (*br. 06-318/25-2114/18 od 30. 05. 2025. god.*) u kom ste ukazali da je sadržina člana 11 Predloga Zakona o akvakulturi rezultat neophodnosti usklađivanja sa pravnom tekovinom EU u okviru pregovaračkog procesa sa navedenom međunarodnom organizacijom, uvažavajući navedeno obrazloženje, informišemo Vas da nemamo daljih primjedbi na tekst Zakona.

S poštovanjem,

GENERALNI SEKRETAR VLADE
mr. Dragoljub Nikolić





Crna Gora

Sekretarijat za zakonodavstvo

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Adresa: Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 231-535
fax: +382 20 231-592
www.gov.me/szz

Primljeno: 20-05-2025				
Org. jed.	Urednik	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-318		25-2114		16

Broj: 05-040/25-436/4

26. maja 2025. godine

Za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Gospodinu Vladimiru Jokoviću, ministru

Veza: Br: 06-318/25-2114/15 od 26. maja 2025. godine

Predmet: **Mišljenje na Predlog zakona o akvakulturi**

Poštovani gospodine Jokoviću,

Na inovirani tekst **PREDLOGA ZAKONA O AKVAKULTURI** iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedaba, budući da su primjedbe i sugestije Sekretarijata date u neposrednoj saradnji predstavnicima obrađivača 26. maja 2025. godine, inkorporirane u predloženi tekst zakona.

Ukazujemo da u odnosu na Predlog zakona treba pribaviti sljedeća mišljenja, i to:

- Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore u odnosu na odredbu člana 11 kojom se uređuje Nacionalni strateški plan razvoja akvakulture;
- Ministarstva finansija u odnosu na odredbu člana 16 kojom se uređuje naknada za dozvola za akvakulturu;
- Ministarstva javne uprave u odnosu na odredbe čl. 17, 24, 27 i 32 kojim se uređuje ukidanje i registar dozvola i registar plovila i čl. 37 do 46 kojima se uređuje nadzor;
- Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera u odnosu na odredbe čl. 18, 19, 20, 23, 24 i 26 kojim se uređuju područja za obavljanje djelatnosti akvakulture, lokalno neprisutne vrste u akvakulturi, procjena rizika za životnu sredinukontola i dozvola za unos lokalno neprisutnih vrsta;
- Ministarstva pomorstva u odnosu na odredbe čl. 18 i 32 kojim se uređuju područja za obavljanje djelatnosti akvakulture i plovila u akvakulturi; i
- Ministarstva pravde u odnosu na odredbe čl. 47 i 48 kojima se uređuju kaznene odredbe.

SEKRETARKA
Slavica Bajić





Ministarstvo
finansija

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Priloga:				
Org. jed.	Isprava	redni broj	Prilog	Vrijednost
06-318/25-2114/1				

Adresa: Ul. Stanka Dragojevića br. 2
81000 Podgorica Crna Gora
www.mif.gov.me

Br: 05-02-040/25-9763/2

Podgorica, 16.04.2025. godine

Za: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, Rimski trg 46,
Podgorica

gospodinu, Vladimiru Jokoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o akvakulturi

Veza: Vaš akt br. 06-318/25-2114/1 od 02.04.2025. godine

Poštovani gospodine Jokoviću,

Povodom *Predloga zakona o akvakulturi*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ističe da je Predlog zakona proistekao iz potrebe za usaglašavanjem sa pravnom tekovinom EU, a posebno imajući u vidu da u Crnoj Gori trenutno ne postoji jedinstveno zakonsko rješenje kojim je regulisana akvakultura u cjelini, odnosno da su ovu oblast regulisala dva zakona: Zakon o morskom ribarstvu i marikulturi i Zakon o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi.

Dodatno, kako resorno Ministarstvo navodi, predloženim propisom se uređuje način funkcionisanja u akvakulturi, uslovi za bavljenjem uzgoja kako u slatkovodnoj akvakulturi tako i u marikulturi i druga pitanja od značaja za akvakulturu.

Uvidom u dostavljeni materijal i Izveštaj o analizi uticaja propisa, navedeno je da za implementaciju predmetnog propisa nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.

S tim u vezi, Ministarstvo finansija, sa aspekta državnog budžeta, nema primjedbi na Predlog zakona o akvakulturi i Izveštaj o analizi uticaja propisa (RIA).

S poštovanjem,



MINISTAR
Novica Vuković

Kontakt osobe:

mr Ivana Radojčić, Direktorat za finansijski sistem i koordinaciju politika, ivana.radojicic@mif.gov.me;
Tarik Turković, Direktorat za državni budžet, tarik.turkovic@mif.gov.me.



Crna Gora
Ministarstvo javne uprave

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Adresa: Rimski Trg br 45
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 482 131
fax: +382 241 790
www.mju.gov.me

Br: 01-040/25-1419/3

Prilijen: 1.7-04-2025		Prilog		Vrijednost
Opis	Redni broj	Prilog		Vrijednost
06-318/25	-2114/7			

17.4.2025. godine

Za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
gospodin Vladimir Joković, ministar

Veza: akt broj: 01-040/25-1419/2 od 17.4.2025. godine

Predmet: Mišljenje na Inovirani Predlog Zakona o akvakulturi

Poštovani gospodine Jokoviću,

Povodom Vašeg akta broj 06-318/25-2114/6 od 17.4.2025. godine, kojim se obraćate zahtjevom za mišljenje na inovirani Predlog Zakona o akvakulturi, sa aspekta nadležnosti Ministarstva javne uprave ukazujemo sljedeće:

Odredbom člana 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“ br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), propisano je da se tim zakonom uređuju pravila po kojima su, u cilju ostvarivanja zaštite prava i pravnih interesa fizičkih lica, pravnih lica ili drugih stranaka, kao i zaštite javnog interesa, dužni da postupaju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlaštenja (u daljem tekstu: javnopravni organ) kad, neposredno primjenjujući propise, odlučuju i preduzimaju druge upravne aktivnosti u upravnim stvarima. Odredbama člana 4 istog zakona propisano je da se primjenjuje u svim upravnim stvarima, a da odredbe posebnih zakona kojima se, zbog specifične prirode upravnih stvari u pojedinim upravnim oblastima, propisuju neophodna odstupanja od pravila upravnog postupka ne mogu biti u suprotnosti sa načelima i ciljem ovog zakona, niti umanjivati nivo zaštite prava i pravnih interesa stranaka propisanih ovim zakonom. Odredbama člana 114, istog zakona, određeno je da je rok za donošenje i dostavljanje rješenje u upravnom postupku 30 dana od dana pokretanja postupka, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno.

S tim u vezi, ukazujemo da je primjena Zakona o upravnom postupku pravilo i obaveza u svim upravnim stvarima, iz kojeg razloga ističemo sugestiju, i to:

Odredbama člana 21 stav 4 Predloga zakona o akvakulturi propisano je da: „Podnosilac zahtjeva biće obaviješten o odluci o izdavanju ili odbijanju izdavanja dozvole pisanim putem **najkasnije u roku šest mjeseci od datuma podnošenja potpunog zahtjeva**, ne računajući vrijeme potrebno podnosiocu zahtjeva za dostavljanje dodatnih podataka, ako to od njega zahtijeva Odbor“

S ovim ukazujemo da je potrebno preispitati navedenu odredbu Predloga zakona, obzirom da je rok za postupanje po zahtjevu znatno duži od roka propisanog zakonom, (i ako isti daje takvu mogućnost). Na naprijed navedeno ukazujemo, kako bi odredbe ovog zakona bile u potpunosti usaglašene sa sistemskim zakonom.

Napominjemo, da ovaj organ cijeni opravdanim da se određena pitanja urede na drugačiji način u odnosu na postupanja javnopravnih organa, u skladu sa odredbama Zakona o

upravnom postupku, ali ovakvo odstupanje od primjene Zakona, ne smije umanjiti nivo zaštite prava i pravnih interesa stranaka propisanih ovih zakonom.

U ostalom dijelu teksta inoviranog Predloga zakona nemamo primjedbi i sugestija.

S poštovanjem,



MINISTAR

mr Marash Dukaj

Obradio: Neđeljko Vuk

Odobrila: Jelena Pejović



Crna Gora
Ministarstvo pomorstva

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Primljeno: 27-04-2025				
Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-318/25-2114/1				81000

Adresa: Rimski trg 46
Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 20 482 209

Broj: 03-345/25-577/2

Podgorica, 14.04.2025. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Direktorat za ribarstvo

PREDMET: Mišljenje na Predlog zakona o akvakulturi

VEZA: Broj: 06-318/25-2114/1 od 02.04.2025. godine

Poštovani,

U vezi sa dostavljenim dopisom broj 06-318/25-2114/1 od 02.04.2025, kojim ste tražili davanje mišljenja na Predlog zakona o akvakulturi, obavještavamo vas da Ministarstvo pomorstva nema primjedbi na tekst Predloga zakona.

S poštovanjem,



DRŽAVNI SEKRETAR
Pavle Tripković



Crna Gora
Ministarstvo pravde

Crna Gora MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE PODGORICA				
Primljeno: 17-04-2025				
Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-318/25-2411/8				

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 407 515
www.gov.me/mpa

Broj: 01-040/25-3892/3

17. april 2025. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
G-din Vladimir Joković, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o akvakulturi
Veza: Vaš akt broj: 06-318/25-2411/2 od 2. aprila 2025. godine

Uvaženi,

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst Predloga zakona o akvakulturi, koji je dostavljen aktom broj: 06-318/25-2411/1 od 2. aprila 2025. godine, zaprimljen u ovom Ministarstvu 3. aprila 2025. godine.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da u okviru nadležnosti ovog Ministarstva, nemamo primjedbi na tekst Predloga zakona, budući da su u neposrednoj komunikaciji sa predstavnicima predlagača sugestije Ministarstva pravde ugrađene u tekst Predloga zakona o akvakulturi dostavljenog dana 17. aprila 2025. godine.

Molimo Vas da nakon dobijanja komentara od strane Evropske komisije dostavite ovom Ministarstvu inovirani Predlog zakona i mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo, radi davanja konačnog mišljenja.

S poštovanjem,

MINISTAR
mr Bojan Božović

Dostavljeno:

- naslovu
- u spise predmeta
- a/a





Crna Gora

Ministarstvo prostornog planiranja,

urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19

81000 Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 20 446 200

Tel: +382 20 446 339

Broj: 04-318/25-4699/2

Primijeno: 23-04-2025				
Org. jen.	Podnosen kasnije	Repub. broj	Prilog	Vrijednost
06-	318	25-	2114	12

Podgorica, 16.04.2025.godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Vladimir Joković, ministar

U vezi sa Vašim zahtjevom broj 06-318/25-2114/1 od 02.04.2025. godine, kojim ste se obratili Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine za davanje mišljenja na **Predlog Zakona o akvakulturi**, dajemo sledeće sugestije:

- U članu 11, u tački 4 koja glasi "Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju uzgajališta, ukoliko će se uzgajalište graditi na zemljištu", treba brisati tekst "ukoliko će se uzgajalište graditi na zemljištu".
Ovo iz razloga što se i za dio uzgajališta u akvatoriju moraju izdati urbanističko-tehnički uslovi u skladu sa Prostornim planom posebne namjene za obalno područje, kao i Programom objekata privremenog karaktera.
- U članu 15, stav 1, poslije teksta koji glasi ".... kao i propisima iz područja zaštite životne sredine i prirode, ..", dodati "...uređenja prostora,...".
- U članu 15, stav 2, riječi "...navode se u..", treba zamijeniti riječima "...definišu se u...".
- U članu 37, riječ sljedljivost treba zamijeniti drugim pojmom, ili u članu 2 dati značenje izraza.

S poštovanjem,

MINISTAR

Slaven Radunović





Crna Gora
Ministarstvo rada, zapošljavanja
i socijalnog dijaloga

Rimski trg 46
81000 Podgorica
Crna Gora
www.gov.me/mrzs

Broj: 15-011/25-1215/2

Podgorica, 14.04.2025. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

-n/r Vladimiru Jokoviću, ministru-

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Primljeno 15-04-2025				
Org. jed.	Jed. izvršni klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06	318/25-	2114/3		

Veza: Dopis br. 06-318/25-2114/1 od 03.04.2025. godine

Predmet: Dostavljanje mišljenja na Predlog zakona o akvakulturi.

Poštovani,

Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga uputili ste Dopisu br. 06-318/25-2114/1 od 03.04.2025. godine, u vezi sa dostavljanjem mišljenja na Predlog zakona o akvakulturi.

S tim u vezi, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, daje sljedeće:

MIŠLJENJE

Nemamo primjedbi na dostavljeni Predlog zakona o akvakulturi.

S poštovanjem,

MINISTARKA
Najda Nišić

Dostavljeno:

- Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
- u spise predmeta;
- a/a.



Crna Gora
Ministarstvo turizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 314
tel: +382 20 446 227

Broj: 01-318/25-429/2
Podgorica, 10.04.2025. godine

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

16-04-2025

Primljeno:				
Org. jed.	Jed. nastavi klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-318		25-	2114/5	

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA
I VODOPRIVREDE
Direktorat za ribarstvo
Rimski trg 46, Podgorica

Ministru Vladimiru Jokoviću

Predmet: Mišljenje na Predlog Zakona o akvakulturi

**Veza: Vaš akt broj: 06-318/25-2114/1 od 02.04.2025. godine, zaveden kod ovog
Ministarstva pod brojem: 01-318/25-429/1 od 03.04.2025. godine**

Uvaženi,

Povodom Vašeg akta, koji je zaveden kod ovog Ministarstva pod brojem: 01-318/25-429/1 od 03.04.2025. godine, radi davanja mišljenja na Predlog Zakona o akvakulturi, obavještavamo Vas da sa aspekta nadležnosti ovog Ministarstva nemamo primjedbi ni sugestija.

S poštovanjem,



Podsekretarke Ministarstva
Milena Tošić

Dostavljeno:

Naslovu

- a/a;



Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova
Sekretarijat

Adresa: Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 416 328
www.mvp.gov.me

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Br: 7/1-904/25-1499-2

Primljeno 08-04-2025				
Org. jed.	Šifra i serijski klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-318/25-2114/2				

4. april 2025. godine

Za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Veza: vaš dopis broj: 06-318/25-2114/1 od 2. aprila 2025. godine

Predmet: Mišljenje na predlog Zakona o akvakulturi

U vezi sa aktom broj: 06-318/25-2114/1 od 2. aprila 2025. godine, obavještavamo da nemamo primjedbi iz nadležnosti ovog Ministarstva na tekst predloga Zakona o akvakulturi.

Generalni sekretar,

Adis Pepić



Dostaviti: Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

Odjeljenju za normativno-pravne poslove;

Arhivi.



Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
održivog razvoja i razvoja sjevera

Adresa: Cetinjski put bb
81000 Podgorica, Crna Gora

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Primijeno	13-05-2025			
Org. jed.	Jed. nat. op.	Re. jni. broj	Prilog	Vrijednost
06-318/25-2114/13				

Broj: 01-322/25-790/2
Podgorica, 14.04.2025. godine

MINISTARSTVO POPLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Direktorat za ribarstvo

Bulevar Ivana Crnojevića, 167, 81000 Podgorica

Predmet: Zahtjev za davanje mišljenja na Predlog Zakona o akvakulturi

Poštovani,

Shodno Vašem zahtjevu br. 06-318/25-2114/1, od 01.04.2025. godine, za davanje mišljenja na Nacrt Zakona o akvakulturi, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, daje sledeće mišljenje:

Nakon analize i razmatranja predmetnog Zakona možemo konstatovati da je isti uzeo u razmatranje sve što je vezano za pitanja zaštite, te na isti nemamo komentara.

Napominjemo, da je tokom procesa pripreme, naše Ministarstvo imalo predstavnika u radnoj grupi za izradu predmetnog Zakona o akvakulturi. Nakon usaglašavanja svih komentara poslatih sa naše strane, a koji su se odnosili na potrebu usklađivanja predmetnog Zakona sa Zakonom o zaštiti prirode, možemo konstatovati da na predmetni Nacrt Zakona nemamo dodatnih komentara.

S poštovanjem,

MINISTAR

Damjan Čulafić





**Ministarstvo
ekonomskog
razvoja**

Broj: 11-053/25-1667/2

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Primljeno: 15-04-2025				
Org. jed.	Šumarski akt. broj	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-	318/25-	2114/1		

Adresa: Rimski trg 46
81000 Podgorica
Crna Gora
tel: +382 20 482 303
www.gov.me/mek

11. april 2025. godine

**Za: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
gdin Vladimir Joković, ministar**

Veza: Akt Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj: 06-318/25-2114/1 od 2. aprila 2025.

Predmet: Odgovor Ministarstva ekonomskog razvoja na zahtjev za davanje mišljenja na Predlog zakona o akvakulturi

Poštovani,

Vezano za akt Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj: 06-318/25-2114/1 od 2. aprila 2025, povodom zahtjeva za davanje mišljenja na Predlog zakona o akvakulturi, informišemo da Ministarstvo ekonomskog razvoja u dijelu svojih nadležnosti nema primjedbi na dostavljeni tekst.

S poštovanjem,

MINISTAR



Nik Gjelošhaj

Obradila:
mr Aida Salagić Ceković
Načelnica
aida.salagic@mek.gov.me

ABC

Odobrila:
mr Ivona Savićević
generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i implementaciju EU fondova

Ivona Savićević



Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 167
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481 301
www.gov.me/mep

Br: 04/4-907/1758/2

30. maj 2025.

Za: MINISTARSTVO POJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
ministru Vladimiru Jokoviću

Veza: Dopis br: 06-318/25-2114/19

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o akvakulturi s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 06-318/25-2114/19 od 30. maja 2025. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o akvakulturi** s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 80/08, 14/17, 28/18, 63/22, 121/23 i 43/25) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

Maida Gorčević
MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA



Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o akvakulturi s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MPŠ-IU/PZ/25/06
1. Naziv predloga/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o akvakulturi	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Aquaculture	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	
- Sektor/odsjek	Direktorat za ribarstvo	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Katarina Burzanović 020/482-383 katarina.burzanovic@mpsv.gov.me	
- kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Irina Vukčević, 020/482-270 irina.vukcevic@mpsv.gov.me	
b) Pravno lice sa javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSP sa kojima se usklađuje propis		
Glava VIII, Politike saradnje, član 98, Ribarstvo		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa:		
☒	ispunjava u potpunosti	
☐	djelimično ispunjava	
☐	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
PPCG za period	2025-2026	
Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 13 Ribarstvo, 1 Planovi i potrebe 1.2 Zakonodavni okvir A) Opšti principi	
Rok za donošenje propisa	II kvartal 2025. godine	
Napomena		
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava III, Poljoprivreda i ribarstvo, čl. 38 i 39 / TFEU, Part Three, Policies and Internal Actions, Title III, Agriculture and Fisheries, Articles 38 and 39		
Potpuno usklađeno / Fully harmonized		
b) Usklađenost predloga propisa sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32017R1004		
Regulativa (EU) 2017/1004 Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. maja 2017 o uspostavljanju okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva i upravljanje njima i podršku za naučno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarskom politikom, i o stavljanju van snage Regulative Savjeta (EZ) br. 199/2008 / Regulation (EU) 2017/1004 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of a Union framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the common fisheries policy and repealing Council Regulation (EC) No 199/2008, OJ L 157, 20.6.2017.		
Djelimično usklađeno / Partly harmonized		
32007R0708		

Regulativa Savjeta (EZ) br. 708/2007 od 11. juna 2007. godine o upotrebi stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi / Council Regulation (EC) No 708/2007 of 11 June 2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture, OJ L 168, 28.6.2007.

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

32009R1224

Regulativa Savjeta (EZ) br. 1224/2009 od 20. novembra 2009. godine o uspostavljanju sistema kontrole Zajednice za obezbjeđivanje usaglašenosti sa pravilima zajedničke ribarske politike, o izmjenama i dopunama Regulativa (EZ) br. 847/96, (EZ) 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i prestanku važenja Regulativa (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 / Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006, OJ L 343, 22.12.2009

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

32013R1380

Regulativa (EU) br. 1380/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. decembra 2013. o zajedničkoj ribarskoj politici, izmjeni regulative Savjeta (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju van snage Regulativa (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Savjeta 2004/585/EZ / Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC, OJ L 354, 28.12.2013.

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

c) Usklađenost predloga/predloga propisa sa ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

Potpuna usklađenost sa regulativom **32017R1004** će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati obuhvat i način dostavljanja podataka u akvakulturi. (Rok: IV kvartal 2026. godine)

Potpuna usklađenost sa regulativom **32007R0708** će se postići donošenjem podzakonskih akata kojim će se propisati: Lista uobičajeno korišćenih stranih i lokalno neprisutnih vrsta za koje nije potrebno izdavanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, sadržaj zahtjeva i potrebnu dokumentaciju za dobijanje dozvole za korišćenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi i postupak procjene rizika za životnu sredinu u slučaju nerutinskog premještanja vodenih organizama. (Rok: IV kvartal 2026. godine)

Potpuna usklađenost sa regulativom **32009R1224** će se postići donošenjem Pravilnika o označavanju količine ribarskih proizvoda i minimalnim informacijama potrebne za dokaz sljedljivosti. (Rok: III kvartal 2026. godine)

Potpuna usklađenost sa regulativom **32013R1380** će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati obuhvat i način dostavljanja podataka u akvakulturi. (Rok: IV kvartal 2026. godine)

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

/

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

/

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni izvori prava EU nisu prevedeni na crnogorski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o akvakulturi preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacarta/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o akvakulturi učestvovala je ekspertkinja Tatjana Borosa Pecigos, angažovana posredstvom IPA III projekta.	
Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa	Potpis / ministarka evropskih poslova
Datum:	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacarta/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)